



SLUŽBENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE

Jezik
bošnjačkog naroda

JU Službeni glasnik Republike Srpske,
Banja Luka, Veljka Mladenovića bb
Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
sgrs.oglasni@slglasnik.org
sgrs.finansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Četvrtak, 25. august 2016. godine
BANJA LUKA

Broj 72

God. XXV.



Žiroračuni: Nova banka a.d. Banja Luka
555-007-00001332-44
NLB banka a.d. Banja Luka
562-099-00004292-34
Sberbank a.d. Banja Luka
567-162-10000010-81
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
551-001-00029639-61
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka
552-030-00026976-18

1212

Na osnovu Amandmana L. na Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/96), donosim

U K A Z

O POSTAVLJENJU ŠEFA PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE U KRALJEVINI BELGIJI

I.

Mario Đuragić postavlja se na dužnost šefa Predstavništva Republike Srpske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Briselu, sa danom 1.8.2016. godine.

Broj: 01-111-2494/16
8. augusta 2016. godine
Banja Luka

Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.

1213

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11), a u vezi sa čl. 28. i 29. Statuta Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Vlada Republike Srpske, u funkciji Skupštine Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, na 87. sjednici, održanoj 18.8.2016. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

I.

U Statutu Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, br. 02/1-020-759/05, od 16.6.2005. godine, 02/1-020-1401/05, od 11.11.2005. godine, 04/1-012-1379/07, od 16.8.2007. godine, 04/1-012-2986/08, od 18.12.2008. godine, 04/1-012-2-201/12, od 2.2.2012. godine, 04/1-012-2-2483/12, od 24.10.2012. godine, i 04/1-012-2-1067/16, od 12.5.2016. godine, član 17. mijenja se i glasi:

"(1) Za direktora Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac može se imenovati lice sa visokom stručnom spremom šumarskog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 240 ECTS, koje posjeduje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci, od čega 5 (pet) godina iskustva na rukovodećim poslovima.

(2) Direktor Javnog preduzeća imenuje se na osnovu provedenog javnog konkursa na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora."

II.

Član 18. mijenja se i glasi:

"(1) Za izvršnog direktora Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac može se imenovati lice sa visokom stručnom spremom odgovarajućeg smjera (ovisno od djelokruga poslova za koji se imenuje i zanimanja propisanog aktom o unutrašnjoj organizaciji) i najmanje 240 ECTS bodova, koje posjeduje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci, od čega 4 (četiri) godine iskustva na rukovodećim poslovima.

(2) Izvršni direktori imenuju se na osnovu provedenog javnog konkursa na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora."

III.

Poslije člana 20. dodaje se novi član 20a, koji glasi:

"Član 20a.

(1) Pod radnim iskustvom u struci iz čl. 17, 18. i 20. Statuta podrazumijevaju se poslovi koji su obavljani sa stepenom stručne spreme i zanimanjem u skladu sa odredbama navedenih članova.

(2) Pod rukovodećim poslovima iz čl. 17, 18. i 20. Statuta podrazumijevaju se svi rukovodeći poslovi koji su obavljani sa stepenom stručne spreme i zanimanjem u skladu sa odredbama navedenih članova."

IV.

Zadužuju se stručne službe Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac da utvrde prečišćeni tekst Statuta Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 04/1-012-2-1806/16
18. augusta 2016. godine
Banja Luka

Predsjednica
Skupštine,
Željka Cvijanović, s.r.

1214

Na osnovu člana 43. stav 7. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08),

a nakon razmatranja Informacije o usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, od 17. augusta 2016. godine, Vlada Republike Srpske, na 87. sjednici, održanoj 18.8.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, od 17. augusta 2016. godine, i istu usvaja.

2. Vlada daje saglasnost na usaglašeni sistem koordinacije procesa evropskih integracija u BiH iz tačke 1. Zaključka.

3. Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u saradnji sa Kabinetom predsjednice Vlade Republike Srpske, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u provođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 47/13), započne sa pripremnim aktivnostima vezanim za uspostavljanje tijela predviđenih sistemom koordinacije iz tačke 2. ovog zaključka.

4. Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske da tekst usaglašenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, od 17. augusta 2016. godine, u originalnom tekstu, dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 04/1-012-2-1803/16
18. augusta 2016. godine
Banja Luka

Predsjednica
Vlade,
Željka Cvijanović, s.r.

1215

Na osnovu člana 36, a u vezi sa članom 43. Zakona o zaštiti zdravlja bilja u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/09), i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠETNOG ORGANIZMA XYLELLA FASTIDIOSA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se mjere za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje svih podvrsta bakterije *Xylella fastidiosa* (Wells et al.); (u daljem tekstu: štetni organizam), način određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uvjeti za okončanje naloženih mjera, kao i način obavještanja o preduzetim mjerama i prestanak mjera.

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) određeno bilje su biljke domaćini i bilje za sadnju, osim sjemena, koje pripada rodovima ili vrstama navedenim u Prilogu – Lista bilja za koje je poznato da je osjetljivo na evropske i neevropske izolate štetnog organizma (određeno bilje), koji čini sastavni dio ovog pravilnika, i

2) biljke domaćini su biljke namijenjene sadnji, osim sjemena, koje pripadaju rodovima ili vrstama koje su navedene u evropskim bazama podataka, za koje je utvrđeno da su osjetljive na jednu ili više podvrsta navedenog štetnog organizma.

Član 3.

(1) Radi otkrivanja štetnog organizma prilikom unošenja u Republiku Srpsku određenog bilja porijeklom iz zemalja

u kojima nije prisutan štetni organizam, provodi se fitosanitarni pregled na prisustvo štetnog organizma, kojim se provjerava da li su ispunjeni uvjeti za unošenje određenog bilja, i to:

1) da li pošiljku određenog bilja prati fitosanitarni sertifikat, koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži podatak da štetni organizam nije prisutan u toj zemlji, i

2) da na određenom bilju nije utvrđeno prisustvo, ali nisu utvrđeni ni simptomi štetnog organizma.

(2) Fitosanitarni pregled na prisustvo štetnog organizma vrši se u skladu sa članom 5. stav 2. ovog pravilnika.

Član 4.

(1) Radi otkrivanja štetnog organizma prilikom unošenja u Republiku Srpsku određenog bilja porijeklom iz zemalja za koje je poznato da je u njima prisutan štetni organizam, provodi se fitosanitarni pregled na prisustvo štetnog organizma, kojim se provjerava da li su ispunjeni uvjeti za unošenje određenog bilja, i to:

1) da određeno bilje prati fitosanitarni sertifikat, koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži podatke navedene u stavu 3. ili podatke iz stava 4. ovog člana, i

2) da na određenom bilju nije utvrđeno prisustvo, ali nisu utvrđeni ni simptomi štetnog organizma.

(2) Fitosanitarni pregled na prisustvo štetnog organizma vrši se u skladu sa članom 5. stav 3. ovog pravilnika.

(3) Za određeno bilje porijeklom iz područja u kojem nije prisutan štetni organizam, koje je ustanovljeno slobodnim od štetnog organizma u skladu sa relevantnim međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere, u fitosanitarnom sertifikatu, u rubrici "Dopunska izjava" navodi se sljedeće:

1) da su biljke tokom cijelog svog životnog ciklusa gajene na području koje je ustanovljeno slobodnim od štetnog organizma u skladu sa relevantnim međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere i

2) naziv područja koje je uspostavljeno slobodnim od štetnog organizma navodi se u fitosanitarnom sertifikatu u rubrici "Mjesto porijekla".

(4) Za određeno bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je u njemu prisutan štetni organizam, u fitosanitarnom sertifikatu, u rubrici "Dopunska izjava" navodi se sljedeće:

1) da je određeno bilje proizvedeno na jednom mjestu ili na više mjesta proizvodnje u skladu sa uvjetima iz stava 5. ovog člana,

2) da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla objavila ili dostavila listu mjesta proizvodnje, uključujući njihovu lokaciju unutar zemlje porijekla; naziv mjesta proizvodnje, odnosno lokacija navodi se u rubrici "Mjesto porijekla",

3) da su fitosanitarni tretmani protiv vektora štetnog organizma primijenjeni na mjestu proizvodnje i području iz stava 5. tačka 3) ovog člana,

4) da su reprezentativni uzorci svih vrsta određenog bilja sa svih mjesta proizvodnje godišnje testirani u odgovarajućem momentu i da je potvrđeno odsustvo štetnog organizma na osnovu testiranja provedenih u skladu sa međunarodno priznatim metodama ispitivanja,

5) da je određeno bilje transportovano u zatvorenim kontejnerima ili pakiranjima, čime je isključena mogućnost zaraženosti fitosanitarnim organizmom ili njegovim vektorima,

6) da su prije izvoza, na partijama određenog bilja, provedeni vizuelni pregledi, uzorkovanje i molekularno testiranje u skladu sa međunarodno priznatim metodama ispitivanja i da je potvrđeno odsustvo štetnog organizma, pri čemu se koristila šema uzorkovanja kojom je moguće utvrditi nivo prisustva zaraženog bilja od 1% ili veći, sa stepenom pouzdanosti od 99% i koje je naročito bilo usmjereno na biljke

koje su pokazivale sumnjive simptome prisustva štetnog organizma i

7) da su neposredno prije izvoza na partijama određenog bilja provedeni fitosanitarni tretmani protiv poznatih vektora štetnog organizma.

(5) Mjesto proizvodnje iz stava 4. tačka 1) ovog člana mora da ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je odobreno od nacionalne organizacije za zaštitu bilja zemlje porijekla slobodnim od štetnog organizma i njegovih vektora u skladu sa relevantnim međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere,

2) da je fizički zaštićeno od unošenja štetnog organizma i njegovih vektora,

3) da je okruženo područjem širine 200 m za koje je na osnovu vizuelnih pregleda, a u slučaju sumnje i na osnovu uzorkovanja i testiranja, utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma i na kojem se provode odgovarajući fitosanitarni postupci protiv vektora štetnog organizma koji mogu da uključe i uklanjanje bilja,

4) da je podvrgnuto odgovarajućim fitosanitarnim tretmanima da bi bilo slobodno od prisustva vektora štetnog organizma koji mogu da uključe i uklanjanje bilja,

5) da su godišnje provodena, u odgovarajuće vrijeme, najmanje dva inspeksijska pregleda na mjestu proizvodnje i području iz tačke 3) ovog stava,

6) da tokom procesa proizvodnje određenog bilja, na mjestu proizvodnje, nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmom niti njegovi vektori ili, u slučaju uočavanja sumnjivih simptoma, da je provedeno testiranje i potvrđeno odsustvo štetnog organizma i

7) da tokom procesa proizvodnje određenog bilja, u području iz tačke 3) ovog stava, nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmom niti njegovi vektori ili, u slučaju uočavanja sumnjivih simptoma, da je provedeno testiranje i potvrđeno odsustvo štetnog organizma.

(6) Bilje roda *Coffea* namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz Kostarike (Costarica) i Hondurasa ne može se unositi na teritoriju Republike Srpske.

Član 5.

(1) Fitosanitarni pregled prilikom unošenja u Republiku Srpsku određenog bilja na prisustvo štetnog organizma provodi se na graničnom prijelazu provjerom dokumentacije u skladu sa čl. 3. i 4. ovog pravilnika, provjerom identiteta i provjerom zdravstvenog stanja pošiljke određenog bilja.

(2) Ukoliko je određeno bilje porijeklom iz zemlje u kojoj štetni organizam nije prisutan, fitosanitarni inspektor vrši:

1) vizuelni pregled i

2) u slučaju sumnje na prisustvo štetnog organizma i njegovih vektora, uzorkovanje i testiranje partije radi potvrđivanja odsustva štetnog organizma.

(3) Ukoliko je određeno bilje porijeklom iz zemlje za koju je poznato da je u njoj prisutan štetni organizam, fitosanitarni inspektor vrši:

1) vizuelni pregled i

2) uzorkovanje svake partije i testiranje da bi se potvrdilo odsustvo štetnog organizma i njegovih vektora.

(4) Za uvezeno određeno bilje iz stava 3. ovog člana određuje se postkarantinski nadzor u trajanju od dva vegetaciona perioda.

(5) Veličina uzorka treba da bude takva da se njome može utvrditi nivo zaraze od 1% ili veći, sa stepenom sigurnosti od 99%, uzimajući u obzir Međunarodni standard za fitosanitarne mjere (ISPM 31).

Član 6.

(1) Radi otkrivanja štetnog organizma, provodi se poseban nadzor, u odgovarajuće vrijeme tokom godine, u skladu sa Programom mjera zaštite zdravlja bilja.

(2) Poseban nadzor iz stava 1. ovog člana obuhvaća vizuelne preglede, uzimanje uzoraka i testiranje u slučaju sumnje na prisustvo štetnog organizma i zasniva se na naučnim i tehničkim principima i dokazima, biologiji štetnog organizma i njegovih vektora, prisustvu i biologiji određenog bilja, kao i drugim relevantnim podacima u vezi sa štetnim organizmom.

Član 7.

(1) Držalac određenog bilja ili bilo koje drugo lice koje uoči simptome štetnog organizma ili posumnja na njegovu pojavu o tome bez odlaganja obavještava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Republičku upravu za inspeksijske poslove.

(2) U slučaju sumnje na pojavu štetnog organizma, fitosanitarni inspektor uzima službeni uzorak i dostavlja ga instituciji koja je ovlašćena od Ministarstva za provođenje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja bilja za štetni organizam iz člana 1. ovog pravilnika (u daljem tekstu: ovlašćena fitosanitarna laboratorija) radi laboratorijskog testiranja.

(3) Do dobivanja rezultata laboratorijske analize, fitosanitarni inspektor izdaje mjere kojima ne dozvoljava premještanje određenog bilja.

Član 8.

(1) Kada se na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja potvrdi prisustvo štetnog organizma, granice zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma određuju se tako što se:

1) utvrđuje i označava zaraženo područje koje obuhvaća bilje:

1. na kojem je potvrđeno prisustvo štetnog organizma,

2. koje pokazuje simptome koji upućuju na moguću zarazu štetnim organizmom,

3. koje može biti zaraženo štetnim organizmom zbog neposredne blizine zaraženog bilja,

4. za koje je poznato da je porijeklom sa istog mjesta proizvodnje kao i zaraženo bilje ili je proizvedeno od tog bilja,

5. utvrđuju granice ugroženog područja, širine najmanje deset kilometara oko zaraženog područja,

6. razgraničava zaraženo područje, ugroženo područje i područje bez štetnog organizma na osnovu važećih naučnih principa, biologije štetnog organizma i njegovih vektora, nivoa zaraze, prisustva vektora i rasprostranjenosti određenog bilja.

(2) Ako se potvrdi prisustvo jedne ili više podvrsta štetnog organizma, može se označiti zaraženo i ugroženo područje u pogledu samo tih podvrsta.

(3) Ukoliko se potvrdi prisustvo štetnog organizma u ugroženom području, razgraničenje zaraženog i ugroženog područja se preispituje i mijenja u skladu sa novonastalom situacijom.

(4) Područje na kojem je potvrđeno prisustvo štetnog organizma ne mora odmah da se označi zaraženim i ugroženim ako se utvrdi da:

1) postoje dokazi (fitosertifikat, faktura, carinska deklaracija i slično) da je štetni organizam nedavno unijet sa biljem na kojem je pronađen,

2) postoje naknadna saznanja da je bilje bilo zaraženo prije njegovog unošenja u to područje i

3) nisu identificirani vektori štetnog organizma u blizini bilja, na osnovu testiranja provedenih u skladu sa međunarodno priznatim metodama.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana:

1) vrši se poseban nadzor u trajanju od najmanje dvije godine radi utvrđivanja zaraze drugog bilja, osim bilja na kojem je potvrđen štetni organizam,

2) na osnovu posebnog nadzora iz tačke 1) ovog stava procjenjuje se potreba označavanja područja i

3) obavještavaju se druge zemlje o rezultatima posebnog nadzora iz tačke 1) ovog stava i o opravdanosti neuspostavljanja zaraženog i ugroženog područja.

(6) Biljke domaćini ne mogu se saditi u zaraženom području, osim na mjestima koja su fizički zaštićena od unošenja vektora koji prenose štetni organizmi.

Član 9.

(1) U zaraženom i ugroženom području i području iz člana 8. stav 4. ovog pravilnika, u cilju eradikacije štetnog organizma, provode se sljedeće mjere:

1) uklanjanje bez odlaganja u poluprečniku od 100 m:

1. bilja za koje je potvrđeno da je zaraženo štetnim organizmom,

2. bilja sa simptomima koji upućuju na moguću zarazu štetnim organizmom ili za koje se sumnja da je zaraženo štetnim organizmom,

3. svih biljaka domaćina bez obzira na njihovo zdravstveno stanje;

2) uzorkovanje i testiranje određenog bilja u poluprečniku od 100 m oko svake zaražene biljke, u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere (ISPM 31);

3) prije uklanjanja bilja iz tačke 1) ovog stava, provođenje odgovarajućih fitosanitarnih postupaka protiv vektora štetnog organizma i bilja koje može biti domaćin tim vektorima, a ti postupci mogu da uključe i uklanjanje bilja;

4) uništavanje bilja iz tačke 1) ovog stava i njegovih dijelova, na licu mjesta ili na najbližoj mogućoj lokaciji unutar zaraženog područja koja je određena za tu svrhu, na način da se izbjegne širenje štetnog organizma;

5) istraživanje, radi utvrđivanja porijekla zaraze štetnim organizmom, pri čemu se prati i bilje koje se dovodi u vezu sa zarazom, uključujući i bilje koje je premještanje prije označavanja područja;

6) praćenje prisustva štetnog organizma provođenjem posebnog nadzora u odgovarajuće vrijeme, vizuelnim pregledima određenog bilja, uzorkovanjem, testiranjem bilja sa simptomima, kao i bilja bez simptoma koje se nalazi u blizini;

7) praćenje u ugroženom području površina na kojima se istražuje prisustvo štetnog organizma podijeljeno je na kvadrante dimenzija 100 m · 100 m, pri čemu se vizuelni pregledi vrše u svakom kvadrantu;

8) aktivnosti koje podižu nivo javne svijesti o opasnosti koju predstavlja ovaj štetni organizam i fitosanitarnim mjerama donesenim sa ciljem sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma, kao i postavljanje oznaka koje ukazuju na zaraženo i ugroženo područje;

9) gdje je to potrebno, preduzimanje mjera koje se odnose na rješavanje specifičnih situacija za koje se smatra da mogu spriječiti, onemogućiti ili odložiti eradikaciju;

10) sve druge mjere u cilju eradikacije, u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere ISPM 9 i uz primjenu integrisanog pristupa u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere ISPM 14, i

11) primjena odgovarajuće dobre poljoprivredne prakse za uklanjanje štetnog organizma i njegovih vektora.

(2) O rezultatima istraživanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana obavještava se zemlja porijekla određenog bilja, kao i zemlje kroz koje i u koje se određeno bilje premještal.

Član 10.

(1) Određeno bilje koje je jednim dijelom ili cijeli životni ciklus gajeno u zaraženom ili ugroženom području ne može se premješati unutar i van tog područja.

(2) Određeno bilje iz stava 1. ovog člana može se premješati samo ako je gajeno na mjestu proizvodnje koje je:

1) registrirano u Registru proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata (u daljem tekstu: Fitoregistar) pod nadzorom,

2) ustanovljeno slobodnim od štetnog organizma i vektora, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere,

3) fizički zaštićeno od unošenja štetnog organizma i njegovih vektora,

4) okruženo područjem širine 200 m za koje je na osnovu vizuelnih pregleda, a u slučaju sumnje i na osnovu uzorkovanja i testiranja, utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma, na kojem se provode odgovarajući fitosanitarni tretmani protiv vektora štetnog organizma koji mogu da uključe i uklanjanje bilja,

5) podvrgnuto odgovarajućim fitosanitarnim postupcima za sprečavanje prisustva vektora štetnog organizma koji mogu da uključe i uklanjanje bilja,

6) inspekcijski pregledano najmanje dva puta godišnje u odgovarajuće vrijeme, uključujući i područje iz tačke 4) ovog stava,

7) takvo da tokom procesa proizvodnje određenog bilja nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmom niti njegovi vektori ili, u slučaju uočavanja sumnjivih simptoma, da je provedeno testiranje i potvrđeno odsustvo štetnog organizma i

8) takvo da tokom procesa proizvodnje određenog bilja, u području iz tačke 4) ovog stava, nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmom niti njegovi vektori ili, u slučaju uočavanja sumnjivih simptoma, da je provedeno testiranje i potvrđeno odsustvo štetnog organizma.

(3) Reprezentativni uzorci svih vrsta određenog bilja iz stava 2. ovog člana, sa svih mjesta proizvodnje, godišnje se testiraju u odgovarajućem momentu da bi se potvrdilo odsustvo štetnog organizma. Testiranja se provode u skladu sa međunarodno priznatim metodama ispitivanja.

(4) Prije premještanja, na partijama određenog bilja iz stava 2. ovog člana, provedeni su vizuelni pregledi, uzorkovanje i molekularno testiranje u skladu sa međunarodno priznatim metodama ispitivanja i potvrđeno je odsustvo štetnog organizma, pri čemu se koristila šema uzorkovanja kojom je moguće utvrditi nivo prisustva zaraženog bilja od 1% ili veći sa stepenom sigurnosti od 99% i koje je naročito bilo usmjereno na biljke koje su pokazivale sumnjive simptome prisustva štetnog organizma.

(5) Prije premještanja partija određenog bilja provode se fitosanitarni tretmani protiv svih vektora štetnog organizma.

(6) Određeno bilje se transportuje u zatvorenim kontejnerima ili pakiranjima, čime je isključena mogućnost zaraze štetnim organizmom ili njegovim vektorima.

(7) Određeno bilje iz stava 2. ovog člana prilikom premještanja prati biljni pasoš, izdat u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje biljni pasoš.

(8) Biljke domaćini koje nikad nisu rasle unutar zaraženog i ugroženog područja mogu se premješati samo ako ih prati biljni pasoš.

Član 11.

Kada se utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za premještanje određenog bilja, fitosanitarni inspektor bez odlaganja nalaže uništavanje bilja koje ne ispunjava uvjete, na licu mjesta ili na obližnjoj lokaciji, preduzimajući sve mjere predostrožnosti tokom i nakon uklanjanja radi sprečavanja širenja štetnog organizma i vektora.

Član 12.

(1) Držaoци bilja koji dostavljaju, odnosno primaju i uvoze određeno bilje, koje je gajeno najmanje jednim dijelom

životnog ciklusa u zaraženom, odnosno ugroženom području ili je premještanu kroz ta područja, vode evidenciju o svakoj dostavljenoj, odnosno primljenoj partiji bilja i nazivu držaoca bilja koji je tu partiju primio, odnosno nazivu dobavljača.

(2) Držaoci bilja evidencije iz stava 1. ovog člana čuvaju tri godine od dana kada su primili, odnosno dostavili predmetnu partiju.

(3) Držaoci bilja obavješavaju nadležnog fitosanitarnog inspektora o svim dostavljenim i primljenim partijama i dostavljaju podatke koji uključuju porijeklo partije, pošiljaoca i primaoca partije, mjesto odredišta, individualne serije, broj sedmice ili broj proizvodne serije biljnog pasoša i identitet i količinu određene partije.

Član 13.

(1) Zainteresirana javnost, putnici, profesionalni međunarodni prijevoznici informiraju se o prijetnji koju štetni organizam predstavlja provođenjem kampanje podizanja svijesti.

(2) Informacije iz stava 1. ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva i drugih nadležnih institucija.

Član 14.

Podaci i informacije o pojavi štetnog organizma i preduzetim mjerama, kao i podaci i informacije o prestanku mjera, dostavljaju se nadležnim državnim organima, drugim državama i međunarodnim organizacijama, u skladu sa međunarodnom konvencijom i sporazumima obavezujućim za Republiku Srpsku.

Član 15.

Ako se tokom provođenja posebnog nadzora i praćenja prisustva štetnog organizma u zaraženom i ugroženom području ne utvrdi prisustvo štetnog organizma tokom perioda od pet godina, zaraženo i ugroženo područje se ukida i prestaje primjena mjera iz člana 9. ovog pravilnika.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske", izuzev odredaba člana 10. st. 7. i 8. i člana 12. stav 3, koje se odnose na korištenje biljnog pasoša, a koje stupaju na snagu 1. septembra 2017. godine.

Broj: 12.03.3-052-5903/16
16. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Dr. **Stevo Mirjanić**, s.r.

PRIOLOG

LISTA BILJA ZA KOJE JE POZNATO DA JE OSJETLJIVO NA EVROPSKE I NEEVROPSKE IZOLATE ŠTETNOG ORGANIZMA (ODREĐENO BILJE)

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson
Ambrosia acanthicarpa Hook.
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
Asparagus acutifolius L.

Artemisia douglasiana Hook.
Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Callicarpa americana L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura
Citrus
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Cornus florida L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus racemosus Broom
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Dodonaea viscosa Jacq.
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims

Euphorbia hirta L.	Nandina domestica Murray
Euphorbia terracina L.	Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Fagus crenata Blume	Nerium oleander L.
Ficus carica L.	Nicotiana glauca Graham
Fragaria vesca L.	Olea europaea L.
Fraxinus americana L.	Origanum majorana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.	Paspalum dilatatum Poir.
Fraxinus latifolia Benth.	Persea americana Mill.
Fraxinus pennsylvanica Marshall	Pelargonium graveolens L'Hér
Fuchsia magellanica Lam.	Phoenix reclinata Jacq.
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson	Phoenix roebelenii O'Brien
Genista ephedroides DC.	Pinus taeda L.
Geranium dissectum L.	Pistacia vera L.
Ginkgo biloba L.	Plantago lanceolata L.
Gleditsia triacanthos L.	Platanus
Grevillea juniperina L.	Pluchea odorata (L.) Cass.
Hebe Laurus nobilis L.	Poa annua L.
Hedera helix L.	Polygala myrtifolia L.
Helianthus annuus L.	Polygonum arenastrum Boreau
Hemerocallis	Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.	Polygonum persicaria Gray
Hibiscus schizopetalus (Masters) J. D. Hooker	Populus fremontii S. Watson
Hibiscus syriacus L.	Portulaca
Hordeum murinum L.	Prunus
Hydrangea paniculata Siebold	Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton	Quercus
Ipomoea purpurea (L.) Roth	Ranunculus repens L.
Iva annua L.	Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Jacaranda mimosifolia D. Don	Rhamnus alaternus L.
Juglans	Rhus diversiloba Torr. & A. Gray
Juniperus ashei J. Buchholz	Rosa californica Cham. & Schldl.
Koelreuteria bipinnata Franch.	Rosmarinus officinalis L.
Lactuca serriola L.	Rubus
Lagerstroemia indica L.	Rumex crispus L.
Lavandula dentata L.	Salix
Lavandula angustifolia Mill.	Salsola tragus L.
Ligustrum lucidum L.	Salvia mellifera Greene
Lippia nodiflora (L.) Greene	Sambucus
Liquidambar styraciflua L.	Sapindus saponaria L.
Liriodendron tulipifera L.	Schinus molle L.
Lolium perenne L.	Senecio vulgaris L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.	Setaria magna Griseb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet	Silybum marianum (L.) Gaertn.
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner	Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Lupinus villosus Willd.	Sisymbrium irio L.
Magnolia grandiflora L.	Solanum americanum Mill.
Malva	Solanum elaeagnifolium Cav.
Marrubium vulgare L.	Solidago virgaurea L.
Medicago polymorpha L.	Sonchus
Medicago sativa L.	Sorghum
Melilotus	Spartium junceum L.
Melissa officinalis L.	Spermacoce latifolia Aubl.
Metrosideros	Stellaria media (L.) Vill.
Modiola caroliniana (L.) G. Don	Tillandsia usneoides (L.) L.
Montia linearis (Hook.) Greene	Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Morus	Trifolium repens L.
Myoporum insulare R. Br.	Ulmus americana L.
Myrtus communis L.	Ulmus crassifolia Nutt.

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.
 Urtica dioica L.
 Urtica urens L.
 Vaccinium
 Verbena litoralis Kunth
 Veronica
 Vicia faba L.
 Vinca
 Vitis
 Westringia fruticosa (Willd.) Druce
 Westringia glabra L.
 Xanthium spinosum L.
 Xanthium strumarium L.

1216

Na osnovu člana 40. stav 6. Zakona o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/15) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DEKLARIRANJU, OPISIVANJU I PREDSTAVLJANJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Osnovna odredba
 Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se pravila o deklariranju, opisanju i predstavljanju jakih alkoholnih pića.

Predmet uređivanja
 Član 2.

(1) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na sva jaka alkoholna pića koja se nalaze na tržištu Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), bilo da su proizvedena u Republici ili izvan Republike, ali i na jaka alkoholna pića koja su proizvedena u Republici, a namijenjena su za izvoz.

(2) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na upotrebu etil-alkohola i destilata poljoprivrednog porijekla u proizvodnji jakih alkoholnih pića, te na upotrebu naziva jakih alkoholnih pića kod predstavljanja i deklariranja.

(3) Izuzetno, ukoliko zemlje uvoznice to zahtijevaju, može da se odobri izuzeće od primjene odredaba ovog pravilnika, na osnovu ugovorenog izvoznog kvaliteta navedenog u ugovoru, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(4) Proizvodi koji su svrstani u Carinsku tarifu (CT) 2203, 2204, 2205, 2206 i 2207 neće se smatrati jakim alkoholnim pićima.

Tehničke definicije i kriteriji
 Član 3.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Destilat poljoprivrednog porijekla je alkoholna tečnost proizvedena destilacijom prevrelih poljoprivrednih sirovina koja nema svojstva etil-alkohola ili jakog alkoholnog pića, ali još zadržava miris i ukus upotrijebljene sirovine (ako se navodi sirovina korištena u proizvodnji, destilat mora biti proizveden samo od te sirovine).

2) Alkoholna jačina po zapremini (u daljem tekstu: % vol.) je odnos zapremine čistog alkohola prisutnog u proizvodu pri temperaturi od 20 °C i ukupne zapremine proizvoda pri istoj temperaturi, izražen u procentu, a označava se brojem sa najviše jednim decimalnim mjestom.

3) Dodavanje alkohola predstavlja dodavanje etil-alkohola poljoprivrednog porijekla i/ili destilata poljoprivrednog porijekla jakom alkoholnom piću.

4) Dodavanje vode u proizvodnji jakih alkoholnih pića dopušteno je pod uvjetom da je kvalitet vode u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast, te da se dodavanjem vode ne mijenjaju svojstva proizvoda, a dodana voda može biti destilirana, demineralizirana, očišćena ili omekšana.

5) Kupažiranje (engl. blending) je postupak spajanja dvaju ili više jakih alkoholnih pića iste kategorije, koja se odlikuju manjim razlikama koje su nastale zbog načina pripreme, odnosno korištenja destilacijskih kotlova, odnosno perioda dozrijevanja ili starenja, odnosno geografskog područja proizvodnje, pri čemu jako alkoholno piće proizvedeno na ovaj način pripada istoj kategoriji jakih alkoholnih pića, kao i izvorna jaka alkoholna pića prije kupažiranja.

6) Odležavanje, dozrijevanje ili starenje je provođenje prirodnog procesa oplemenjivanja u destilatu, odnosno jakom alkoholnom piću u odgovarajućim posudama da bi se poboljšala senzorna svojstva gotovog proizvoda.

7) Miješanje je spajanje dvaju ili više jakih alkoholnih pića, međusobno ili sa drugim pićima, radi dobivanja novog pića.

8) Količina isparljivih materija označava količinu svih isparljivih materija, osim etil-alkohola i metanola, sadržanih u jakom alkoholnom piću dobivenom isključivo destilacijom, kao rezultat isključivo destilacije ili redestilacije korištenih sirovina.

9) Mjesto proizvodnje je mjesto ili regija u kojoj je obavljena ona faza proizvodnje koja jakom alkoholnom piću daje karakter i bitna konačna svojstva.

10) Deklariranje ili označavanje (deklaracija) jesu svi opisi i druge napomene, znaci, dizajn ili robne marke na osnovu kojih se jaka alkoholna pića razlikuju, a koji su navedeni na jednoj posudi, uključujući i zatvarač, ili na cedulji prikačenoj za posudu i omotaču koji pokriva grlić boce.

11) Opisivanje podrazumijeva sve izraze koji se koriste prilikom deklariranja, predstavljanja i pakiranja, na dokumentima koji prate jako alkoholno piće u transportu, trgovačkoj dokumentaciji (naročito u fakturama i otpremnicama) i pri reklamiranju alkoholnog pića.

12) Predstavljanje jesu izrazi, slike, crteži i slično koji se koriste na deklaracijama, pakiranjima, posudama, bocama i poklopcima, prilikom reklamiranja i promotivne prodaje.

Etil-alkohol poljoprivrednog porijekla
 Član 4.

Etil-alkohol poljoprivrednog porijekla ima sljedeća obilježja:

1) senzorna svojstva: ne smije se osjetiti miris i ukus drugačiji od onoga koji potiče od korištenih sirovina;

2) najmanja alkoholna jačina: 96,0 % vol.;

3) najveći udio ostatka:

1. ukupna kiselost (izražena kao sirćetna kiselina): 1,5 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

2. esteri (izraženi kao etil-acetat): 1,3 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

3. aldehidi (izraženi kao acetaldehid): 0,5 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

4. viši alkoholi (izraženi kao 2-metilpropan-1-ol): 0,5 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

5. metanol: 30 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

6. suhi ekstrakt: 1,5 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

7. isparive baze koje sadrže azot: 0,1 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola i

8. furfural: ne smije da sadrži.

Kategorije jakih alkoholnih pića
Član 5.

(1) Jaka alkoholna pića klasificiraju se u kategorije prema definicijama utvrđenim u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Jaka alkoholna pića proizvedena u Republici, koja nisu obuhvaćena kategorijama prema definicijama utvrđenim u Prilogu 1, klasificirana su u kategorijama na osnovu definicija utvrđenih u Prilogu 2, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Opće odredbe kategorija jakih
alkoholnih pića
Član 6.

(1) Jaka alkoholna pića definirana na osnovu kategorija od 1. do 14. u Prilogu 1. treba da, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, ispunjavaju sljedeće uvjete, i to da:

1) budu proizvedena alkoholnom fermentacijom i destilacijom isključivo iz sirovina koje su u smislu određenih definicija predviđene za pojedino jako alkoholno piće,

2) budu bez dodatka razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika,

3) budu bez dodatka aromatičnih materija,

4) da im se može dodavati karamel samo kao sredstvo za prilagođavanje boje,

5) da se ne mogu zaslađivati, osim u slučaju da bi se zakružio konačan ukus proizvoda u količini od maksimalno 10 g/l, u skladu sa članom 3. tačka 15) Zakona o jakim alkoholnim pićima.

(2) Jaka alkoholna pića definirana u Prilogu 1. na osnovu kategorija od 15. do 47. treba da, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, ispunjavaju sljedeće uvjete, i to da:

1) budu proizvedena od poljoprivrednih sirovina,

2) da im se može dodavati alkohol, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika,

3) mogu da sadrže prirodne ili prirodno identične aromatične materije i aromatične preparate, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuju prehrambeni aditivi koji se mogu nalaziti u hrani,

4) mogu da sadrže boje, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuju prehrambeni aditivi koji se mogu nalaziti u hrani,

5) mogu se zaslađivati da bi odgovarali posebnim karakteristikama proizvoda u skladu sa članom 3. tačka 15) Zakona o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/15).

(3) Ostala jaka alkoholna pića koja ne zadovoljavaju kriterije kategorija od 1. do 47. Priloga 1. treba da, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, ispunjavaju sljedeće uvjete, i to da:

1) budu proizvedena od poljoprivrednih sirovina i/ili od prehrambenih proizvoda namijenjenih za ljudsku potrošnju,

2) da im se može dodavati alkohol, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika,

3) mogu da sadrže jednu ili više aroma, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuju prehrambeni aditivi koji mogu da se nalaze u hrani,

4) mogu da sadrže boje, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuju prehrambeni aditivi koji mogu da se nalaze u hrani,

5) mogu se zaslađivati da bi odgovarali posebnim karakteristikama proizvoda u skladu sa članom 3. tačka 15) Zakona o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/15).

Nazivi jakih alkoholnih pića
Član 7.

U skladu sa posebnim propisom koji regulira oblast deklariranja hrane, naziv pod kojim se jako alkoholno piće stavlja na tržište podliježe odredbama utvrđenim ovim propisom.

Posebne odredbe u vezi sa trgovačkim nazivima jakih
alkoholnih pića
Član 8.

(1) Jaka alkoholna pića koja zadovoljavaju uvjete za proizvode definirane u kategorijama od 1. do 47. Priloga 1, kod deklariranja, opisivanja i predstavljanja, nose trgovački naziv koji je za njih predviđen.

(2) Ako jako alkoholno piće odgovara definicijama utvrđenim u članu 2. stav 1. i članu 4. Zakona o jakim alkoholnim pićima, ali ne zadovoljava kriterije za uvrštavanje u kategorije od 1. do 47. Priloga 1, to jako alkoholno piće kod deklariranja, opisivanja i predstavljanja nosi trgovački naziv "jako alkoholno piće".

(3) Ako jako alkoholno piće odgovara definicijama više kategorija iz Priloga 1, to jako alkoholno piće može da se stavlja na tržište pod jednim ili više naziva navedenih za te kategorije u Prilogu 1.

(4) Izuzetno od stava 8. ovog člana i člana 9. stav 1. ovog pravilnika, nazivi navedeni u stavu 1. ovog člana ne mogu da se koriste za opisivanje ili predstavljanje drugog pića osim jakih alkoholnih pića za koje su ti nazivi navedeni u Prilogu 1.

(5) Trgovački nazivi jakih alkoholnih pića mogu da se dopune ili zamijene geografskim oznakama nakon njihove registracije, pod uvjetom da to ne dovodi potrošača u zabludu.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, taj naziv ne može da se zamijeni ili promijeni.

(7) Alkoholno piće koje ne odgovara nijednoj definiciji navedenoj pod kategorijama od 1. do 47. Priloga 1. ne može se deklarirati, opisivati i predstavljati izrazima kao što su: "poput", "vrsta", "u stilu", "proizvedeno", "aroma" ili drugim sličnim izrazima koji su povezani sa bilo kojim trgovačkim nazivom jakih alkoholnih pića navedenim u ovom pravilniku i/ili sa geografskim oznakama nakon njihove registracije.

(8) Trgovački naziv jakog alkoholnog pića ne može da se zamijeni zaštitnim znakom (žigom), nazivom marke proizvoda ili izmišljenim nazivom.

(9) Nazivi navedeni u kategorijama od 1. do 47. Priloga 1. mogu da se uvrste u spisak sastojaka za hranu, pod uvjetom da je spisak u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju oblast deklariranja hrane.

(10) Pojmovi označeni kurzivom u Prilogu 1. ne smiju se prevoditi.

Posebne odredbe u vezi sa korištenjem naziva i geografskih
oznaka
Član 9.

(1) Izuzetno od posebnih propisa koji reguliraju oblast deklariranja hrane, zabranjena je upotreba naziva navedenih u kategorijama od 1. do 47. Priloga 1. ili geografskih oznaka nakon njihove registracije u složenicama ili aluzijama prilikom predstavljanja, ukoliko alkohol ne proizlazi iz jakog alkoholnog pića na koje se poziva.

(2) Upotreba složenice, kako je navedeno u stavu 1. ovog člana, također je zabranjena ukoliko je jako alkoholno piće razrijeđeno tako da mu je alkoholna jačina smanjena ispod minimalne jačine navedene u definiciji za to jako alkoholno piće.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, moguće je koristiti pojmove "amer", "biter" ili "gorki" za proizvode koji nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, a uzimajući u obzir utvrđene proizvodne metode, složenice navedene za katego-

riju 32. tačka 32.5. iz Priloga 1. mogu da se koriste prilikom predstavljanja likera proizvedenih u Republici, prema navedenim uvjetima za tu kategoriju.

Deklariranje, opisivanje i predstavljanje mješavina

Član 10.

(1) Ako se jakom alkoholnom piću navedenom u kategorijama od 1. do 14. iz Priloga 1. dodaje razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika, to jako alkoholno piće nosi naziv "jako alkoholno piće" i ne može ni u jednom obliku nositi nazive koji se nalaze u kategorijama od 1. do 14. iz Priloga 1.

(2) Ako je jako alkoholno piće navedeno u kategorijama od 1. do 47. iz Priloga 1. pomiješano sa jednim ili više jakih alkoholnih pića i/ili jednim ili više destilata poljoprivrednog porijekla, to jako alkoholno piće nosi naziv "jako alkoholno piće", a takav naziv treba da bude jasan i čitljiv na vidljivom mjestu na etiketi i ne smije da se zamijeni ili promijeni.

(3) Stav 2. ovog člana ne primjenjuje se na deklariranje, opisivanje i predstavljanje miješanih jakih alkoholnih pića navedenih u tom stavu ako ona odgovaraju jednoj od definicija utvrđenih u kategorijama od 1. do 47. iz Priloga 1.

(4) Izuzetno od posebnih propisa koji reguliraju oblast deklariranja hrane, prilikom deklariranja, opisivanja i predstavljanja jakih alkoholnih pića proizvedenih miješanjem jakih alkoholnih pića navedenih u stavu 2. ovog člana može da se koristi jedan ili više naziva navedenih u Prilogu 1. samo ako taj naziv nije dio naziva tih jakih alkoholnih pića, već je naveden u istom vidnom polju kao i popis alkoholnih sastojaka sadržanih u miješanim jakim alkoholnim pićima, a ispred čega stoji naziv "miješano jako alkoholno piće".

(5) Naziv "miješano jako alkoholno piće" deklariraju se jednakim slovima, istog tipa i boje, poput onih koji se koriste za naziv pod kojim se jako alkoholno piće stavlja na tržište, dok slova ne mogu biti veća od polovine slova koja se koriste za naziv jakog alkoholnog pića.

(6) Prilikom deklariranja i predstavljanja miješanih jakih alkoholnih pića navedenih u stavu 2. ovog člana, u slučaju kada je potrebno naznačiti listu alkoholnih sastojaka prema stavu 4. ovog člana, odnos svakog pojedinog alkoholnog sastojka treba da bude izražen kao procenat prema padajućem redoslijedu upotrijebljenih količina, a taj odnos treba da bude jednak zapreminskom procentu čistog alkohola u ukupnom zapreminskom sadržaju čistog alkohola u miješanom jakom alkoholnom piću.

Posebne odredbe u vezi sa deklariranjem, opisivanjem i predstavljanjem jakih alkoholnih pića

Član 11.

(1) Kada se prilikom deklariranja, opisivanja i predstavljanja jakog alkoholnog pića navodi sirovina upotrijebljena za proizvodnju etil-alkohola poljoprivrednog porijekla, svaki pojedini upotrijebljeni alkohol poljoprivrednog porijekla treba da bude naveden padajućim redoslijedom upotrijebljenih količina.

(2) Ako je jako alkoholno piće bilo predmet kupažiranja (engl. blending), naziv pod kojim se ono stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "kupaža" ("blend"), "kupažiranje" ("blending") ili "kupažirano" ("blended") u skladu sa članom 3. tačka 5) ovog pravilnika.

(3) Pri deklariranju jakih alkoholnih pića period dozrijevanja ili starenja može se navesti samo kada se on odnosi na najmlađi alkoholni sastojak.

Stupanje na snagu

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 12.03.6-052-5920/16
17. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Dr. Stevo Mirjanić, s.r.

PRILOG 1.

JAKA ALKOHOLONA PIĆA

Kategorije jakih alkoholnih pića

1. Rum

1.1. Rum je:

1.1.1. jako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom melase ili sirupa dobivenih u proizvodnji šećera od šećerne trske ili alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka od šećerne trske na manje od 96% vol., tako da destilat zadržava specifična senzorna svojstva ruma ili

1.1.2. jako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka od šećerne trske koji ima aromatska obilježja karakteristična za rum i sadržaj isparljivih materija jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola, koje može da se stavlja na tržište uz izraz "poljoprivredni", koji pobliže opisuje naziv "rum".

1.2. Alkoholna jačina ruma koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

1.3. Nije dopušteno bilo kakvo dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovoga pravilnika.

1.4. Rum se ne smije aromatizirati.

1.5. Rum smije da sadrži samo dodati karamel kao sredstvo za prilagođavanje boje.

2. Viski (*whisky* ili *whiskey*)

2.1. Viski (*whisky* ili *whiskey*) je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo:

2.1.1. destilacijom kaše žitnog slada, sa cijelim zrnima ili bez cijelih zrna drugih žitarica koja su bila:

- ošećerena diastazom iz slada, sa drugim prirodnim enzimima ili bez drugih prirodnih enzima,
- prevrela uz dodatak kvasca,

2.1.2. jednom ili više destilacija na manje od 94,8% vol., tako da destilat zadržava miris i ukus po upotrijebljenoj sirovini,

2.1.3. dozrijevanjem konačnog destilata najmanje tri godine u drvenim bačvama zapremine do 700 litara.

2.2. Gotovi destilat, kojem se smiju dodavati samo voda i karamel (za prilagođavanje boje), zadržava boju, miris i ukus koji nastaju u proizvodnom postupku navedenom u t. 2.1.1. 2.1.2. i 2.1.3 ove kategorije Priloga.

2.3. Alkoholna jačina viskija (*whisky* ili *whiskey*) koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 40% vol.

2.4. Nije dopušteno bilo kakvo dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

2.5. Viski (*whisky* ili *whiskey*) se ne smije zaslađivati ili aromatizirati niti smije da sadrži aditive, osim karamela kao sredstva za prilagođavanje boje.

3. Žitna rakija

3.1. Žitna rakija je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom fermentirane žitne kaše cijelih zrna žitarica koje zadržava senzorna svojstva upotrijebljene sirovine.

3.2. Alkoholna jačina žitne rakije koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 35% vol., uz izuzetak žitne rakije *korn*.

3.3. Nije dopušteno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3. ovoga pravilnika.

3.4. Žitna rakija se ne smije aromatizirati.

3.5. Žitna rakija smije da sadrži jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagođavanje boje.

3.6. Žitna rakija može biti označena kao "žitni brendi (*brandy*)", ako je destilirana na manje od 95% vol. alkohola iz fermentirane žitne kaše iz cijelih zrna žitarica sa senzornim svojstvima iz upotrijebljenih sirovina.

4. Rakija od vina

4.1. Rakija od vina je jako alkoholno piće:

4.1.1. proizvedeno isključivo od vinskog destilata koji je dobiven destilacijom vina ili vina pojačanog za destilaciju na manje od 86% vol. alkohola ili redestilacijom vinskog destilata na manje od 86% vol. alkohola,

4.1.2. koje sadrži količinu isparljivih sastojaka od najmanje 125 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola,

4.1.3. koje sadrži maksimalnu količinu metanola od 200 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola.

4.2. Alkoholna jačina rakije od vina koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

4.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

4.4. Rakija od vina se ne smije aromatizirati, izuzimajući tradicionalne metode proizvodnje.

4.5. Rakija od vina smije da sadrži jedino karamel, dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

4.6. Ako je rakija od vina bila podvrgnuta dozrijevanju, može se, također, stavljati na tržište kao "rakija od vina", pod uvjetom da je dozrijevala jednako dugo ili duže od perioda navedenog u kategoriji 5. ovog priloga.

5. Brendi (brandy ili weinbrand)

5.1. Brendi je jako alkoholno piće:

5.1.1. proizvedeno od rakije od vina sa dodatkom vinskog destilata ili bez dodatka vinskog destilata, destiliranog na manje od 94,8% vol. alkohola, pod uvjetom da udio alkohola iz tog destilata ne prelazi više od 50% od ukupne količine alkohola u gotovom proizvodu,

5.1.2. koje je najmanje jednu godinu dozrijevalo u hrastovim spremnicima ili najmanje šest mjeseci u hrastovim bačvama čija je zapremina manja od 1.000 litara,

5.1.3. koje sadrži količinu isparljivih sastojaka od najmanje 125 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola, a koja mora proizlaziti isključivo iz destilacije ili redestilacije upotrijebljenih sirovina,

5.1.4. koje sadrži maksimalnu količinu metanola od 200 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola.

5.2. Alkoholna jačina brendija koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 36% vol.

5.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovoga pravilnika.

5.4. Brendi se ne smije aromatizirati, izuzimajući tradicionalne metode proizvodnje.

5.5. Brendi smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

6. Rakija od komine grožđa ili komovica

6.1. Rakija od komine grožđa ili komovica je jako alkoholno piće koje ispunjava sljedeće uvjete:

6.1.1. proizvedena je isključivo od fermentirane komine grožđa i destilirana neposredno sa vodenom parom ili destilirana nakon davanja vode komini grožđa,

6.1.2. na 100 kilograma upotrijebljene komine grožđa smije se dodati najviše 25 kilograma vinskog taloga,

6.1.3. količina alkohola koja potiče od taloga ne smije da pređe 35% ukupne količine alkohola u gotovom proizvodu,

6.1.4. destilacija se izvodi u prisustvu same komine grožđa na manje od 86% vol. alkohola,

6.1.5. redestilacija je dozvoljena na istu alkoholnu jačinu,

6.1.6. sadrži količinu isparljivih sastojaka od najmanje 140 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola i sadrži maksimalnu količinu metanola od 1.000 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola.

6.2. Alkoholna jačina rakije od komine grožđa ili komovice koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

6.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

6.4. Rakija od komine grožđa ili komovica ne smije se aromatizirati, izuzimajući tradicionalne metode proizvodnje.

6.5. Rakija od komine grožđa ili komovica smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

7. Rakija od voćne komine

7.1. Rakija od voćne komine je jako alkoholno piće koje ispunjava sljedeće uvjete:

7.1.1. dobiveno je isključivo fermentacijom i destilacijom voćne komine, osim groždane komine, na manje od 86% vol. alkohola,

7.1.2. sadrži količinu isparljivih sastojaka od najmanje 200 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

7.1.3. sadrži maksimalnu količinu metanola od 1.500 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

7.1.4. u slučaju voćne komine od koštičavog voća, maksimalni sadržaj cijanovodonične kiseline je sedam grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

7.1.5. dozvoljena je redestilacija na istu alkoholnu jačinu u skladu sa tačkom 7.1.1. ove kategorije Priloga.

7.2. Alkoholna jačina rakije od voćne komine koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

7.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

7.4. Rakija od voćne komine ne smije se aromatizirati.

7.5. Rakija od voćne komine smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

7.6. Naziv pod kojim se rakija od voćne komine stavlja na tržište treba da se sastoji od imena voća i izraza "rakija od komine", a ako se koristi komina nekoliko različitih vrsta voća, primjenjuje se naziv "rakija od voćne komine".

8. Rakija od suhog grožđa ili raisin brandy

8.1. Rakija od suhog grožđa ili raisin brandy je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom proizvoda dobivenih alkoholnom fermentacijom ekstrakta suhog grožđa sorte crni korint ili muskat iz Aleksandrije, destiliranog na manje od 94,5% vol. tako da destilat sačuva miris i ukus koji potiču od upotrijebljene sirovine.

8.2. Alkoholna jačina rakije od suhog grožđa koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

8.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

8.4. Rakija od suhog grožđa se ne smije aromatizirati.

8.5. Rakija od suhog grožđa smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

9. Rakija od voća

9.1. Rakija od voća je jako alkoholno piće:

9.1.1. proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom mesnatih plodova voća ili šire od voća, bobica ili zelenih dijelova (sa košticama ili bez koštica),

9.1.2. destilirano na manje od 86% vol. alkohola tako da ima miris i ukus destilirane sirovine,

9.1.3. koje sadrži količinu isparljivih sastojaka od najmanje 200 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,

9.1.4. u slučaju koštičavog voća, maksimalni sadržaj cijanovodonične kiseline je sedam grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola.

9.2. Maksimalni sadržaj metanola je 1.000 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola.

9.3. Izuzetno, za sljedeće rakije od voća maksimalni sadržaj metanola iznosi:

9.3.1. 1.200 grama metanola po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola dobivenog od sljedećih vrsta voća: šljiva (*Prunus domestica L.*), mirabel (šljiva žutica, *Prunus domestica L. subsp. syriaca* [Borkh.] Janch. ex. Mansf.), plava šljiva (*Prunus domestica L.*), jabuka (*Malus domestica Borkh.*), kruška (*Pyrus communis L.*) izuzimajući sortu viljamovka (*Pyrus communis L. cv. Williams*), malina (*Rubus idaeus L.*), kupina (*Rubus fruticosus auct. Aggr.*), kajsija (*Prunus armeniaca L.*) i breskva (*Prunus persica L. Batsch*),

9.3.2. 1.350 grama metanola po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola dobivenog od sljedećih vrsta voća ili bobica: kruška viljamovka (*Pyrus communis L. cv. Williams*), crvena ribizla (*Ribes rubrum L.*), crna ribizla (*Ribes nigrum L.*), oskoruša (*Sorbus aucuparia L.*), zohva (*Sambucus nigra L.*), dunja (*Cydonia oblonga Mill.*) i kleka (*Juniperus communis L. i/ili Juniperus oxicedrus L.*).

9.4. Alkoholna jačina rakije od voća koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

9.5. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

9.6. Rakija od voća ne smije se aromatizirati.

9.7. Rakija od voća se označava tako da iza riječi "rakija" stoji ime voća, bobica ili zelenih dijelova od kojih je proizvedena, kao na primjer:

- rakija od trešnje/višnje,
- rakija od šljive ili šljivovica,
- rakija od mirabele,
- rakija od breskve,

- rakija od jabuka,
- rakija od kruške,
- rakija od kajsijske,
- rakija od smokve,
- rakija od agruma,
- rakija od grožđa ili
- druge rakije od voća.

9.8. Rakija od voća se također može označiti kao *wasser* sa nazivom voća.

9.9. Riječ "rakija" iza koje stoji naziv voća od kojeg je proizvedena može se zamijeniti nazivom voća samo u slučaju rakija dobivenih od sljedećih vrsta voća ili bobica: mirabel (šljiva žutica, *Prunus domestica L. subsp. syriaca* [Borkh.] Janch. ex. Mansf.), šljiva (*Prunus domestica L.*), plava šljiva (*Prunus domestica L.*), arbutus (*Arbutus unedo L.*) i jabuka sorte zlatni delišes (*Golden Delicious*).

Da takvo označavanje proizvoda ne bi dovelo u zabludu krajnjeg potrošača, taj proizvod treba označiti kao "rakija" uz koje može ići objašnjenje.

9.10. Naziv *williams* (viljamovka) smije da se koristi samo za rakije od krušaka proizvedene isključivo od krušaka sorte *williams*.

9.11. Ako se rakije od voća proizvode od više vrsta voća, proizvod smije da se stavlja na tržište pod nazivom "voćna rakija". Taj naziv može da se dopuni imenom svakog upotrijebljenog voća prema padajućem redu u odnosu na udio voća koji je korišten.

10. Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina

10.1. Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina su jaka alkoholna pića:

10.1.1. proizvedena isključivo destilacijom vina od jabuke ili vina od kruške na manje od 86% vol. tako da destilat ima miris i ukus upotrijebljenog voća,

10.1.2. koja sadrže količinu isparljivih sastojaka od najmanje 200 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola,

10.1.3. koja sadrže maksimalnu količinu metanola od 1.000 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola.

10.2. Alkoholna jačina rakije od jabukovog vina i rakije od kruškovog vina koje se stavljaju na tržište kao gotovi proizvodi je najmanje 37,5% vol.

10.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

10.4. Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina ne smije se aromatizirati.

10.5. Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

11. Rakija od meda

11.1. Rakija od meda je jako alkoholno piće:

11.1.2. proizvedeno isključivo fermentacijom i destilacijom rastvora meda,

11.1.3. destilirano na manje od 86% vol. tako da destilat ima senzorna svojstva koja potiču od upotrijebljene sirovine.

11.2. Alkoholna jačina rakije od meda koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 35% vol.

11.3. Nije dozvoljeno dodavanje alkohola, razrijeđenog ili nerazrijeđenog, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

11.4. Rakija od meda se ne smije aromatizirati.

11.5. Rakija od meda smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

11.6. Rakija od meda može se zaslađivati jedino medom.

12. Rakija od taloga (*hefebrand*)

12.1. Rakija od taloga je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom vinskog taloga ili taloga fermentiranog voća na manje od 86% vol. alkohola.

12.2. Alkoholna jačina rakije od taloga koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 38% vol.

12.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

12.4. Rakija od taloga se ne smije aromatizirati.

12.5. Rakija od taloga smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

12.6. Naziv rakija od taloga ili *hefebrand* može se dopuniti nazivom upotrijebljene sirovine.

13. Bierbrand ili eau de vie de biere

13.1. *Bierbrand* ili *eau de vie de biere* je jako alkoholno piće dobiveno isključivo direktnom destilacijom svježeg piva pod normalnim pritiskom na manje od 86% vol. alkohola tako da dobiveni destilat ima senzorna svojstva piva.

13.2. Alkoholna jačina *bierbranda* ili *eau de vie de biere* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 38% vol.

13.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

13.4. *Bierbrand* ili *eau de vie de biere* se ne smije aromatizirati.

13.5. *Bierbrand* ili *eau de vie de biere* smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

14. Rakija od jerusalimske artičoke ili *topinambur*

14.1. Rakija od jerusalimske artičoke ili *topinambur* je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom prevrele krtole jerusalimske artičoke (*Helianthus tuberosus L.*) na manje od 86% vol. alkohola.

14.2. Alkoholna jačina rakije od jerusalimske artičoke ili *topinambura* koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 38% vol.

14.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

14.4. Rakija od jerusalimske artičoke ili *topinambur* ne smije se aromatizirati.

14.5. Rakija od jerusalimske artičoke ili *topinambur* smije da sadrži jedino karamel dodat kao sredstvo za prilagođavanje boje.

15. Votka

15.1. Votka je jako alkoholno piće proizvedeno iz etil-alkohola poljoprivrednog porijekla dobivenog fermentacijom uz prisustvo kvasca:

15.1.1. krompira i/ili žitarica ili

15.1.2. drugih poljoprivrednih sirovina, destiliranih i/ili rektificiranih tako da se senzorna svojstva upotrijebljenih sirovina i nusproizvoda nastalih za vrijeme fermentacije selektivno smanjuju.

15.2. Nakon postupka fermentacije može da slijedi ponovna destilacija i/ili obrada sa odgovarajućim pomoćnim sredstvima, uključujući obradu sa aktivnim drvenim ugljem, kako bi se dobila posebna senzorna svojstva.

15.3. Maksimalni udio ostataka za etil-alkohol poljoprivrednog porijekla mora biti kao u članu 4. ovog pravilnika, osim za vrijednost metanola, koja ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola.

15.4. Alkoholna jačina votke koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

15.5. Votki se smiju dodavati jedino prirodni aromatični sastojci sadržani u destilatu dobivenom od prevrelih poljoprivrednih sirovina.

15.6. U proizvodu mogu biti prisutna i druga senzorna svojstva osim dominantne arome.

15.7. Prilikom deklariranja, opisivanja i predstavljanja votke koja nije proizvedena isključivo od krompira i/ili žitarica potrebno je naznačiti "proizvedeno od ...", uz dodatak naziva jedne ili više sirovina korištenih u proizvodnji etil-alkohola poljoprivrednoga porijekla.

15.8. Deklariranje treba da bude u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju oblast deklariranja hrane.

16. Rakija (sa navedenim nazivom voća ili bobice) dobivena maceracijom i destilacijom

16.1. Rakija (sa navedenim nazivom voća ili bobice) dobivena maceracijom i destilacijom je jako alkoholno piće:

16.1.1. proizvedeno maceracijom djelimično prevrelog ili neprevrelog voća ili bobica iz tačke 16.1.2. ove kategorije sa najmanjim udjelom od 100 kilograma voća ili bobica na maksimalno 20 litara etil-alkohola poljoprivrednog porijekla i/ili jakog alkoholnog pića i/ili destilata, nakon čega je obavezna destilacija na manje od 86% vol. alkohola,

16.1.2. dobiveno od sljedećih vrsta voća ili bobica: kupine (*Rubus fruticosus auct. Aggr.*), jagode (*Fragaria spp.*), borovnice (*Vaccinium myrtillus L.*), maline (*Rubus idaeus L.*), crvene ribizle (*Ribes rubrum L.*), crne ribizle (*Ribes nigrum L.*), bijele ribizle (*Ribes niveum Lindl.*), trnjine (divljih šljiva) (*Prunus spinosa L.*), oskoruše (*Sorbus au-*

cuparia L.), jarebrike (*Sorbus domestica L.*), bobica božikovine (*Ilex aquifolium i Ilex cassine L.*), joha (*Sorbus torminalis [L.] Crantz*), bobica zove (*Sambucus nigra L.*), ogrozda (*Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia*), šipka (*Rosa canina L.*), američke brusnice (*Vaccinium L. subgenus Oxycoccus*), evropske brusnice (*Vaccinium vitis-ideae L.*), sjevernoameričke borovnice (*Vaccinium corymbosum L.*), pasjeg (vučjeg) trna (*Hippophae rhamnoides L.*), vrste jagodičastog voća (*Rubus chamaemorus L.*), crne mahunice (*Empetrum nigrum L.*), arktičke kupine (*Rubus arcticus L.*), mirte (*Myrtus communis L.*), banane (*Musa spp.*), ploda pasiflore (*Passiflora edulis Sims*), cythera šljive (*Spondias dulcis Sol. ex Parkinson*), mombinske šljive (*Spondias mombin L.*), oraħa (*Juglans regia L.*), lješnika (*Corylus avellana L.*), kestena (*Castanea sativa L.*), agruma (*Citrus spp. L.*), indijske smokve (*Opuntia ficus-indica*).

16.2. Alkoholna jačina rakije (sa navedenim nazivom voća ili bobice) dobivene maceracijom i destilacijom koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

16.3. Rakija (sa navedenim nazivom voća ili bobice) dobivena maceracijom i destilacijom ne smije se aromatizirati.

16.4. Prilikom deklariranja, opisivanja i predstavljanja rakije (sa navedenim nazivom voća ili bobice) dobivene maceracijom i destilacijom riječi: "proizvedeno maceracijom i destilacijom" moraju da budu iste vrste, veličine i boje slova, te moraju da budu u istom vidnom polju kao i riječi "rakija (sa navedenim nazivom voća ili bobice)", a u slučaju boca, na etiketi sa prednje strane.

17. Geist (sa nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine)

17.1. Geist (sa nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) je jako alkoholno piće dobiveno maceracijom neprevrelog voća i bobica navedenih u kategoriji 16. tački 16.1.2. iz ovog priloga ili zelenih dijelova, jezgričavog voća ili drugih biljnih sastojaka poput trava ili ružinih latica u etil-alkoholu poljoprivrednog porijekla, te potom destilacijom na manje od 86% vol.

17.2. Alkoholna jačina geista (sa nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

17.3. Geist (sa nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) ne smije se aromatizirati.

18. Encijan

18.1. Encijan je jako alkoholno piće proizvedeno iz destilata encijana koji je dobiven fermentacijom korijena encijana sa dodatkom ili bez dodatka etil-alkohola poljoprivrednog porijekla.

18.2. Alkoholna jačina encijana koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

18.3. Encijan se ne smije aromatizirati.

19. Jaka alkoholna pića aromatizirana klekom

19.1. Jaka alkoholna pića aromatizirana klekom su proizvodi dobiveni aromatiziranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla i/ili žitne rakije i/ili žitnog destilata bobicama kleke (*Juniperus communis L. i/ili Juniperus oxicedrus L.*).

19.2. Alkoholna jačina jakih alkoholnih pića aromatiziranih klekom koja se stavljaju na tržište kao gotov proizvod je najmanje 30% vol.

19.3. U proizvodnji jakih alkoholnih pića aromatiziranih klekom dodatno mogu da se upotrebljavaju i druge prirodne i/ili prirodno identične aromatične materije u skladu sa posebnim propisom o aromama i/ili aromatični preparati u skladu sa istim propisom i/ili aromatično bilje ili dijelovi aromatičnog bilja, pod uvjetom da ostanu prepoznatljiva senzorna svojstva kleke.

19.4. Jaka alkoholna pića aromatizirana klekom mogu nositi naziv *wacholder* ili *genebra*.

20. Džin (gin)

20.1. Džin je jako alkoholno piće aromatizirano klekom, dobiveno aromatiziranjem senzorno odgovarajućeg etil-alkohola poljoprivrednog porijekla bobicama kleke (*Juniperus communis L.*).

20.2. Alkoholna jačina džina koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

20.3. U proizvodnji džina smiju se koristiti samo prirodne i/ili prirodno identične aromatične materije u skladu sa posebnim propisom o aromama i/ili aromatični preparati u skladu sa istim propisom, pod uvjetom da ukus kleke prevladava.

20.4. Izraz *džin* smije se dopuniti izrazom suhi ako ne sadrži dodatke zaslađivače iznad 0,1 gram po litru konačnog proizvoda.

21. Destilirani džin

21.1. Destilirani džin je:

21.1.1. jako alkoholno piće aromatizirano klekom dobiveno isključivo redestilacijom senzorno pogodnog etil-alkohola poljoprivrednog porijekla odgovarajućeg kvaliteta sa početnim sadržajem alkohola najmanje 96% vol., u kotlovima koji se tradicionalno koriste za džin, uz prisustvo bobica kleke (*Juniperus communis L.*) i drugog prirodnog bilja, pod uvjetom da prevladava ukus kleke ili

21.1.2. mješavina proizvoda takve destilacije i etil-alkohola poljoprivrednog porijekla istog sastava, čistoće i alkoholne jačine.

21.2. Za aromatiziranje destiliranog džina mogu se također koristiti prirodne i/ili prirodno identične aromatične materije i/ili aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

21.3. Alkoholna jačina destiliranog džina koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

21.4. Džin dobiven jednostavnim dodavanjem ekstrkata ili aroma etil-alkoholu poljoprivrednog porijekla ne smije nositi naziv "destilirani džin".

21.5. Izraz *destilirani džin* smije se dopuniti izrazom *suhi* ako ne sadrži dodane zaslađivače iznad 0,1 grama po litru konačnog proizvoda.

22. London džin (London gin)

22.1. London džin je vrsta destiliranog džina:

22.1.1. koji se dobiva isključivo iz etil-alkohola poljoprivrednog porijekla sa maksimalnim sadržajem metanola od pet grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola, koji se aromatizira isključivo prilikom redestilacije etil-alkohola u tradicionalnim kotlovima uz prisustvo svih upotrijebljenih prirodnih biljnih sastojaka,

22.1.2. kod kojeg proizlazeći krajnji destilat ima najmanje 70% vol. alkohola,

22.1.3. kada se dodaje bilo koji drugi alkohol poljoprivrednog porijekla, on mora da odgovara svojstvima navedenim u članu 4. ovog pravilnika, ali sa maksimalnim sadržajem metanola od pet grama po hektolitr 100% vol. alkohola,

22.1.4. koji ne sadrži dodatke zaslađivače iznad 0,1 grama šećera po litru konačnog proizvoda niti boje,

22.1.5. koji ne sadrži bilo kakve druge sastojke osim vode.

22.2. Alkoholna jačina London džina koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

22.3. Naziv *London gin* može se dopuniti izrazom *dry*.

23. Jaka alkoholna pića aromatizirana kimom

23.1. Jaka alkoholna pića aromatizirana kimom su proizvodi dobiveni aromatiziranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla kimom (*Carum carvi L.*).

23.2. Alkoholna jačina jakih alkoholnih pića aromatiziranih kimom koja se stavljaju na tržište kao gotov proizvod je najmanje 30% vol.

23.3. U proizvodnji jakih alkoholnih pića aromatiziranih kimom mogu se dodatno upotrijebiti i druge prirodne i/ili prirodno identične aromatične materije u skladu sa posebnim propisom o aromama i/ili aromatični preparati u skladu sa istim propisom, tako da prevladava ukus kima.

24. Akvavit (aquavit)

24.1. Akvavit ili *aquavit* je jako alkoholno piće aromatizirano kimom i/ili sjemenom kopra proizvedeno korištenjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla, koje je aromatizirano destilatima bilja ili začina.

24.2. Alkoholna jačina akvavita koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

24.3. U proizvodnji akvavita mogu se dodatno koristiti i druge prirodne i/ili prirodno identične aromatične materije u skladu sa posebnim propisom o aromama i/ili aromatični preparati u skladu sa istim propisom, pod uvjetom da ukus proizlazi prvenstveno iz destilata sjemenki kima (*Carum carvi L.*) i/ili kopra (*Anethum graveolens L.*), pri čemu je zabranjena upotreba eteričnih ulja.

24.4. Gorke materije ne smiju prevladavati u ukusu, a sadržaj suhog ekstrakta ne smije biti veći od 1,5 grama na 100 mililitara.

25. Jaka alkoholna pića aromatizirana anisom

25.1. Jaka alkoholna pića aromatizirana anisom su proizvodi dobiveni aromatiziranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla prirodnim ekstraktima zvjezdolikog anisa (*Illicium verum Hook f.*), anisa (*Pimpinella anisum L.*), komorača (*Foeniculum vulgare Mill.*) ili drugog bilja koje sadrži jednake glavne aromatične sastojke, korištenjem jednog ili kombinacijom sljedećih postupaka:

- maceracijom i/ili destilacijom,

- redestilacijom alkohola uz prisustvo sjemenki ili drugih biljnih dijelova navedenih biljaka,

- dodavanjem prirodnih destiliranih ekstrakata biljaka sa aromom anisa.

25.2. Alkoholna jačina jakih alkoholnih pića aromatiziranih anisom koja se stavljaju na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

25.3. U proizvodnji jakih alkoholnih pića aromatiziranih anisom smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

25.4. Mogu se, također, koristiti i drugi prirodni biljni ekstrakti ili aromatične sjemenke, pod uvjetom da prevladava ukus anisa.

26. Pastis

26.1. Pastis je jako alkoholno piće aromatizirano anisom koje sadrži prirodne ekstrakte korijena sladića (*Glycyrrhiza spp.*) uz prisustvo boja poznatih kao "čalkoni" i glicirizinske kiseline čije su minimalne i maksimalne količine od 0,05 do 0,5 grama po litru.

26.2. Alkoholna jačina pastisa koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 40% vol.

26.3. U proizvodnji pastisa smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

26.4. Pastis sadrži manje od 100 grama šećera po litru, izraženo kao invertni šećer i ima sadržaj anetola od 1,5 do dva grama po litru.

27. Marseljski pastis (*Pastis de Marseille*)

27.1. Marseljski pastis je pastis koji sadrži anetol u količini od dva grama po litru.

27.2. Alkoholna jačina marseljskog pastisa koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 45% vol.

27.3. U proizvodnji marseljskog pastisa smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

28. Anisonka

28.1. Anisonka je jako alkoholno piće aromatizirano anisom, kod kojeg karakteristična aroma potiče isključivo od anisa (*Pimpinella anisum L.*) i/ili zvjezdastog anisa (*Illicium verum Hook.f.*) i/ili komorača (*Foeniculum vulgare Mill.*).

28.2. Alkoholna jačina anisonke koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 35% vol.

28.3. U proizvodnji anisonke smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

29. Destilirana anisonka

29.1. Destilirana anisonka je anisonka koja sadrži alkohol destiliran uz prisustvo sjemenki navedenih u kategoriji 28.1. iz ovog priloga, a u slučaju geografske oznake i uz prisustvo mastica (tršlja) i ostalih aromatičnih sjemenki, biljaka ili voća, pod uvjetom da taj alkohol predstavlja najmanje 20% alkoholne jačine destilirane anisonke.

29.2. Alkoholna jačina destilirane anisonke koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 35% vol.

29.3. U proizvodnji destilirane anisonke smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

30. Gorka jaka alkoholna pića ili *bitter*

30.1. Gorka jaka alkoholna pića ili *bitter* su jaka alkoholna pića gorkog ukusa koja se dobivaju aromatiziranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla prirodnim i/ili prirodno identičnim aromatičnim materijama, u skladu sa posebnim propisom o aromama i/ili aromatični preparati u skladu sa istim propisom.

30.2. Alkoholna jačina gorkih jakih alkoholnih pića ili *bittera* koja se stavljaju na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

30.3. Gorka jaka alkoholna pića ili *bitter* mogu se, također, označavati kao "amer" ili "bitter" sa drugim pojmom ili bez drugog pojma.

31. Aromatizirana votka

31.1. Aromatizirana votka je votka koja ima prevladajuću aromu drugačiju od sirovine.

31.2. Alkoholna jačina aromatizirane votke koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 37,5% vol.

31.3. Aromatizirana votka može se zaslađivati, kupažirati, aromatizirati, ostaviti da dozrijeva ili bojiti.

31.4. Aromatizirana votka može da nosi naziv bilo koje prevladajuće arome uz riječ "votka".

32. Liker

32.1. Liker je jako alkoholno piće:

32.1.1. koje sadrži najmanju količinu šećera izraženu kao invertni šećer:

- 70 grama po litru za liker od trešanja/višanja kod kojeg etil-alkohol proizlazi isključivo od rakije od trešanja/višanja,

- 80 grama po litru za liker od encijana ili slične likere pripremljene sa encijanom ili sličnim biljkama kao jedinom aromatičnom materijom,

- 100 grama po litru u svim drugim slučajevima.

32.1.2. proizvedeno aromatiziranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla ili destilata poljoprivrednog porijekla, ili jednog ili više jakih alkoholnih pića ili njihovih mješavina, te zaslađeno dodatkom jedne ili više aroma, proizvoda poljoprivrednog porijekla ili prehrambenih proizvoda.

32.2. Alkoholna jačina likera koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

32.3. Kod proizvodnje likera, dozvoljeno je aromatiziranje prirodnim aromatičnim materijama i preparatima, u skladu sa posebnim propisom o aromama i prirodno identičnim aromatičnim materijama i preparatima u skladu sa istim propisom.

32.4. Izuzetno, prirodno identične aromatične materije i preparati, u skladu sa posebnim propisom o aromama, ne smiju se koristiti u pripremi sljedećih likera:

- voćnih likera od: crne ribizle, trešanja/višanja, maline, duda, borovnica, citrusa, vrsta jagodičastog voća (*Rubus chamaemorus*), artičke kupine (*Rubus arcticus*), američke brusnice, evropske brusnice (*Vaccinium vitis-idaea*), morske trave i ananasa,

- biljnih likera od: metvice, encijana, sjemena anisa, *génépi* (kunica, žutilica) i ljekovite biljke / djeteline.

32.5. Kod deklariranja likera proizvedenih u Republici, za čiju se proizvodnju koristi etil-alkohol poljoprivrednog porijekla, smiju da se, zbog uobičajene metode proizvodnje, koriste sljedeće složene: *prune brandy* (brendi od šljive), *orange brandy* (brendi od narandže), *apricot brandy* (brendi od breskve), *cherry brandy* (brendi od višnje), *solbaerrom*, također zvan rum od crne ribizle.

32.6. Kod deklariranja i predstavljanja likera složenica mora biti naznačena na etiketi u jednom redu jednakim slovima iste vrste i boje, a riječ "liker" mora se nalaziti u neposrednoj blizini, i to napisana slovima čija veličina nije manja od slova složenice. Ako alkohol ne potiče od navedenog jakog alkoholnog pića, njegovo porijeklo mora se označiti na etiketi u istom vidnom polju uz složenicu i riječ "liker", bilo da se naznači vrsta poljoprivrednog alkohola, bilo riječima "poljoprivredni alkohol" ispred kojih stoji "proizvedeno od" ili "proizvedeno upotrebom".

33. Krem liker od (uz naziv korištenog voća ili sirovine)

33.1. Jaka alkoholna pića poznata kao krem likeri od (uz naziv korištenog voća ili sirovine), osim mliječnih proizvoda, jesu likeri koji sadrže najmanje 250 grama šećera po litru izraženog kao invertni šećer.

33.2. Alkoholna jačina krem likera od (uz naziv korištenog voća ili sirovine) koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

33.3. Na ovo jako alkoholno piće primjenjuju se pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

33.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

34. *Creme de cassis*

34.1. *Creme de cassis* je liker od crne ribizle sa minimalnim sadržajem šećera od 400 grama po litru izraženog kao invertni šećer.

34.2. Alkoholna jačina *sreme de cassis* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

34.3. Na *sreme de cassis* primjenjuju se pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

34.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

35. *Guisnolet*

35.1. *Guisnolet* je liker dobiven maceracijom trešanja/višanja u etil-alkoholu poljoprivrednog porijekla.

35.2. Alkoholna jačina *guignoleta* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

35.3. Na *guignolet* se primjenjuju pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

35.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

36. *Punch au rhum*

36.1. *Punch au rhum* je liker čiji alkohol potiče isključivo od ruma.

36.2. Alkoholna jačina *punch au rhuma* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

36.3. Na *punch au rhum* primjenjuju se pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

36.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

37. *Sloe gin*

37.1. *Sloe gin* je liker proizveden maceracijom divlje šljive (trnjine) u džinu sa mogućim dodatkom soka divlje šljive.

37.2. Alkoholna jačina *sloe gina* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 25% vol.

37.3. U proizvodnji *sloe gina* smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

37.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

38. Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili *pacharán*

38.1. Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili *pacharán* je alkoholno piće koje ima prevladajući ukus divlje šljive i dobiveno je maceracijom divljih šljiva (*Prunus spinosa*) u etil-alkoholu poljoprivrednog porijekla sa dodatkom prirodnih ekstraktata anisa i/ili destilata anisa, čiji je sadržaj šećera od 80 do 250 grama po litru gotovog proizvoda izraženog kao invertni šećer.

38.2. Alkoholna jačina jakog alkoholnog pića aromatiziranog divljom šljivom (*pacharán*) koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 25% vol.

38.3. Senzorna svojstva jakog alkoholnog pića aromatiziranog divljom šljivom (*pacharán*) isključivo potiču od upotrijebljenog voća i anisa.

38.4. Izraz *pacharán* smije se upotrebljavati kao trgovački naziv samo ako je proizvod proizveden u Španiji, a u slučaju da je proizvod proizveden izvan Španije, izraz *pacharán* smije se upotrebljavati samo kao dopuna trgovačkom nazivu "jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom", pod uvjetom da su dodate sljedeće riječi: "proizvedeno u ...", iza čega slijedi ime države u kojoj je piće proizvedeno.

39. Sambuka (*sambuca*)

39.1. Sambuka je bezbojni liker aromatiziran anisom:

39.1.1. koji sadrži destilate anisa (*Pimpinella anisum L.*), zvjezdastog anisa (*Illicium verum L.*) ili drugih aromatskih biljaka,

39.1.2. koji ima minimalni sadržaj šećera od 350 grama po litru izraženog kao invertni šećer,

39.1.3. sa sadržajem prirodnog anetola najmanje jedan gram i najviše dva grama po litru.

39.2. Alkoholna jačina sambuke koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 38% vol.

39.3. Na jako alkoholno piće sambuke primjenjuju se pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

39.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

40. Maraskino (*Maraschino, marrasquino*)

40.1. Maraskino je bezbojni liker čija aroma uglavnom potiče od destilata višnje maraske ili od proizvoda dobivenih maceracijom višanja ili dijelova višanja u alkoholu poljoprivrednog porijekla sa minimalnim sadržajem šećera od 250 grama po litru izraženog kao invertni šećer.

40.2. Alkoholna jačina maraskina koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 24% vol.

40.3. Na maraskino se primjenjuju pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

40.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

41. *Nocino*

41.1. *Nocino* je liker čija aroma potiče uglavnom od maceracije i/ili destilacije cijelih zelenih oraha (*Juglans regia L.*), sa minimalnim sadržajem šećera od 100 grama po litru izraženog kao invertni šećer.

41.2. Alkoholna jačina *nocina* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 30% vol.

41.3. Na *nocino* se primjenjuju pravila o aromatičnim materijama i preparatima utvrđena za kategoriju 32. iz ovog priloga.

41.4. Naziv pod kojim se ovo jako alkoholno piće stavlja na tržište može se dopuniti pojmom "liker".

42. Liker od jaja ili *advocaat* ili *avocat* ili *advokat*

42.1. Liker od jaja ili *advocaat* ili *avocat* ili *advokat* je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, dobiveno od etil-alkohola poljoprivrednog porijekla, destilata i/ili jakog alkoholnog pića, čiji su sastojci kvalitetna žumanca jaja, bjelanca jaja, te šećer ili med, sa minimalnim sadržajem šećera ili meda od 150 grama po litru izraženog kao invertni šećer.

42.2. U jednom litru likera od jaja mora biti sadržano najmanje 140 grama čistih žumanaca jaja.

42.3. Izuzetno od člana 2. stav 1. Zakona o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/15), minimalna alkoholna jačina gotovog proizvoda iznosi 14% vol.

42.4. U proizvodnji likera od jaja smiju da se koriste samo prirodne ili prirodno identične aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

43. Liker sa jajima

43.1. Liker sa jajima je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, dobiveno od etil-alkohola poljoprivrednog porijekla, destilata i/ili jakog alkoholnog pića, čiji su karakteristični sastojci kvalitetna žumanca jaja, bjelanca jaja, te šećer ili med, sa minimalnim sadržajem šećera ili meda od 150 grama po litru izraženom kao invertni šećer.

43.2. U jednom litru likera sa jajima mora biti sadržano najmanje 70 grama čistih žumanaca jaja.

43.3. Alkoholna jačina likera sa jajima koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

43.4. U proizvodnji likera sa jajima smiju da se koriste samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

44. *Mistra*

44.1. *Mistra* je bezbojno jako alkoholno piće aromatizirano anisovim sjemenom ili prirodnim anetolom:

- koje sadrži najmanje gram i najviše dva grama po litru anetola,

- može da sadrži destilat aromatičnih biljaka i

- koje ne sadrži dodati šećer.

44.2. Alkoholna jačina *mistre* koja se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 40% vol., a najviše 47% vol.

44.3. U proizvodnji *mistre* smiju da se koriste samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

45. *Väkevä glögi* ili *spritglögg*

45.1. *Väkevä glögi* ili *spritglögg* je jako alkoholno piće dobiveno aromatiziranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla sa prirodnim ili prirodno identičnim aromama klinčića i/ili cimeta uz korištenje jednog od sljedećih postupaka: maceracije i/ili destilacije, redestilacije alkohola uz dodatak dijelova navedenih biljaka, sa dodatkom prirodne ili prirodno identične arome klinčića ili cimeta ili kombinacijom tih postupaka.

45.2. Alkoholna jačina *väkevä glögi* ili *spritglögg* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 15% vol.

45.3. U proizvodnji jakog alkoholnog pića *väkevä glögi* ili *spritglögg* mogu se koristiti i drugi prirodni ili prirodno identični biljni ekstrakti ili arome u skladu sa posebnim propisom o aromama, ali aroma navedenih začina mora da prevladava.

45.4. Maksimalni sadržaj vina ili proizvoda od vina je 50% gotovog proizvoda.

46. *Berenburg* ili *beerenburg*

46.1. *Berenburg* ili *beerenburg* je jako alkoholno piće:

46.1.1. proizvedeno uz korištenje etil-alkohola poljoprivrednog porijekla,

46.1.2. sa maceracijom plodova voća ili biljaka ili njihovih dijelova,

46.1.3. koje sadrži kao posebnu aromu destilat korijena encijana (*Gentiana lutea L.*), bobice kleke (*Juniperus communis L.*) i lišće lovra (*Laurus nobilis L.*),

46.1.4. boja gotovog proizvoda varira od svijetlo do tamnobraon,
46.1.5. koje se može zaslađivati do maksimalno 20 grama po litru izraženo kao invertni šećer.

46.2. Alkoholna jačina *berenburga* ili *beerenburga* koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 30% vol.

46.3. U proizvodnji jakog alkoholnog pića *berenburg* ili *beerenburg* smiju se koristiti samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama.

47. Nektar od meda

47.1. Nektar od meda je jako alkoholno piće dobiveno aromatižiranjem mješavine fermentiranog rastvora meda i mednog destilata i/ili etil-alkohola poljoprivrednog porijekla, a sadrži najmanje 30% vol. fermentiranog rastvora meda.

47.2. Alkoholna jačina nektara od meda koji se stavlja na tržište kao gotov proizvod je najmanje 22% vol.

47.3. U proizvodnji nektara od meda smiju da se koriste samo prirodne aromatične materije i aromatični preparati u skladu sa posebnim propisom o aromama, pod uvjetom da preovladava ukus meda.

47.4. Nektar od meda smije da se zaslađuje samo medom.

PRILOG 2.

POSEBNE ODREDBE U VEZI SA PROIZVODNJOM I DEKLARIRANJEM JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Vinjak

1.1. Izuzetno od kategorije 4. Priloga 1. ovog pravilnika, rakija od vina se u Republici može deklarirati kao:

1.1.1. "vinjak" pod uvjetom da je dozrijevala najmanje jednu godinu u hrastovim spremnicima ili najmanje šest mjeseci u hrastovim bačvama zapremine manje od 1.000 litara,

1.1.2. "stari vinjak" pod uvjetom da je dozrijevala najmanje tri godine u hrastovim bačvama.

1.2. Vinjak u Republici može da se deklariše zvjezdicama tako da svaka zvjezdica označava jednu godinu odležavanja.

2. Droždenka

2.1. Izuzetno od kategorije 12. Priloga 1. ovoga pravilnika, rakija od vinskog taloga u Republici može da se deklariše kao droždenka.

2.2. Droždenka je jako alkoholno piće dobiveno destilacijom vinskog taloga na manje od 86% vol. alkohola. Redestilacija je dopuštena na istu alkoholnu jačinu.

2.3. Kada se stavlja na tržište, droždenka treba da zadovolji sljedeće zahtjeve:

- alkoholna jačina gotovog proizvoda: najmanje 38% vol.,
- količina isparljivih materija: najmanje 140 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,
- količina metanola: najviše 400 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola.

2.4. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

2.5. Droždenka se ne smije aromatizirati.

2.6. Droždenka smije da sadrži jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagođavanje boje.

3. Vinovica

3.1. Vinovica je jako alkoholno piće dobiveno destilacijom vina sa vinskim talogom ili bez vinskog taloga na manje od 86% vol. alkohola. Redestilacija je dopuštena na istu alkoholnu jačinu.

3.2. Kada se stavlja na tržište, vinovica treba da zadovolji sljedeće zahtjeve:

- alkoholna jačina gotovog proizvoda: najmanje 37,5% vol.,
- količina isparljivih materija: najmanje 140 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola,
- količina metanola: najviše 400 grama po hektolitr preračunato na 100% vol. alkohola.

3.3. Nije dozvoljeno dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola, kako je definirano u članu 3. tačka 3) ovog pravilnika.

3.4. Vinovica se ne smije aromatizirati.

3.5. Vinovica smije da sadrži jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagođavanje boje.

4. Specijalne rakije

4.1. Specijalne rakije su jaka alkoholna pića dobivena aromatižiranjem vinskog destilata i rakija raznim plodovima, voćem, aromatičnim biljem, njihovim maceratima i eteričnim uljima.

4.2. Specijalne rakije mogu se proizvoditi i na način da se voćnom ili grožđanom kljuku ili soku dodaju izgnječeni svježi plodovi ili mljeveno aromatično bilje prije fermentacije.

4.3. Specijalne rakije mogu da sadrže dijelove biljaka od kojih su napravljene.

4.4. Kod deklariranja specijalne rakije treba biti navedeno koja je rakija uzeta za osnov, ako se to ne vidi iz imena rakije. Ako se za osnov uzima miješana rakija, treba da budu navedene sve upotrijebljene rakije po padajućem redoslijedu zastupljenosti.

4.5. Kod deklariranja specijalnih rakija mogu se navoditi svi sastojci (aromatično bilje, voće ili drugi plodovi) upotrijebljeni za aromatižiranje, u skladu sa propisima koji reguliraju oblast deklariranja.

4.6. Ukoliko kod deklariranja specijalnih rakija nisu navedeni sastojci, u skladu sa tačkom 4.5, proizvod mora da prati proizvođačka specifikacija.

4.7. Kada se stavlja na tržište kao gotov proizvod, specijalna rakija treba da ima alkoholnu jačinu najmanje 37,5% vol.

4.8. Sva ostala svojstva moraju da zadovolje zahtjeve za rakiju koja je uzeta kao osnov.

5. Domaći brendi

5.1. Izuzetno od člana 8. i člana 9. stav 1. ovog pravilnika, jako alkoholno piće dobiveno miješanjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla i vinskog destilata, s tim da udio alkohola iz vinskog destilata čini najmanje 30% od ukupne količine alkohola u gotovom proizvodu, može se u Republici deklarirati kao domaći brendi.

5.2. U proizvodnji domaćeg brendija radi senzorskih svojstava i tipizacije proizvoda dozvoljena je upotreba biljnih ekstrakata, a za njihovu pripremu može da se koristi i etil-alkohol poljoprivrednog porijekla.

5.3. Kod deklariranja domaćeg brendija moraju se navesti i podaci o procentualnoj zastupljenosti etil-alkohola poljoprivrednog porijekla i alkohola iz vinskog destilata.

5.4. Kod deklariranja domaćeg brendija može se navesti popis sastojaka, u skladu sa propisima koji reguliraju oblast deklariranja hrane.

5.5. Ukoliko kod deklariranja domaćeg brendija nisu navedeni sastojci, u skladu sa tačkom 5.4, proizvod mora da prati proizvođačka specifikacija.

5.6. Kada se stavlja na tržište, domaći brendi mora da zadovolji sljedeće zahtjeve:

- alkoholna jačina gotovog proizvoda: najmanje 35% vol.,
- količina ukupnog ekstrakta: najviše 20 grama po litru,
- ostali sastojci moraju biti najmanje proporcionalni udjelu vinskog destilata u proizvodu.

6. Domaći rum

6.1. Izuzetno od člana 7. i člana 8. stav 1. ovog pravilnika, jako alkoholno piće dobiveno aromatižiranjem etil-alkohola poljoprivrednog porijekla može se u Republici deklarirati kao domaći rum.

6.2. U proizvodnji domaćeg ruma dozvoljena je upotreba prirodnih i vještačkih boja, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuju prehrambeni aditivi koji se mogu nalaziti u hrani.

6.3. Kada se stavlja na tržište kao gotov proizvod, domaći rum treba da ima alkoholnu jačinu najmanje 35% vol.

6.4. Kod deklariranja domaćeg ruma može se navesti popis sastojaka, u skladu sa propisima koji reguliraju oblast deklariranja hrane.

6.5. Ukoliko kod deklariranja domaćeg ruma nisu navedeni sastojci, u skladu sa tačkom 6.4, proizvod mora da prati proizvođačka specifikacija.

1217

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 78. stav 1. tačka v) Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12) i člana 82. stav 2. Zakona o republickoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

P R A V I L N I K**O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
UTVRĐIVANJA OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJ
U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I VODI ZA
NAVODNJAVANJE****Član 1.**

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu radnog prostora, tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih kadrova, koje treba da ispunjavaju privredna društva, ustanove i drugi subjekti koji obavljaju poslove utvrđivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu, postupak ovlašćivanja i kontrole nad njihovim radom.

Član 2.

Uvjeti u pogledu radnog prostora, tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih kadrova koje treba da ispunjavaju privredna društva, ustanove i drugi subjekti za obavljanje poslova utvrđivanja opasnih i štetnih materija u vodi za navodnjavanje, postupak ovlašćivanja i kontrole nad radom ovih subjekata propisani su propisima iz oblasti vodoprivrede.

Član 3.

(1) Pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) ovlašćena privredna društva, ustanove i drugi subjekti su pravna lica registrirana za obavljanje djelatnosti laboratorijskih utvrđivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu u čijem sastavu se nalazi laboratorija i koja su ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za vršenje poslova utvrđivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje (u daljem tekstu: ovlašćena institucija),

2) dobra laboratorijska praksa (u daljem tekstu: DLP) predstavlja sistem kontrole kvaliteta, koji se odnosi na organizacione procese i uvjete za planiranje, provođenje, kontrolu, način izvještavanja i dokumentaciju o ispitivanjima, a uređena je posebnim propisom.

(2) Opasne i štetne materije su materije koje su definirane Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje.

Član 4.

Poslovi utvrđivanja opasnih i štetnih materija propisani članom 3. tačka 1) ovog pravilnika su:

1) utvrđivanje teških metala i potencijalno toksičnih elemenata u poljoprivrednom zemljištu i

2) utvrđivanje organskih zagađujućih materija u poljoprivrednom zemljištu.

Član 5.

(1) Ovlašćena institucija treba da ima odgovarajući radni prostor i u njemu sve potrebne uvjete za pravilno provođenje laboratorijskih i drugih ispitivanja, koji neće uticati na rezultate ispitivanja, kao ni na zdravlje zaposlenih.

(2) Raspored prostorija treba da omogući nesmetanu komunikaciju i vršenje analiza i drugih poslova bez međusobnih nepoželjnih uticaja.

Član 6.

Za obavljanje poslova utvrđivanja teških metala i potencijalno toksičnih elemenata u poljoprivrednom zemljištu iz člana 4. tačka 1) ovog pravilnika ovlašćena institucija treba da ima sljedeće funkcionalno odvojene prostorije za:

1) prijem uzoraka,

2) sušenje uzoraka zemljišta odvojenih od mogućih izvora kontaminacije,

3) mljevenje i prosijavanje uzoraka,

4) vaganje,

5) laboratorijski prostor za izvođenje hemijskih analiza,

6) opremu visoke tehnologije,

7) boce sa plinovima za instrumente,

8) čuvanje uzoraka zemljišta,

9) skladištenje i čuvanje hemikalija i privremeno čuvanje korištenih hemikalija i ostataka hemijskih rastvora i

10) uredski prostor za obradu podataka (računarsku opremu) i pripremu izvještaja.

Član 7.

Za obavljanje poslova utvrđivanja organskih zagađujućih materija u poljoprivrednom zemljištu iz člana 4. tačka 2) ovog pravilnika ovlašćena institucija, pored prostorija navedenih u članu 6. ovog pravilnika, treba da ima i odvojen prostor u okviru laboratorije za rad sa isparljivim organskim hemikalijama (digestor).

Član 8.

Za obavljanje poslova utvrđivanja teških metala i potencijalno toksičnih elemenata u poljoprivrednom zemljištu iz člana 4. tačka 1) ovog pravilnika ovlašćena institucija treba da ima sljedeće uređaje i opremu:

1) opremu za usitnjavanje i homogenizaciju uzoraka (mlin za mljevenje uzoraka ili avane sa tučkom),

2) sita za prosijavanje uzoraka, prečnika 0,5 mm i 1 mm,

3) uređaj za pripremu destilirane vode potrebnog kapaciteta (ovisno od kapaciteta laboratorije),

4) rotacionu mučalicu ili horizontalnu treskalicu,

5) tehničku vagu sa tačnošću 0,01 g,

6) analitičku vagu sa tačnošću 0,00001 g sa antivibracionim stolom,

7) pH metar,

8) sušionik sa podešavanjem temperature minimalno do 110 °C,

9) kolorimetar ili spektrofotometar,

10) aparaturu ili graduirane cilindre zapremine 1.000 ml za određivanje mehaničkog sastava zemljišta,

11) aparaturu ili blok za spaljivanje uzoraka ili peč za žarenje sa podešavanjem temperature do 600 °C ili mikrotašnu peč za razaranje uzoraka pod pritiskom,

12) digestor za agresivne hemikalije,

13) vodeno kupatilo,

14) instrumente za spektrometriju,

15) frižider (od 0 °C do +4 °C) dovoljne zapremine za čuvanje hemijskih rastvora, standarda i pripremljenih rastvora uzoraka do momenta očitavanja rezultata,

16) računar,

17) štampač i

18) svu potrebnu prateću opremu, aparaturu, posuđe, pribor, standardne rastvore i hemikalije prema propisanim metodama za utvrđivanje sadržaja teških metala i potencijalno toksičnih elemenata u poljoprivrednom zemljištu.

Član 9.

Za obavljanje poslova utvrđivanja organskih zagađujućih materija u poljoprivrednom zemljištu iz člana 4. tačka 2) ovog pravilnika ovlašćena institucija treba da ima sljedeće uređaje i opremu:

1) opremu za usitnjavanje i homogenizaciju uzoraka (mlin za mljevenje uzoraka ili avane sa tučkom),

2) sita za prosijavanje uzoraka, prečnika 0,5 mm i 1 mm,

- 3) rotacionu mućkalicu ili horizontalnu treskalicu,
- 4) tehničku vagu sa tačnošću 0,01 g,
- 5) analitičku vagu sa tačnošću 0,00001 g sa antivibracionim stolom,
- 6) digestor,
- 7) uparivač,
- 8) ultrazvučno kupatilo,
- 9) vodeno kupatilo,
- 10) centrifugu, min. 4.000 obrtaja u minuti i rotorom sa centrifugir tubama od 50 ml ili 100 ml,
- 11) frižider (od 0 °C do +4 °C) sa komorom za zamrzavanje (-18 °C),

12) plinski hromatograf i tečni hromatograf sa pripadajućim detektorima i

13) svu potrebnu prateću opremu, aparaturu, posuđe, pribor, analitičke standarde i hemikalije prema propisanim metodama za utvrđivanje organskih zagađujućih materija u poljoprivrednom zemljištu.

Član 10.

(1) Za obavljanje poslova utvrđivanja teških metala i potencijalno toksičnih elemenata u poljoprivrednom zemljištu iz člana 4. tačka 1) ovog pravilnika ovlašćena institucija u pogledu stručnih kadrova treba da ima najmanje dva zaposlena lica na neodređeno vrijeme, i to:

1) lice sa zvanjem magistra nauka ili mastera ili 300 ECTS bodova iz oblasti poljoprivrednih nauka (melioracije zemljišta, biljne proizvodnje ili agrohemije), sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima laboratorijskih ispitivanja zemljišta i

2) lice sa završenim visokim obrazovanjem u trajanju od tri godine ili 180 ECTS bodova ili u trajanju od četiri godine ili 240 ECTS bodova iz oblasti poljoprivrednih nauka (melioracije zemljišta ili agrohemije), sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima laboratorijskih ispitivanja.

(2) Pored stručnog kadra iz stava 1. ovog člana, ovlašćena institucija treba da ima zaposleno lice sa srednjom stručnom spremom - IV stepen poljoprivredne (biljna proizvodnja) ili hemijske škole (za obavljanje poslova laboranta).

(3) Za obavljanje poslova iz člana 4. tačka 1) ovog pravilnika jedno zaposleno lice treba da bude osposobljeno za izvođenje dodatnih analiza zemljišta (pH, humusa i mehaničkog sastava) ili da ovlašćena institucija ima ugovor (sporazum) o saradnji sa ovlašćenom laboratorijom za obavljanje dodatnih analiza zemljišta (pH, humusa i mehaničkog sastava).

Član 11.

(1) Za obavljanje poslova utvrđivanja organskih zagađujućih materija u poljoprivrednom zemljištu iz člana 4. tačka 2) ovog pravilnika ovlašćena institucija u pogledu stručnih kadrova treba da ima najmanje dva zaposlena lica na neodređeno vrijeme, i to:

1) lice sa zvanjem magistra nauka ili mastera ili 300 ECTS bodova iz oblasti poljoprivrednih nauka (melioracije zemljišta, biljne proizvodnje ili agrohemije), sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima laboratorijskih ispitivanja zemljišta i

2) lice sa završenim visokim obrazovanjem u trajanju od tri godine ili 180 ECTS bodova ili u trajanju od četiri godine ili 240 ECTS bodova iz oblasti poljoprivrednih nauka (melioracije zemljišta ili agrohemije), sa najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima laboratorijskih ispitivanja.

(2) Pored stručnog kadra iz stava 1. ovog člana ovlašćena institucija treba da ima zaposleno lice sa srednjom stručnom spremom - IV stepen poljoprivredne (biljna proizvodnja) ili hemijske škole (za obavljanje poslova laboranta).

Član 12.

Ovlašćena institucija dužna je da:

1) utvrđivanje opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu vrši u skladu sa propisima koji uređuju uvjete, način i metode ispitivanja uz primjenu minimuma principa DLP, propisanih u Prilogu 2. ovog pravilnika,

2) u svom radu postupi profesionalno i neovisno od drugih uticaja,

3) čuva podatke o izvršenim analizama najmanje pet godina i

4) Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostavi godišnji izvještaj o izvršenim analizama u elektronskoj formi, u obliku tabele, kako je navedeno na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 13.

(1) Postupak davanja ovlaštenja pokreće se na zahtjev privrednog društva, ustanove i drugog subjekta registriranog za obavljanje djelatnosti laboratorijskih ispitivanja.

(2) Privredna društva, ustanove i drugi subjekti mogu zahtijevati od Ministarstva dobivanje zbirnog ili pojedinačnog ovlaštenja za obavljanje poslova propisanih članom 4. t. 1) i 2) ovog pravilnika.

Član 14.

(1) Zahtjev za dobivanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev se prilažu:

1) rješenje iz sudskog registra izdato od nadležnog suda u Republici Srpskoj,

2) izjava o radnom prostoru sa planom laboratorijskog prostora, ureda i pomoćnog prostora,

3) izjava o tehničkoj opremljenosti sa spiskom opreme,

4) izjava o broju zaposlenih kadrova, radnom iskustvu i njihovoj stručnoj osposobljenosti uz koju se prilažu kopije diploma,

5) izjava o primjeni minimuma principa DLP i

6) potvrda o akreditaciji Ispitne laboratorije, u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025:2006, za najmanje jednu od metoda za utvrđivanje opasnih i štetnih materija iz područja ovlaštenja iz člana 4. t. 1) i 2) ovog pravilnika, ako tu potvrdu posjeduje.

(3) Institucija koja ne posjeduje potvrdu o akreditaciji iz stava 2. tačka 6) ovog člana dužna je prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu rješenja da priloži dokaz o akreditaciji najmanje jedne metode za utvrđivanje opasnih i štetnih materija iz područja ovlaštenja iz člana 4. t. 1) i 2) ovog pravilnika.

Član 15.

(1) Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim pravilnikom, usklađenost rada sa minimumom principa DLP, kontrolu i provjeru dostavljenih dokaza utvrđuje tročlana komisija koju rješenjem imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

(2) Nakon utvrđivanja činjenica na licu mjesta, komisija o svom radu sačinjava zapisnik sa prijedlogom odluke po podnesenom zahtjevu.

(3) Na osnovu zapisnika i prijedloga komisije, ministar donosi rješenje o davanju ovlaštenja na period od tri godine.

(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana obnavlja se na zahtjev ovlašćene institucije, koji se podnosi najmanje dva mjeseca prije isteka roka važećeg rješenja.

Član 16.

Ministarstvo vodi službenu evidenciju ovlašćenih institucija, a lista ovlašćenih institucija se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Član 17.

(1) Nadzor i kontrolu ovlaštene institucije vrši komisija koju rješenjem imenuje ministar, i to najmanje jednom u dvije godine ili po potrebi.

(2) Ovlaštena institucija dužna je da omogući nesmetano obavljanje nadzora i kontrole iz stava 1. ovog člana.

(3) Ako komisija utvrdi da ovlaštena institucija ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim pravilnikom, ne obavlja poslove u skladu sa Pravilnikom ili se argumentirano dokaže da ne daje tačne rezultate analiza, utvrdit će nedostatke i zapisnikom odrediti rok za otklanjanje uočenih nedostataka.

(4) Rok za otklanjanje uočenih nedostataka iz stava 3. ovog člana ne može biti duži od šest mjeseci.

(5) Ako ovlaštena institucija u propisanom roku ne otkloni uočene nedostatke, dato ovlaštenje i status se oduzima rješenjem Ministarstva.

(6) Privredna društva, ustanove i drugi subjekti kojim je ovlaštenje oduzeto mogu po otklanjanju nedostataka ponovo podnijeti zahtjev za dodjelu novog ovlaštenja.

Član 18.

Privredna društva, ustanove i drugi subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti laboratorijskih utvrđivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu, u čijem sastavu se nalazi laboratorija, dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika usklade svoj rad i pribave ovlaštenje Ministarstva, u skladu sa ovim pravilnikom.


Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 12.03.5-052-5784/16
10. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Dr. **Stevo Mirjanić**, s.r.

PRILOG 1.

Republika Srpska		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Obrazac 1.
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, tel.: 051/338-415, faks: 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net			
JIB			
Naziv poslovnog subjekta			
Adresa			
Opština			
Telefon	Fiksni		
	Mobilni		
Datum			

ZAHTEJEV
ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA

Obraćam vam se ovim zahtjevom da na osnovu Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova utvrđivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje izdate ovlaštenje za obavljanje poslova:

- 1) utvrđivanja teških metala i potencijalno toksičnih elemenata u poljoprivrednom zemljištu,
- 2) utvrđivanje ogranskih zagađujućih materija u poljoprivrednom zemljištu.

(Zaokružiti vrstu poslova za koju se podnosi ovaj zahtjev.)

Uz Zahtjev za dobijanje ovlaštenja prilažem sljedeću dokumentaciju:

Red. broj	NAZIV DOKUMENTA	Broj listova
1.	Rješenje iz sudskog registra izdato od nadležnog suda u Republici Srpskoj	
2.	Izjava o radnom prostoru sa planom laboratorijskih prostora, kancelarija i pomoćnog prostora	
3.	Izjava o tehničkoj opremljenosti sa spiskom opreme	
4.	Izjava o broju zaposlenih kadrova, radnom iskustvu i njihovoj stručnoj osposobljenosti uz koju se prilažu kopije diploma	
5.	Izjava o primjeni minimum principa DLP, propisanih u Prilogu 2. ovog pravilnika	
6.	Potvrda o akreditaciji Ispitne laboratorije, u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025:2006, ako tu potvrdu posjeduje	

(Zaokružiti naziv dokumenta koji se podnosi uz ovaj zahtjev.)

2.	Osoblje
2.1.	<p>Laboratorija mora raspolagati sa evidencijom, u vezi sa osposobljenošću, usavršavanjem, iskustvima i opisima radnih mjesta za svakog zaposlenog.</p> <p>Osoblje uključeno u sprovođenje analiza mora biti upoznato sa principima dobre laboratorijske prakse.</p> <p>Osigurati da osoblje jasno razumije zadatke koje je obavezno da izvrši u postupku od prijema uzorka do izdavanja rezultata ispitivanja. Potrebno je osigurati stalno usavršavanje za obavljanje ovih zadataka.</p> <p>Svaki zaposleni pojedinac treba da ima na raspolaganju skraćene verzije SOP za parametre plodnosti zemljišta koje laboratorija ispituje.</p> <p>Potrebno je preduzeti sve mjere sa ciljem osiguranja ispravnosti analize i zaštite zdravlja osoblja koje učestvuje u analizi.</p>
3.	Uslovi smještaja i lokacija
3.1.	<p>Laboratorija za obavljanje analiza mora biti odgovarajuće veličine, konstrukcije i na primjerenoj lokaciji, radi ispunjavanja uslova analiza i radi smanjivanja mogućih ometanja koja mogu uticati na valjanost analiza.</p> <p>Raspoloživi prostori laboratorije treba da osiguraju odgovarajuću razdvojenost različitih aktivnosti da bi se osiguralo pravilno sprovođenje svake analize iz čl. 5, 6. i 7. ovog pravilnika.</p> <p>Postupanje sa otpadom i njegovo uklanjanje mora biti obavljeno tako da ne ugrožava cjelovitost analiza i životne sredine. To uključuje osiguravanje odgovarajućih prostorija za njegovo čuvanje do momenta uklanjanja.</p>
4.	Oprema i hemikalije
4.1.	<p>Instrumenti i oprema navedeni u čl. 4. i 5. ovog pravilnika treba da budu primjereno postavljeni u prostor čiji uslovi sredine ne utiču na rad i tačnost rezultata očitavanja.</p> <p>Svaki instrument mora imati knjigu instrumenata, koja sadrži: opšte podatke (naziv, model, proizvođač, godina proizvodnje, kad je kupljen i dr.), kratak opis rukovanja instrumentom i plan održavanja i baždarenja (kalibracija – definisati vremenski interval kalibracije od ovlašćene ustanove). O postupcima održavanja moraju se voditi zapisi (zašto, kad, ko i šta je rađeno) da bi se mogla obezbijediti sljedivost.</p> <p>Originalne hemikalije, reagensi i rastvori moraju biti označeni originalnim etiketama. Pripremljeni rastvori u laboratoriji moraju biti obilježeni sljedećim podacima: naziv rastvora (formula ili naziv), koncentracija (ako je neophodno), rok upotrebe (datum) i potpis onog ko je pripremio rastvor. Rok upotrebe rastvora može se produžiti na osnovu dokumentirane procjene ili analize.</p>
5.	Rukovanje uzorcima
5.1.	<p>Pisani dokumenti za rukovanje uzorcima (prijem, identifikacija, označavanje, rukovanje, čuvanje i odbacivanje), koje je laboratorija dužna da vodi su:</p> <p>1) glavna sveska uzoraka (jedna), koja najmanje sadrži sljedeće podatke u kolonama: laboratorijski broj, datum prijema, podatke o uzorku i klijentu, kolonu za svaki osnovni i/ili dopunski parametar plodnosti i datum završetka analize;</p> <p>2) radne sveske (više primjeraka) za svaku analizu (parametar plodnosti), koja sadrži najmanje sljedeće podatke: laboratorijski broj uzorka, vrijednosti međufaza analize (ako postoje), konačan rezultat ispitivanja, datum završetka analize i potpis analitičara koji je vršio analizu. Konačni rezultati iz radnih svesaka se upisuju u odgovarajuću kolonu u glavnoj svesci uzoraka. Sve podatke dobijene tokom analize lice koje unosi mora zapisati neposredno kad je rezultat dobijen, tačno i čitljivo. To unošenje podataka mora biti potpisano u koloni potpis analitičara koji je vršio analizu. Svaka promjena izvornih podataka mora biti izvedena tako da uzrok izmjene mora biti naveden, podaci se ne smiju brisati i prepravljati, rezultat se precrtava da ostane vidljiv, a pored se upiše nova vrijednost. Lice koje je izmijenilo podatke mora to potvrditi svojim potpisom, sa datumom;</p> <p>3) sveska o odbacivanju uzoraka (jedna), koja sadrži najmanje sljedeće podatke u kolonama: laboratorijski broj, datum prijema na čuvanje, potpis lica koje je arhiviralo uzorak, datum odbacivanja i potpis lica koje je odbacilo uzorak.</p>
6.	Osiguranje kvaliteta
6.1.	Osiguranje kvaliteta, na zahtjev Ministarstva, sprovodi referentna institucija, i to najmanje jednom u toku trajanja ovlašćenja za obavljanje djelatnosti iz člana 3. ovog pravilnika.
6.2.	<p>Program internog osiguranja kvaliteta sprovodi odgovorno lice laboratorije koje je upoznato sa svim postupcima analize i procedura-ma.</p> <p>U postupku kontrole osiguranja kvaliteta provjeravaju se:</p> <p>1) posjedovanje, kvalitet i čuvanje standardnih operativnih postupaka koji se koriste u laboratoriji,</p> <p>2) da li se sve analize sprovode u skladu sa principima dobre laboratorijske prakse,</p> <p>3) završni izvještaj radi utvrđivanja da prikazani rezultati tačno i potpuno odražavaju izvorne podatke analiza,</p> <p>4) pravovremeno podnošenje pisanog izvještaja o rezultatima (vrijeme od prijema uzorka do izdavanja rezultata).</p> <p>Kontrole mogu biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrole analiza, – kontrole laboratorije i – kontrole postupaka. <p>Zapisnici o izvršenim kontrolama moraju se čuvati sa ostalom dokumentacijom, a primjerak izvještaja se dostavlja i Ministarstvu.</p>
7.	Prikazivanje rezultata
7.1.	<p>Izvještaj o rezultatima analiza</p> <p>Rezultati analiza osnovnih i/ili dopunskih parametara plodnosti koje sprovodi laboratorija moraju biti prikazani tačno, jasno, nedvo-smisleno i objektivno, te u skladu sa svim posebnim uputstvima i metodama analiza.</p> <p>Rezultati analiza moraju se dati u pisanom analitičkom izvještaju, a moraju obuhvatati sve podatke koje zahtijeva korisnik i koji su potrebni za tumačenje rezultata analiza i koje zahtijeva korišćena analitička metoda.</p>
8.	Upravljanje arhivom
	<p>U arhivu se pohranjuju zapisi i analitički izvještaji u trajanju od najmanje pet godina.</p> <p>Ako se iz bilo kojeg razloga dokumentacija odstrani prije isteka propisanog roka čuvanja, to mora biti opravdano i dokumentovano. Materijal pohranjen u arhivama treba da bude popisan u sadržaju da bi se olakšala uredna pohrana i pronalaženje.</p>

1218

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/10) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK**O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA****Član 1.**

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i obrazac zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja, uvjeti i potrebna dokumentacija za registraciju sredstava za zaštitu bilja, sastav i način rada Komisije za sredstva za zaštitu bilja i sadržaj rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

Član 2.

(1) Zahtjev za registraciju sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) podnosi proizvođač ili ovlašćeni zastupnik koji ima sjedište u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

(2) Ovlašćeni zastupnik podnosi zahtjev za registraciju u ime proizvođača ako ima zaključen ugovor o zastupanju kojim se utvrđuje i osigurava odgovornost za eventualnu štetu koja nastaje primjenom sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike.

(3) Ugovorom iz stava 2. ovog člana definiraju se sredstva za zaštitu bilja za koja se daje ovlaštenje za zastupanje.

Član 3.

Zahtjev za registraciju podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a koji sadrži sljedeće podatke:

- 1) naziv i sjedište proizvođača i ovlašćenog zastupnika,
- 2) kontakt osobu za postupak registracije (ime i prezime, telefon, faks i mejl adresa),
- 3) sredstvo za zaštitu bilja (trgovački naziv ili oznaka/broj, naziv i sadržaj aktivne materije, formulacija, područje primjene i namjena, broj akta o registraciji iz inozemstva),
- 4) specifikaciju dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
- 5) mjesto i datum podnošenja zahtjeva i
- 6) potpis i pečat podnosioca zahtjeva.

Član 4.

(1) Zahtjev za registraciju proizvođač ili ovlašćeni zastupnik može podnijeti za ista sredstva za zaštitu bilja, istu upotrebu i pod sličnim poljoprivrednim praksama na osnovu akta kojim je izvršena registracija u inozemstvu bez provođenja testova i ispitivanja u Republici u okviru postupka registracije u sljedećim slučajevima:

1) ako je akt o registraciji sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: akt o registraciji) izdala zemlja članica Evropske unije u kojoj je izvršena kompletna registracija (referentna zemlja članica) koja pripada zoni B (Centralna zona: Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Holandija, Njemačka, Belgija, Luksemburg, Austrija, Slovenija, Slovačka, Češka, Poljska, Mađarska i Rumunija) ili zoni C (Južna zona: Francuska, Španija, Grčka, Italija, Portugal, Bugarska, Malta, Kipar i Hrvatska),

2) ako je akt o registraciji izdala zemlja članica Evropske unije za upotrebu u staklenicima, ili za tretman nakon žetve,

ili za tretman u praznim skladišnim prostorima ili kontejnerima koji se koriste za čuvanje bilja ili biljnih proizvoda, ili za tretman sjemena, bez obzira na zonu kojoj referentna zemlja članica pripada,

3) ako je akt o registraciji izdala zemlja koja nije članica Evropske unije, ali koja primjenjuje jedinstvene principe procjene dosijea sredstva za zaštitu bilja Evropske unije i

4) ako je akt o registraciji izdala zemlja koja nije članica Evropske unije i koja ne primjenjuje jedinstvene principe Evropske unije, već registrira na osnovu ispitivanja putem lokalnih ogleda.

(2) Zahtjev za registraciju proizvođač ili ovlašćeni zastupnik može podnijeti i na osnovu lokalnog ispitivanja biološke efikasnosti prema standardima Evropske unije i ERRO protokolima urađenog od ovlašćene institucije u Republici.

Član 5.

(1) Uz zahtjev za registraciju proizvođač ili ovlašćeni zastupnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) za registraciju pod uvjetima iz člana 4. stav 1. t. 1), 2) i 3) ovog pravilnika:

1. izjava kojom proizvođač ili ovlašćeni zastupnik potvrđuje da je sredstvo za zaštitu bilja formulirano na bazi aktivne supstance navedene u deklaraciji i da njen sadržaj u sredstvu za zaštitu bilja odgovara deklariranim vrijednostima, uz navođenje osnovnih podataka o aktivnoj supstanci, i to:

- naziv proizvođača,
- fizičke i hemijske osobine aktivne supstance,

2. kopija akta o registraciji koje je izdala zemlja iz člana 4. stav 1. t. 1), 2) i 3) ovog pravilnika,

3. ovjereni prijevod akta o registraciji strane zemlje na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Republici,

4. podaci o identitetu aktivne materije u sredstvu za zaštitu bilja, sačinjeni na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

5. podaci o primjeni sredstva za zaštitu bilja iz registracije, sačinjeni na Obrascu 3, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

6. sigurnosni tehnički list (engl. Safety Data Sheet),

7. dodatne oznake sa tekstualnim dijelom za posebne rizike za zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu kojima se sredstva za zaštitu bilja obilježavaju,

8. prijedlog deklaracije i uputstva za upotrebu sredstva za zaštitu bilja, sačinjen na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Republici,

9. izjava o dozvoli za upotrebu podataka koji su označeni kao tajni, sačinjena na Obrascu 4, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

10. izvještaj o procjeni dijela dokumentacije (dosijea) o sredstvu za zaštitu bilja registriranog po jedinstvenim principima Evropske unije urađen od ovlašćene institucije,

11. dokaz o uplati naknade za registraciju sredstva za zaštitu bilja;

2) za registraciju pod uvjetima iz člana 4. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika:

1. izjava kojom proizvođač ili ovlašćeni zastupnik potvrđuje da je sredstvo za zaštitu bilja formulirano na bazi aktivne supstance navedene u deklaraciji i da njen sadržaj u sredstvu za zaštitu bilja odgovara deklariranim vrijednostima, navodeći osnovne podatke o aktivnoj supstanci, i to:

- naziv proizvođača,
- fizičke i hemijske osobine aktivne supstance,

2. kopija akta o registraciji koji je izdala zemlja iz člana 4. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika,

3. izvještaj o ispitivanju efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, ne stariji od deset godina, ili izvještaj o procjeni sredstva za zaštitu bilja urađen od ovlaštene institucije,

4. izvještaj o ispitivanju fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja,

5. dodatne oznake sa tekstualnim dijelom za posebne rizike za zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu kojima se sredstva za zaštitu bilja obilježavaju,

6. ovjereni prijevod akta o registraciji strane zemlje na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Republici,

7. podaci o identitetu aktivne materije u sredstvu za zaštitu bilja, sačinjeni na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

8. podaci o primjeni sredstva za zaštitu bilja iz registracije, sačinjeni na Obrascu 3, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

9. sigurnosni tehnički list (engl. Safety Data Sheet),

10. prijedlog deklaracije i uputstva za upotrebu sredstva za zaštitu bilja, sačinjen na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Republici,

11. izjava o dozvoli za upotrebu podataka koji su označeni kao tajni, sačinjena na Obrascu 4, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

12. dokaz o uplati naknade za registraciju sredstva za zaštitu bilja;

3) za registraciju pod uvjetima iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika:

1. izjava kojom proizvođač ili ovlašćeni zastupnik potvrđuje da je sredstvo za zaštitu bilja formulirano na bazi aktivne supstance navedene u deklaraciji i da njen sadržaj u sredstvu za zaštitu bilja odgovara deklariranim vrijednostima, navodeći osnovne podatke o aktivnoj supstanci, i to:

- naziv proizvođača,
- fizičke i hemijske osobine aktivne supstance;

2. izvještaj o ispitivanju efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, ne stariji od deset godina, ili izvještaj o procjeni sredstva za zaštitu bilja urađen od ovlaštene institucije;

3. izvještaj o ispitivanju fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja;

4. dodatne oznake sa tekstualnim dijelom za posebne rizike za zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, kojima se sredstva za zaštitu bilja obilježavaju;

5. podaci o identitetu aktivne materije u sredstvu za zaštitu bilja, sačinjeni na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika;

6. podaci o primjeni sredstva za zaštitu bilja iz registracije, sačinjeni na Obrascu 3, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika;

7. sigurnosni tehnički list (engl. Safety Data Sheet);

8. prijedlog deklaracije i uputstva za upotrebu sredstva za zaštitu bilja, sačinjen na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Republici;

9. izjava o dozvoli za upotrebu podataka koji su označeni kao tajni, sačinjena na Obrascu 4, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, i

10. dokaz o uplati naknade za registraciju sredstva za zaštitu bilja.

(2) Minimalni sadržaj dijela dokumentacije (dosijea) Evropske unije koji se u elektronskoj formi dostavlja ovlaštenoj instituciji za procjenu sredstva za zaštitu bilja je sljedeći:

- 1) Poglavlje - Identitet sredstva za zaštitu bilja,
- 2) Poglavlje - Fizičke, hemijske i tehničke karakteristike sredstva za zaštitu bilja,
- 3) Poglavlje - Podaci o primjeni sredstva za zaštitu bilja,

4) Poglavlje - Podaci o efikasnosti sredstva za zaštitu bilja i

5) Poglavlje - Klasifikacija i obilježavanje sredstva za zaštitu bilja.

Član 6.

(1) Procjenu aktivne supstance i sredstva za zaštitu bilja vrši Komisija za sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

(2) Komisija se sastoji od pet članova, koji posjeduju naučna i stručna zvanja iz oblasti fitofarmacije, entomologije, fitopatologije, herbologije, hemije i drugih struka koje su u vezi sa ovom oblašću.

(3) Članovi Komisije ne smiju biti u sukobu interesa sa proizvođačem sredstva za zaštitu bilja i pravnim licem koje obavlja poslove od javnog interesa.

Član 7.

(1) Komisija na osnovu dostavljenog zahtjeva i dokumentacije vrši procjenu u pogledu:

1) uporedivosti uvjeta poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja, životne sredine ili klimatskih uvjeta,

2) proširenja upotrebe sredstva za zaštitu bilja (male kulture i manje značajne namjene) i

3) provjere usklađenosti registracije sa jedinstvenim principima ocjene sredstva za zaštitu bilja propisanih zakonodavstvom Evropske unije za sredstvo za zaštitu bilja iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika.

(2) Ukoliko Komisija procijeni da je potrebno tražiti dodatno mišljenje stručnjaka iz drugih oblasti, a koje je neophodno za ocjenu dokumentacije, dostavit će ministru zahtjev za angažiranje dodatnih stručnjaka.

(3) Nakon izvršene procjene Komisija daje mišljenje o ocjeni sredstva za zaštitu bilja i prijedlog za registraciju sredstva za zaštitu bilja.

Član 8.

(1) Ministar, na prijedlog Komisije, donosi rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja.

(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana dodjeljuje se jedinstveni registracioni broj, koji se sastoji od skraćene RS i četiri cifre.

(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) trgovački naziv,

2) naziv aktivne materije na jednom od jezika i pisama u Republici i engleskom jeziku,

3) CAS broj (engl. Chemical Abstracts Service - Servis hemijskih sažetaka), CIPAC (engl. Collaborative International Pesticides Analytical Council - Međunarodni kolaborativni savjet za analitiku pesticida), naziv po IUPAC (engl. International Union of Pure and Applied Chemistry - Međunarodna unija za čistu i primijenjenu hemiju),

4) namjenu i opis (fungicid FU, insekticid IN, herbicid HB, baktericid BA, repelent RE, rodenticid RO, akaricid AC, regulator rasta PG, nematocid NE, moluskocid MO, biljni aktivator PA, ostali tretmani OT),

5) formulaciju sredstva za zaštitu bilja sa kodnom oznakom GIFAP - engl. Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques: Tehnička monografija br. 2, 1989 (kvašljivi prašak - WP, koncentrovana suspenzija - SC, vododisperzibilne granule - WG i sl.),

6) jedinstveni registracioni broj sredstva za zaštitu bilja RS-0000,

7) naziv i sjedište proizvođača,

8) naziv i sjedište zastupnika,

9) datum registracije i datum isteka registracije,

10) kulture na koje se primjenjuje sredstvo za zaštitu bilja, naziv štetnog organizma na latinskom jeziku i jednom od

jezika i pisama u Republici i za koje je sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno, odnosno primjenu na nepoljoprivredne površine (npr. željezničke pruge, javne površine, skladišni prostori) na kojima se upotrebljava gdje je to primjenljivo,

- 11) upotrebu u organskoj proizvodnji,
- 12) dozu sredstva za zaštitu bilja po jedinici površine,
- 13) koncentraciju sredstva za zaštitu bilja,
- 14) količinu vode po jedinici površine,
- 15) uvjete, način, mjesto i broj primjena,
- 16) vrijeme primjene,
- 17) najmanji vremenski razmak između primjena (u danima),
- 18) karenca (u danima),
- 19) MRL (engl. Maksimum Residue Levels),
- 20) ograničenje za korisnike (ograničenja u vezi sa distribucijom i upotrebom radi zaštite zdravlja distributera, korisnika, prolaznika, u blizini nastanjenog stanovništva,

potrošača ili životne sredine i takva ograničenja sastavni su dio etikete, radna karenca),

- 21) ograničenje za životnu sredinu,
- 22) druga ograničenja, upozorenja i obavijesti (obaveza obavještanja prije upotrebe zainteresiranih strana koje bi mogli biti izloženi zanošenju ili druge obavijesti za pravilnu upotrebu prema načelima integralne zaštite bilja),
- 23) mjesto prodaje,
- 24) ambalažu (veličina i materijali),
- 25) podatke da li je odobrena etiketa i
- 26) uputstvo za upotrebu.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 12.03.3-052-5800/16
10. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Dr. Stevo Mirjanić, s.r.

PRIOLOG
Obrazac 1.

Zahtjev za registraciju sredstva za zaštitu bilja

Podaci o podnosiocu Zahtjeva:

Naziv i sjedište proizvođača / naziv i adresa pravnog lica koje nastupa u ime i za račun proizvođača:

Podaci o zastupnicima:

Naziv i sjedište:

Podaci o kontakt osobi za postupak registracije:

Ime i prezime: _____

Telefon: _____

Faks: _____

E-mail adresa: _____

Podaci o sredstvu za zaštitu bilja:

Trgovački naziv preparata ili oznaka/broj:

Naziv i sadržaj aktivne materije:

Formulacija:

Područje primjene i namjena:

Broj odobrenja o registraciji zemlje članice EU ili treće zemlje ukoliko se registracija vrši pod uslovima iz člana 4. tačka 4):

Specifikacija dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev:

Datum i mjesto:

Podnosilac Zahtjeva:

(ime i prezime odgovornog lica, potpis i pečat)

Podaci o identitetu aktivne materije u sredstvu za zaštitu bilja

Podaci o identitetu aktivne materije u sredstvu za zaštitu bilja _____ [naziv sredstvu za zaštitu bilja], za koje je podnesen zahtjev za registraciju u Republici Srpskoj je identično sa onim u _____ [ime države, naziv sredstvu za zaštitu bilja i broj registracije] koja je država članica EU.

_____ [ime odgovornog lica], nastupa u ime i za račun proizvođača _____ [naziv proizvođača], i daje:

IZJAVU

1) Da tehnički materijal za svaku uključenu aktivnu materiju u _____ [naziv sredstvu za zaštitu bilja] za koji se podnosi zahtjev za registraciju u Republici Srpskoj je:

Naziv aktivne materije	IUPAC naziv	CAS broj	Minimalna čistoća g/kg ili %	Proizvođač (izvor aktivne materije)
Aktivna materija 1				Naziv i adresa proizvođača
Aktivna materija 2				Naziv i adresa proizvođača

je identično onoj određenom u vrijeme uključivanja, odnosno odobrenja aktivne materije na listu Evropske unije (EU) ili za koju je tehnička ekvivalentnost naknadno određena u skladu sa uputstvima EU¹ i identična je tehničkom materijalu uključenom u sredstvu za zaštitu bilja iz države članice EU.

2) Detalji o formulaciji sredstvu za zaštitu bilja koji su identični formulaciji registrovanog sredstvu za zaštitu bilja u državi članici Evropske unije.

Naziv komponente (hemijsko i tržišno ime)	IUPAC naziv	CAS broj	Količina g/l ili g/kg	Svrha (aktivna materija, okvašivač, boje, rastvarača i drugo)
Aktivna materija 1				Naziv i adresa proizvođača
Aktivna materija 2				Naziv i adresa proizvođača

3) Obavezno pakovanje u Republici Srpskoj _____ [materijal za pakovanje] je identično materijalu za pakovanje registrovanog sredstva za zaštitu bilja u _____ [ime države gdje je sredstvo za zaštitu bilja registrovano], kao i veličina pakovanja za njegovo stavljanje u promet u Republici Srpskoj _____ [sve veličine pakovanja], i koje ne smije biti veće od pakovanja sredstva za zaštitu bilja registrovanog u _____ [ime države gdje je sredstvo za zaštitu bilja registrovano] zemlji članici EU.

Datum i mjesto:

Podnosilac Izjave:

(ime i prezime odgovornog lica, potpis i pečat)

¹ Vodič za procjenu ekvivalentnosti tehničkog materijala supstanci (SANCO/10597/2003).

Obrazac 3.

PODACI O PRIMJENI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA IZ REGISTRACIJE: GAP tabela

Biljna vrsta i/ili uslovi u kojima se koristi ²	Država	Trgovački naziv	Namjena ³	Ciljani štetni organizam ⁴	Formula-cija		Primjena					Količina ili koncentracija po primjeni			Karenca	Napomene ⁵
					Oznaka ⁶	Koncentracija ⁷	Način primjene ⁸	Razvojna faza tokom posljednje primjene ⁹	Min. / maks. br. primjena ¹⁰	Interval između primjena (min.)	kg a.m./hL min. maks.	voda l/ha min. maks.	kg a.m/ha min. maks.			
GAP države gdje je sredstvo za zaštitu bilja registrovano																
GAP za Republiku Srpsku																

² Za određivanje biljne vrste koristi se EU i/ili CODEX klasifikacija, a ako je potrebno, opisati okolnosti pod kojima se sredstvo primjenjuje (fumigacija u skladištima i sl.).

³ Primjena na otvorenom, zaštićenom ili zatvorenom prostoru.

⁴ Npr. insekti, gljive, korovi i dr.

⁵ Napomene mogu sadržati produženja primjene, ekonomski značaj, ograničenja.

⁶ Vrsta sredstva za zaštitu bilja sa kodnom oznakom GIFAP Tehnička monografija broj 2, 1989; npr. kvašljivi prašak (WP), tečni emulzioni koncentrat (EC), granule (G).

⁷ g/kg ili g/l i slično.

⁸ Način primjene: npr. prskanje, unošenje u zemljište i slično; primjena npr. iz aviona, u redove, tip aplikatora.

⁹ Razvojna faza tokom posljednje primjene (BBCH monografija, razvojna faza biljke, 1997 [c] Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), uključujući podatke o primjeni.

¹⁰ Minimalni/maksimalni broj primjena pod normalnim uslovima primjene.

Obrazac 4.

IZJAVA

o dozvoli za upotrebu podataka koji su označeni kao tajni

Ovom izjavom dozvoljavam pristup svim podacima koji su na raspolaganju za aktivnu materiju _____

[naziv aktivne supstance] i sredstva za zaštitu bilja _____ [naziv sredstva za zaštitu bilja], pravnom licu koje nastupa u ime i za račun proizvođača _____ - radi registracije tog sredstva za zaštitu bilja u Republici Srpskoj.

_____ [ime vlasnika podataka] je podnosilac zahtjeva za odobrenje aktivne materije u Evropskoj uniji i vlasnik je dokumentacije za registraciju sredstva za zaštitu bilja u _____ [ime države gdje je sredstvo za zaštitu bilja registrovano] državi članici EU.

Datum i mjesto:

Podnosilac izjave (potpis i pečat):

1219

Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o stočarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/15) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PROGRAM

UZGOJA GOVEDA U REPUBLICI SRPSKOJ
ZA PERIOD 2016-2021. GODINE

1. Uvod

Program uzgoja goveda u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: uzgojni program) je skup selekcionih metoda i po-

stupaka kojima se ostvaruje genetsko unapređivanje gajenih rasa goveda u Republici Srpskoj.

Planskim uzgojem podstiče se povećanje efikasnosti proizvodnje i uzgoja domaćih životinja uz očuvanje ili poboljšanje njihove vitalnosti, povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje, poboljšanje kvaliteta stočarskih proizvoda, te očuvanje genetske raznovrsnosti domaćih životinja.

Uzgojni program određuje populacije goveda na kojima se provodi, uzgojne ciljeve, metode i postupke ostvarivanja, učesnike provođenja i njihove međusobne odnose.

Uzgojni program za Republiku Srpsku za period od pet godina donosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), a pojedinačne programe donose uzgajivači, priznata

udruženja uzgajivača, uzgajivačke organizacije, reprocentri i uzgojni reprocentri (u daljem tekstu: organizacije uzgoja) na koje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje saglasnost rješenjem. U provođenju uzgojnog programa primjenjuju se odredbe Zakona o stočarstvu (u daljem tekstu: Zakon) i propisa donesenih na osnovu Zakona.

Govedarstvo, kao najznačajnija grana stočarske proizvodnje, predstavlja pokazatelj razvijenosti cjelokupnog poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Republici Srpskoj. Odlika govedarske proizvodnje je zastupljenost rasa kombinovanog tipa proizvodnosti, mlijeko - meso ili meso - mlijeko, čiji osnov čini simentalsko goveče, a u istočnoj Hercegovini to je gatačko goveče, kao autohtoni soj goveda. U ravničarskom dijelu sve se više razvijaju farme za proizvodnju mlijeka uzgojem specijaliziranih rasa za proizvodnju mlijeka, kao što je holštajn-frizijsko goveče. Zahvaljujući prirodnim preduvjetima za razvoj proizvodnje govedeg mesa, intenziviran je uzgoj u sistemu krava - tele. Cilj razvoja ovog načina uzgoja goveda jeste povećanje korištenja pašnjaka u brdsko-planinskim područjima Republike Srpske, te povećanje proizvodnje mesa od goveda.

Zahvaljujući povoljnim prirodnim resursima, Republika Srpska ima odlične uvjete za razvoj govedarske proizvodnje. Jedan od najznačajnijih je poljoprivredna površina po stanovniku (0,93 ha). Ograničavajući faktor za intenzivniju

govedarsku proizvodnju predstavlja usitnjen posjed i mali broj grla po farmi.

2. Stanje govedarske proizvodnje u Republici Srpskoj

Govedarska proizvodnja na prostoru Republike Srpske karakteriše se velikim oscilacijama i u pogledu brojnog stanja, ali i u obimu i kvalitetu proizvoda. Pozitivan trend u govedarstvu u posljednjih nekoliko godina ogleda se u povećanju proizvodnje mlijeka po kravi u laktaciji, te kroz rast otkupljenih količina mlijeka. U Tabeli 1 prikazano je brojno stanje u govedarskoj proizvodnji 1990-2015. godina, a u Tabeli 2 obim govedarske proizvodnje u Republici Srpskoj.

Tabela 1 - Brojno stanje goveda po kategorijama 1990-2015.

R. br.	Kategorija/godina	1990.	1997.	2015.
1.	Goveda	355.521	204.619	228.614
2.	Krave i steone junice	255.975	147.326	120.493

Izvor podataka: Zavod za statistiku Republike Srpske.

Prema podacima iz Tabele 1 vidimo da ukupan broj goveda u odnosu na 1997. godinu ima tendenciju povećanja. Kada su u pitanju potrebe stanovništva Republike Srpske za proizvodima porijeklom iz govedarske proizvodnje, odnos ponude i potrošnje prikazan je u Tabeli 2.

Tabela 2 - Bilansi na bazi potreba 1.400.000 stanovnika i prosječne potrošnje

R. br.	Proizvod	Potrošnja po stanovniku l/kg	Potrebe u Republici Srpskoj l/kg	Postojeća proizvodnja (l/kg)	Suficit/deficit (l/kg)
1.	Mlijeko	160	224.000.000	330.000.000	+76.000.000
2.	Meso	8,38	11.372.000	6.362.622	-5.009.378

Izvor podataka: Zavod za statistiku Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Analiza stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj, decembar 2015. godine.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske godišnja proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj je cca 330.000.000 litara, od čega se 30% - 34% proizvedenog sirovog mlijeka otkupljuje za preradu, što na godišnjem nivou predstavlja od 101.595.671 do 107.921.947¹ u posljednjih pet godina. Mljekarski sektor je imao rast u obimu do 2013. godine, kada ta proizvodnja počinje da stagnira zbog niza loših poljoprivrednih godina (suša, poplava). Od januara do marta 2016. godine količina otkupljenog mlijeka manja je za 3,5% u odnosu na isti period 2015. godine. Smanjuje se broj isporučilaca sirovog mlijeka, a povećava količina isporučenog mlijeka po farmi, što je znak ukрупnjavanja farmi.

Od januara do marta 2015. godine u prosjeku je bilo 5.776 isporučilaca mlijeka na mjesečnom nivou, a u 2016. godini 4.718. Vrijednost otkupljenog mlijeka sa farmi za potrebe mlijekoprerađivača iznosi približno 56.000.000 KM.

2.1. Proizvodnost goveda

2.1.1. Proizvodnja mlijeka

Prema podacima Ministarstva, za grla obuhvaćena kontrolom proizvodnosti mlijeka (oko 12% od ukupnog broja muznih grla) prosječna proizvodnja mlijeka je predstavljena u Tabeli 3.

Tabela 3 - Proizvodnja mlijeka po rasama za 2005, 2008. i 2015. godinu u kg

R. br.	Rasa	2005.	2008.	2015.
1.	Simentalska	4.370	4.924	5.689
2.	Holštajn	6.200	6.535	6.631
3.	Gatačko goveče	4.145	4.469	3.823
5.	Norveško crveno goveče	5.970 ²	6.785 ²	7.250

Za dalje unapređivanje proizvodnje mlijeka i mesa, te poboljšanje svih proizvodnih osobina postojeće populacije goveda neophodno je uvesti kontrolu proizvodnosti na cjelokupnom stadu.

2.1.2. Proizvodnja mesa

Proizvodnja govedeg mesa ne zadovoljava potrebe domaćeg stanovništva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, proizvodnja govedeg mesa svih kategorija u 2015. godini bila je oko 6.500 tona. Ovdje spada nekoliko kategorija govedih proizvoda, a to su:

- govedina i teletina, svježa ili hladena, cijela, polutke i četvrtine sa kostima,
- govedina i teletina, svježa ili hladena, u dijelovima,
- sirova koža goveda,
- masnoće od goveda.

Navedene količine obuhvaćaju proizvodnju govedeg mesa u registriranim klanicama, odnosno prerađivačkoj industriji. Svakako, očekivano je da je ukupna proizvodnja govedine nešto veća zbog neprijavljenog klanja na gazdinstvu.

3. Rase i sojevi obuhvaćeni uzgojnim programom

Uzgojni program odnosi se na rase goveda koje se uzgajaju u čistoj krvi ili se ukrštaju sa rasama namijenjenim poboljšanju osobina mlijeka ili mesa, a koje su prikazane u Tabeli 4.

Tabela 4 - Rase i sojevi prema cilju uzgoja

R. br.	Rasa	Uzgojni cilj	Načelo uzgoja	Smjer proizvodnje
1	Simentalska	Mlijeko – meso ili meso – mlijeko	Uzgoj u čistoj krvi, moguća primjena ukrštanja sa crvenim holštajnom	Kombinovane rase za proizvodnju mlijeka i mesa
2	Holštajn	Mlijeko	Uzgoj u čistoj krvi	Rasa za proizvodnju mlijeka
3	Gatačko goveće	Mlijeko – meso	Uzgoj u čistoj krvi	Kombinovane rase za proizvodnju mlijeka i mesa
4	Norveško crveno goveće	Mlijeko	Uzgoj u čistoj krvi	Rasa za proizvodnju mlijeka
5	Monbelijar	Mlijeko – meso	Uzgoj u čistoj krvi ili ukrštanje sa simentalcem ili holštajnom	Kombinovane rase za proizvodnju mlijeka i mesa
6	Aberdin angus	Meso	Uzgoj u čistoj krvi ili ukrštanje sa drugim tovnim rasama	Tovna rasa
7	Limuzin	Meso	Uzgoj u čistoj krvi ili ukrštanje sa drugim tovnim rasama	Tovna rasa
8	Tovni simentalac	Meso	Uzgoj u čistoj krvi ili ukrštanje sa drugim tovnim rasama	Tovna rasa
9	Šarole	Meso	Uzgoj u čistoj krvi ili ukrštanje sa drugim tovnim rasama	Tovna rasa
10	Hereford	Meso	Uzgoj u čistoj krvi ili ukrštanje sa drugim tovnim rasama	Tovna rasa

4. Uzgojni cilj

Uzgojnim ciljem izgrađuje se poželjni genetski potencijal životinja. Kod određivanja uzgojnog cilja uzet je u obzir udio nasljeđivanja određenih osobina, privredni značaj osobina koje se unapređuju i mogućnost tačnog mjerenja osobina koje se žele unaprijediti. Pri genetskoj izgradnji goveda važnost se pridaje osnovnim proizvodnim osobinama (mlijeko i meso), spoljašnjosti grla i reprodukcijским osobinama.

Uzgojni cilj za cijelu populaciju goveda predstavljen je u Šemi 1.

Šema 1 - Uzgojni cilj




Tabela 5 - Uzgojni ciljevi u pogledu veličine farme

Uzgoj	Period	
	2016–2018.	2019–2020.
Proizvodnja mlijeka	minimum pet plotkinja	minimum osam plotkinja
Proizvodnja mesa	minimum osam plotkinja	minimum 12 plotkinja

4.1. Uzgojni ciljevi za mliječne i kombinovane rase:

4.1.1. Simentalska rasa

1) Proizvodne osobine:

- mliječnost krava min. 5.800 kg u standardnoj laktaciji, mliječna mast min. 4%, bjelančevine 3,50%,
- odnos bjelančevina i masti 1:1,15-1,20,
- dnevni prirast teladi: muška 1.150 g - 1.300 g, ženska 1.100 g,

- prosječni protok mlijeka od 1,7 kg/min. do 1,9 kg/min.

2) Reproduktivne osobine:

- dob kod prve oplodnje 14-18 mjeseci,
- dob kod prvog teljenja 23-27 mjeseci,
- proizvodni vijek šest laktacija,
- servis period do 100 dana,
- indeks osjemenjavanja do 1,8,
- interval između teljenja do 390 dana.

- 3) Eksterijerne karakteristike:
 - razvijena muskulatura,
 - razvijeno i pravilno postavljeno vime,
 - visina grebena bikova sa završenim rastom 152 cm - 160 cm,
 - visina grebena krava sa završenim rastom 140 cm - 145 cm,
 - masa tijela odraslih bikova 1.200 kg - 1.300 kg,
 - masa tijela odraslih krava 650 kg - 750 kg.

4.1.2. Holštajn rasa (crveno i crno goveče)

1) Proizvodne osobine:

- mliječnost krava min. 8.500 kg, mliječna mast min. 3,70%, bjelančevine 3,30%,
 - protok mlijeka 2,2 kg/min.,
 - dnevni prirast teladi: muška 1.050 g - 1.200 g, ženska oko 1.000 g,
 - dobro iskorištavanje hrane.

2) Reproductivne osobine:

- dob kod prve oplodnje 14-18 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 23-27 mjeseci,
 - proizvodni vijek 4,5 laktacija,
 - servis period oko 110 dana,
 - indeks osjemenjavanja do dva,
 - interval između teljenja 390-410 dana.

3) Eksterijerne karakteristike:

- razvijeno i pravilno postavljeno vime,
 - visina grebena krava sa završenim rastom 145 cm - 150 cm,
 - masa tijela odraslih bikova 9.500 kg - 1.150 kg,
 - masa tijela odraslih krava 580 kg - 730 kg.

4.1.3. Gatačko goveče

1) Proizvodne osobine:

- mliječnost krava min. 4.200 kg u standardnoj laktaciji, mliječna mast min. 4%, bjelančevine 3,50%,
 - dnevni prirast teladi: muška 1.000 g - 1.150 g, ženska 900 g.

2) Reproductivne osobine:

- dob kod prve oplodnje 14-19 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 23-28 mjeseci,
 - proizvodni vijek osam laktacija,
 - servis period do 100 dana,
 - indeks osjemenjavanja do 1,8,
 - interval između teljenja do 380 dana.

3) Eksterijerne karakteristike:

- razvijena muskulatura,
 - razvijeno i pravilno postavljeno vime,
 - visina grebena bikova sa završenim rastom 135 cm - 140 cm,
 - visina grebena krava sa završenim rastom 124 cm - 130 cm,
 - masa tijela odraslih bikova 1.000 kg - 1.100 kg,
 - masa tijela odraslih krava 450 kg - 600 kg.

4.1.4. Monbelijar

1) Proizvodne osobine:

- mliječnost krava min. 7.500 kg u standardnoj laktaciji, mliječna mast min. 4%, bjelančevine 3,50%,
 - odnos bjelančevina i masti 1:1,15-1,20,
 - dnevni prirast teladi: muška 1.100 g - 1.300 g, ženska 1.050 g,

- randman toplih polutki preko 58%,
 - prosječni protok mlijeka 1,8 kg/min - 2,2 kg/min.

2) Reproductivne osobine:

- dob kod prve oplodnje 14-18 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 23-27 mjeseci,
 - proizvodni vijek šest laktacija,
 - servis period do 100 dana,
 - indeks osjemenjavanja do 1,8,
 - interval između teljenja do 380 dana.

3) Eksterijerne karakteristike:

- razvijena muskulatura,
 - razvijeno i pravilno postavljeno vime,
 - visina grebena bikova sa završenim rastom 150 cm - 157 cm,
 - visina grebena krava sa završenim rastom 140 cm - 142 cm,
 - masa tijela odraslih bikova od 1.100 kg - 1.200 kg,
 - masa tijela odraslih krava od 600 kg - 700 kg.

4.1.5. Norveško crveno goveče

1) Proizvodne osobine:

- mliječnost krava min. 7.500 kg, mliječna mast min. 3,70%, bjelančevine 3,30%,
 - protok mlijeka 2,2 kg/min.,
 - dnevni prirast teladi: muška 1.000 g - 1.150 g, ženska oko 1.000 g,
 - dobro iskorištavanje hrane.

2) Reproductivne osobine:

- dob kod prve oplodnje 14-17 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 23-26 mjeseci,
 - proizvodni vijek šest laktacija,
 - servis period oko 100 dana,
 - indeks osjemenjavanja do dva,
 - interval između teljenja 380-410 dana.

3) Eksterijerne karakteristike:

- razvijeno i pravilno postavljeno vime,
 - visina grebena krava sa završenim rastom 135 cm - 145 cm,
 - masa tijela odraslih krava 580 kg - 720 kg.

4.2 Uzgojni program za tovne rase goveda

4.2.1. Hereford

1) Proizvodne osobine:

- dnevni prirast teladi: muška 1.200 g - 1.300 g, ženska 1.100 g,
 - randman toplih polutki preko 60%,
 - masa tijela krave po trećem teljenju 580 kg,
 - masa tijela odraslog bika 900 kg.

Tabela 6 - Minimalna masa tijela u različitim fazama uzrasta u kg

Porodna masa		za 120 dana		za 210 dana		za 365 dana	
bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice
37	34	172	160	245	225	460	330

- 2) Reproductive osobine:
- dob kod prve oplodnje 15-19 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 24-28 mjeseci,
 - proizvodni vijek deset laktacija,
 - servis period do 100 dana,
 - interval između teljenja do 380 dana.
- 3) Ciljevi:
- povećavati tjelesni okvir,
 - povećavati sposobnost rasta,
 - održati dobru sposobnost korištenja paše,
 - lakoća teljenja i odlične majčinske osobine,
- davati prednost životinjama sa odličnom mišićavošću bokova, natprosječnom dužinom i dubinom tijela,
 - povećavati dugovječnost životinja.
- 4.2.2. Aberdin angus
- 1) Proizvodne osobine:
- dnevni prirast teladi: muška 1.200 g - 1.300 g, ženska 1.100 g,
 - randman toplih polutki preko 58%,
 - masa tijela krave po trećem teljenju 560 kg - 640 kg,
 - masa tijela odraslog bika 1.000 kg - 1.100 kg.

Tabela 7 - Minimalna masa tijela u različitim fazama uzrasta u kg

Porodna masa		za 120 dana		za 210 dana		za 365 dana	
bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice
37	34	180	170	280	245	500	355

- 2) Reproductive osobine:
- dob kod prve oplodnje 14-15 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 23-24 mjeseci,
 - proizvodni vijek deset laktacija,
 - servis period do 100 dana,
 - interval između teljenja do 380 dana.
- 3) Ciljevi:
- povećavati tjelesni okvir,
 - povećavati sposobnost rasta,
 - održati dobru sposobnost korištenja paše,
 - lakoća teljenja i odlične majčinske osobine,
- davati prednost životinjama sa odličnom mišićavošću bokova, natprosječnom dužinom i dubinom tijela,
 - povećavati dugovječnost životinja.
- 4.2.3. Limuzin
- 1) Proizvodne osobine:
- dnevni prirast teladi: muška 1.250 g - 1.400 g, ženska 1.150 g,
 - randman toplih polutki preko 62%,
 - masa tijela krave po trećem teljenju 600 kg - 650 kg,
 - masa tijela odraslog bika 1.000 kg - 1.100 kg.

Tabela 8 - Minimalna masa tijela u različitim fazama uzrasta u kg

Porodna masa		za 120 dana		za 210 dana		za 365 dana	
bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice
41	39	190	177	295	230	505	375

- 2) Reproductive osobine:
- dob kod prve oplodnje 24-30 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 33-39 mjeseci,
 - proizvodni vijek 15 laktacija,
 - servis period do 100 dana,
 - interval između teljenja do 380 dana.
- 3) Ciljevi:
- održati dobru sposobnost korištenja paše,
 - lakoća teljenja i odlične majčinske osobine,
- davati prednost životinjama sa odličnom mišićavošću bokova, natprosječnom dužinom i dubinom tijela,
 - povećavati dugovječnost životinja.
- 4.2.4. Tovni simentalac
- 1) Proizvodne osobine:
- dnevni prirast teladi: muška 1.250 g - 1.400 g, ženska 1.150 g,
 - randman toplih polutki preko 60%,
 - masa tijela krave po trećem teljenju 650 kg - 700 kg,
 - masa tijela odraslog bika 1.100 kg - 1.200 kg.

Tabela 9 - Minimalna masa tijela u različitim fazama uzrasta u kg

Porodna masa		za 120 dana		za 210 dana		za 365 dana	
bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice
41	39	195	180	315	235	550	380

- 2) Reproductive osobine:
- dob kod prve oplodnje 14-20 mjeseci,
 - dob kod prvog teljenja 23-29 mjeseci,
 - proizvodni vijek 10 laktacija,
 - servis period do 100 dana,
 - interval između teljenja do 380 dana.
- 3) Ciljevi:
- održati dobru sposobnost korištenja paše,
 - lakoća teljenja i odlične majčinske osobine,
- davati prednost životinjama sa odličnom mišićavošću bokova, natprosječnom dužinom i dubinom tijela,
 - povećavati dugovječnost životinja.
- 4.2.5. Šarole
- 1) Proizvodne osobine:
- dnevni prirast teladi: muška 1.250 g - 1.400 g, ženska 1.150 g,
 - randman toplih polutki preko 62%,
 - masa tijela krave po trećem teljenju 650 kg - 700 kg,
 - masa tijela odraslog bika 1.100 kg - 1.200 kg.

Tabela 10 - Minimalna masa tijela u različitim fazama uzrasta u kg

Porodna masa		za 120 dana		za 210 dana		za 365 dana	
bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice	bikovi	junice
41	39	190	177	295	230	505	375

2) Reproductivne osobine:

- dob kod prve oplodnje 21-26 mjeseci,
- dob kod prvog teljenja 30-35 mjeseci,
- proizvodni vijek deset laktacija,
- servis period do 100 dana,
- interval između teljenja do 380 dana.

3) Ciljevi:

- održati dobru sposobnost korištenja paše,
- lakoća teljenja i odlične majčinske osobine,
- davati prednost životinjama sa odličnom mišićavošću bokova, natprosječnom dužinom i dubinom tijela,
- povećavati dugovječnost životinja.

5. Metode rada

Metode rada u provođenju ovog programa zasnivaju se na primjeni selekcijskih mjera i postupaka propisanih međunarodno priznatim pravilima, koja su i sastavni dio zootehničke legislative Republike Srpske. Provođenje kontrole proizvodnosti goveda vrši se u skladu sa pravilima Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja - engl. International Committee for Animal Recording (u daljem tekstu: ICAR).

Kvalitetno priplodna grla testiraju se na osnovu podataka o njihovim proizvodnim osobinama (performans test), odnosno na osnovu podataka o osobinama potomaka (progeni test) u skladu sa pravilnikom koji propisuje postupak ocjenjivanja uzgojnih vrijednosti, ispitivanje proizvodnosti i testiranje na potomstvo priplodnih i ukrštenih domaćih životinja.

Sprovođenje uzgojnih programa po rasama i sojevima zasniva se na sljedećim mjerama selekcije, a u ovisnosti od tipa proizvodnje:

- kontrola mliječnosti,
- kontrola proizvodnje mesa,
- linearna ocjena tipa,
- matična evidencija.

Izračunavanje uzgojne vrijednosti za pojedine osobine obavlja se propisanim međunarodno priznatim metodama. Grla koja ne zadovoljavaju uzgojne uvjete izlučuju se iz aktivnog dijela matične populacije.

Stvaranje novih generacija goveda ostvaruje se uzgojem u čistoj krvi i ukrštanjem.

Najveći genetski napredak ostvaruje se genetskom izgradnjom priplodnjaka, te njihovim planskim korištenjem na populaciji pojedinih rasa i sojeva goveda.

Genetski napredak priplodnjaka ostvaruje se posebnim uzgojnim metodama i postupcima koji su usklađeni sa načelima INTERBUL-a i sastoji se od sljedećih radnji:

- izbor roditelja novih generacija priplodnjaka,
- provođenje performans testa mladih priplodnjaka,

- provođenje progenih testova pozitivno ocijenjenih priplodnjaka nakon završetka performans testa,
- korištenje pozitivno testiranih priplodnjaka na populaciji putem vještačkog osjemenjavanja ili prirodnog pripusta.

6. Učesnici u provođenju uzgojnog programa

Uzgojne programe provodi Ministarstvo u saradnji sa organizacijama uzgoja. Pojedinačne programe za jednu rasu ili grupu rasa u okviru vrste istog proizvodnog smjera provode organizacije uzgoja (uzgajivači, udruženja uzgajivača i reprocetri). Pojedinačni uzgojni programi treba da sadrže tačno opisane postupke i načine ispitivanja u skladu sa ICAR.

7. Razmjena podataka i objava rezultata

Organizacija ovlaštena za provođenje uzgojnog programa najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine dostavlja Ministarstvu izvještaj o provođenju uzgojnog programa za prethodnu godinu. Podaci o kontrolama proizvodnosti treba da budu dostupni u elektronskoj verziji svim korisnicima.

8. Prelazne i završna odredba

Stupanjem na snagu ovog programa prestaje važiti Program uzgoja goveda u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/10 i 38/11).

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog uzgojnog programa organizacije uzgoja dužne su da usklade svoje programe sa odredbama ovog uzgojnog programa.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

¹ Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske.

² Podaci za 2010. i 2011. godinu.

Broj: 12.03.2-052-5934/16
17. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Dr. Stevo Mirjanić, s.r.

1220

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/10) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU LISTE REGISTRIRANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

1. Ovim rješenjem utvrđuje se Lista registriranih sredstava za zaštitu bilja:

Red. br.	Naziv sredstva	Namjena	Aktivna materija	Proizvođač	Zastupnik	Dozvola (Rješenje)		
						Broj	Datum izdavanja	Važi do
1.	AVATAR 15 EC	I	Indoksakarb	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	"Herba komerc" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12118/13	3. 12. 2013. g.	31. 10. 2017. g.
2.	ABASTATE	I	Abamektin	"Galenika-Fitofarmacija" a.d., Zemun, Beograd, Srbija	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	12.03.330-5006/15	12. 2. 2016. g.	27. 9. 2016. g.

3.	ACANTO PLUS	F	Pikosistrobin + ciprokonazol	Du Pont International Operations S.a.r. l, Zeneva, Švicarska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-13326/13 12.03.3-330-3297/15	23. 12. 2013. g. 5. 10. 2015. g.	31. 10. 2016. g.
4.	ACROBAT MZ WG	F		BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	02-330-2185/08	20. 12. 2008. g.	22. 2. 2018. g.
5.	ACTARA 240 SC	I	Tiametoksam	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o., Bijeljina	12.03.3-14650/13 12.03.3-330-1770/16	29. 1. 2014. g. 13. 5. 2016. g.	31. 1. 2017. g.
6.	ACTARA 25 WG	I	Tiametoksam	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o., Bijeljina	02-330-21790/10 12.03.3-330-1681/16	24. 3. 2011. g. 6. 5. 2016. g.	31. 1. 2017. g.
7.	ACTELLIC 50 EC	I	Pirimifos-metil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21797/10	3. 3. 2011. g.	30. 9. 2017. g.
8.	AFFIRM	I	Emamektin benzoat	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o., Bijeljina	02-330-21844/10	17. 2. 2011. g.	9. 9. 2019. g.
9.	AFINEX	I	Acetamiprid	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o., Bijeljina	02-330-17287/09	16. 12. 2009. g.	22. 12. 2018. g.
10.	AGIL 100	H	Propakvizafop	Adama Quena N. V., Netherland Antilles	“Delta Agrar” d.o.o., Laktaši	12.03.3-330-4632/15	3. 3. 2016. g.	30. 11. 2019. g.
11.	AGROCIRAM	F	Ciram	India Pesticide Limited, Indija	“Agromarket” d.o.o., Bijeljina	12.03.3-330-93/15	16. 3. 2015. g.	30. 4. 2017. g.
12.	AGRODIMARK	H	Dikamba	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o., Bijeljina	02-330-2109/09 12.03-330-287/11	23. 4. 2009. g. 23. 2. 2011. g.	21. 2. 2017. g.
13.	AGROKAPTAN	F	Kaptan	India Pesticide Limited, Indija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14962/13	24. 1. 2014. g.	30. 9. 2017. g.
14.	AKARISTOP	I	Abamektin i avermektin	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4690/15	22. 1. 2016. g.	30. 4. 2019. g.
15.	AKORD	F	Tebukonazol	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o., Bijeljina; “Golić trade” d.o.o., Gradiška	02-330-10817-28/06 12.03.3-330-696/11; 12.03.3-330-7189/14 12.03.3-330-433-3/15	9. 2. 2007. g. 7. 3. 2011. g. 23. 1. 2015. g. 9. 3. 2015. g.	31. 8. 2019. g.
16.	AKORD 060-FS	F	Tebukonazol	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o., Gradiška	12.03.3-6294/13	17. 6. 2013. g.	13. 8. 2017. g.
17.	AKORD WG	F	Tebukonazol	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o., Gradiška	12.03.3.330-1325/12	24. 7. 2012. g.	31. 8. 2019. g.
18.	ALEGANTE 4% AF 96	RR	1-NAD, 1-NAA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o., Gradiška	12.03.3-3958/12	21. 1. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
19.	ALIETTE FLASH WG	F	Fosetil aluminijum	Bayer Crop Science AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o., Gradiška	12.03.3.330-2821/11	30. 1. 2012. g.	30. 4. 2017. g.
20.	ALIJANSA	F	Mankozebe + metalaksil-M	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o., Gradiška	12.03.3.330-2092/16	6. 7. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
21.	ALISTER GRANDE	H	Diflufenikan + jodsulfuron/metil/natrijum + mesosulfuron-metil + mefenpir-dietil	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o., Bijeljina	12.03.3-330-5009/15	3. 3. 2016. g.	31. 10. 2016. g.
22.	ALKAFERT BIJELO ULJE 95 AL	IiA	Rafinirano mineralno ulje	“Alkaloid” a.d., Skoplje	“Banjalukafarm plus” d.o.o., Banja Luka	12.03.3-330-4710/15	15. 12. 2015. g.	31. 12. 2019. g.
23.	ALTEOX T PRIMA	OK	Izodecil alkohol etoksilat	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-13028/13	13. 12. 2013. g.	8. 7. 2019. g.

24.	ALTEOX WET -40	OK	Mineralno ulje	“Galenika–Fito- farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330- 7285/14	13. 2. 2015. g.	15. 7. 2019. g.
25.	ALVERDE	I	Metaflumizon	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330- 29/11	28. 2. 2011. g.	13. 10. 2019. g.
26.	AMBARIN	I	Cipermetrin	Agriphar S. A., Ougree, Belgija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 4693/15	22. 1. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
27.	AMICER EXTRA	F	Azoksistrobin + ciprokonazol	China National Chemical Con- struction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3- 13845/13	19. 12. 2013. g.	31. 5. 2021. g.
28.	AMID THIN W	RR	1-NAD	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 4707/15	27. 1. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
29.	AMISTAR EXTRA	F	Azoksistrobin + ciprokonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330- 10188-4/06 12.03.3-330- 3590/15	21. 12. 2006. g. 28. 10. 2015. g.	31. 5. 2021. g.
30.	AMON 020 EW	IiA	Abamektin i avermektin	“Chemical Agro- sava” d.o.o. Be- ograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330- 1596/16	8. 6. 2016. g.	30. 4. 2019. g.
31.	AMOS	I	Tiametoksam	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 5008/15	3. 3. 2016. g.	30. 4. 2018. g.
32.	AMURG 25-WG	H	Rimsulfuron	Biesterfeld Inter- national, Ham- burg, Njemačka	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330- 2559/09	30. 4. 2009. g.	26. 12. 2018. g.
33.	ANTHOCID-D	I	Hloririfos + ci- permetrin	Nanjing Baofeng Pesticide Factory Co. Ltd., Nanjing, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 354/16	7. 3. 2016. g.	6. 12. 2016. g.
34.	ANTRACOL COMBI WP 76	F	Propineb + ci- moksanil	Bayer AG Lever- cusen, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330- 1069/16	3. 5. 2016. g.	31. 1. 2017. g.
35.	ANTRE PLUS	F	Tebukonazol + tiofanat-metil	“Galenika–Fito- farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330- 1931/16	28. 6. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
36.	APEX 50 WG	H	Triflusufluron- metil	Jiangsu Agro- chem Laboratory Co.Ltd., Jiangsu, Kina	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330- 116/11	15. 4. 2011. g.	17. 9. 2017. g.
37.	APRON XL 350 EC	F	Metalaksil-M	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330- 240/16	18. 2. 2016. g.	30. 6. 2020. g.
38.	ARDENT 50-SC	F	Kresoksim-metil	Adama Makthes- him Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330- 1575/15	25. 1. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
39.	ARMADA	I	Abamektin	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 1647/15	25. 1. 2016. g.	27. 3. 2017. g.
40.	ARRAT	H	Tritosulfuron + dikamba	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	02-330- 2104/10	15. 3. 2010. g.	30. 8. 2017. g.
41.	ARTEA PLUS	F	Ciprokonazol + propikonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330- 4041-1-2/07	29. 5. 2007. g.	20. 11. 2016. g.
42.	ASENA	H	Krezoksim- metil	Shangai Mio Che- mical Co, Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 1888/16	20. 6. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
43.	AUXIGER LG	RR	1-NAD, 1-NAA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligue, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3- 3957/12	21. 1. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
44.	AVAUNT 15 EC	I	Indoksikarb	Du Pont Interna- tional Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 332/16	16. 3. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
45.	AZBANY 250 SC	F	Azoksistrobin	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330- 202/15	27. 3. 2015. g.	31. 12. 2021. g.
46.	AZIMUT 80 WG	F	Fosetil alumi- nijum	Cheminova S. A., Madrid, Španija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3- 11012/13	11. 11. 2013. g.	30. 4. 2017. g.
47.	AZIN	H	Terbutilazin	China National Chemical Con- struction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3- 4032/12	22. 4. 2013. g.	25. 9. 2020. g.

48.	BAKARNI OK-SIHLORID - 50	F	Bakar-oksihlorid	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-3765/14 12.03.3-330-110/15	10. 12. 2014. g. 9. 3. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
49.	BAKARNO ULJE	F i B	Bakar-(II)-hidroksid, mineralno parafinsko ulje	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-15940/13	10. 10. 2014. g.	30. 11. 2016. g.
50.	BALB	F	Propamokarb-hidrohlrorid	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-29201/08 12.03.3-330-696/11	13. 2. 2009. g. 7. 3. 2011. g.	20. 10. 2016. g.
51.	BANVEL 480 S	H	Dikamba	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21793/10	23.03.2011. g.	31.12.2011. g.
52.	BASAGRAN 480 SL	H	Bentazon natrijum so	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1909/16	6. 7. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
53.	BASAMID GRANULAT	F	Dazomet	Chemtura Netherlands B. V. Amsterdam, Holandija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-1161-2/06 12.03.3-3016/12	22. 2. 2006. g. 8. 1. 2013. g.	4. 11. 2018. g.
54.	BASAR	H	S-metolahlor	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-5448/14	3. 12. 2014. g.	31. 7. 2017. g.
55.	BASTA 15	H	Glufosinat-amonijum	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-17937/08	20. 12. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
56.	BEKTIN	I	Abamektin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4037/12	17. 6. 2013. g.	30. 4. 2019. g.
57.	BELLIS	F	Boskalid + piraklostrobin	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-577/14	12. 3. 2014. g.	31. 1. 2017. g.
58.	BENTAMARK	H	Bentazon	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-2111/09	23. 4. 2009. g.	16. 11. 2017. g.
59.	BETRACOL	F	Propineb	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14399/13	31.12.2013. g.	31.01.2017. g.
60.	BEVEBLAU KREČ	F	Bakar-oksihlorid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1570/16	7. 6. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
61.	BEVEDODIN	F	Dodin	China national Chemical Construction Jiangsu Kina preko zastupnika B. V. Commerce LLC Wilmington Delaware, USA DELAWARE	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	02-330-5960-15/03, 12.03.3-1947/13	4. 11. 2003. g. 22. 4. 2013. g.	4. 11. 2013. g., 31. 5. 2021. g.
62.	BEVEFIDOR	I	Imidakloprid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4036/12 12.03.3-330-1772/16	14. 6. 2013. 13. 5. 2016. g.	31. 7. 2019. g.
63.	BEVEGAR	I	Fenoksikarb	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-3662/14	16. 9. 2014. g.	25. 10. 2017. g.
64.	BEVEKAMBA	H	Dikamba u obliku dimetilamino soli	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14397/13	31. 12. 2013. g.	31. 12. 2018. g.
65.	BEVEKOR	H	Metribuzin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-1946/13	22. 4. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
66.	BEVEKOR WG	H	Metribuzin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4443/15	27. 1. 2016. g.	31. 7. 2018. g.

67.	BEVELADE EXTRA	H	Fluazifop-p-butil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-13842/13	23. 12. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
68.	BEVENATE	I	Metomil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14395/13	24. 1. 2014. g.	31. 8. 2019. g.
69.	BEVERINOL	H	Napropamid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-1949/13	22.04.2013. g.	31. 12. 2020. g.
70.	BEVESAN 45-M	F	Mankozeb	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1568/16	7. 6. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
71.	BEVESAN 60 S	F		China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3661/14	17. 10. 2014. g.	31. 1. 2018. g.
72.	BEVESAN WG	F	Mankozeb	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3351/15	30. 9. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
73.	BEVESKORE	F	Difenokonazol	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1574/16	7. 6. 2016. g.	31. 12. 2018. g.
74.	BEVESKORE 220	F	Difenokonazol	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3665/14	16. 9. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
75.	BEVESPILAN	I	Acetamiprid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12131/13	3. 12. 2013. g.	30. 4. 2017. g.
76.	BEVESTAK	I	Alfa-cipermetrin	Parijat Agencies PVT Ltd., Indija	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12137/13	16. 12. 2013. g.	31. 7. 2017. g.
77.	BEVESTAN	F	Miklobutanil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-13840/13	23. 12. 2013. g.	31. 5. 2021. g.
78.	BEVETELIK	I	Pirimfos-metil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12120/13	3. 12. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
79.	BEVETIKOLA	F	Hlorotalonil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1566/16	8. 6. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
80.	BEVETIKOLA 600	F	Hlortalonil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3663/14	16. 9. 2014. g.	31. 10. 2017. g.
81.	BEVETIRAM	F	Tiram	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-825/15	12. 6. 2015. g.	30. 4. 2017. g.
82.	BEVETOMP	H	Pendimetalin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1564/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
83.	BEVETOX 40 E	I	Dimetoat	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-1954/13	23. 4. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
84.	BEVICUR N	F	Propamokarbhidrohlorid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14401/13	31. 12. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
85.	BEVIJET WG	F	Fosetil aluminijum	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2020/16	30.06.2016. g.	30. 4. 2018. g.
86.	BEVIJET WP-80	F	Fosetil aluminijum	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12129/13	9. 12. 2013. g.	12. 3. 2017. g.

87.	BIATHLON 4D	H	Tritosulfuron + florasulam	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-580/16	31. 3. 2016. g.	30. 11. 2018. g.
88.	BIFENICUS	I	Bifentrin	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-15145/13	19. 2. 2014. g.	31. 7. 2019. g.
89.	BIFENICUS 200 FS	I	Bifentrin	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2528/15	28. 9. 2015. g.	31. 7. 2019. g.
90.	BIJELO ULJE	I	Mineralno ulje	“Albaught TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4369/15	14. 3. 2016. g.	31. 12. 2019. g.
91.	BINGO 480	H	Glifosat ili glifosat-IPA	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1783/16	6. 7. 2016. g.	31. 12. 2017. g.
92.	BLADE 48 SL	H	Glifosat	Jiangyin No 2 Pesticide Factory Co., Ltd., Songquiao, Jiangyin, Jiangsu, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2083/16	1. 8. 2016. g.	31. 12. 2017. g.
93.	BLEND 90	OKV	Izodecil alkohol etoksilat	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14405/13	24. 1. 2013. g.	14. 11. 2023. g.
94.	BONACA EC	H	Fluoksipir-meptil	Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-8821/09 12.03.3-330-696/11	1. 10. 2009. g. 7. 3. 2011. g.	26. 6. 2018. g.
95.	BONACA EXTRA	I	Fluoksipir-meptil	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-29/16	17. 2. 2016. g.	30. 6. 2021. g.
96.	BOOM EFEKT	H	Glifosat	“Albaught TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-2017/16	6. 7. 2016. g.	31. 12. 2017. g.
97.	BORDOVSKA ČORBA 100-SC	F	Bakar-sulfat + kalcijum-hidroksid	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-10817-22/06 12.03.3-330-696/11 12.03.3-330-3764/14 12.03.3-330-110-2/15	9. 2. 2007. g. 7. 3. 2011. g. 10. 12. 2014. g. 9. 3. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
98.	BOTRYSTOCK	F	Pirimetnil	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-5188/15	29. 2. 2016. g.	30. 4. 2018. g.
99.	BOTUS SC 400	F	Pirimetnil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14406/13	31. 12. 2013. g.	31. 5. 2017. g.
100.	BREVIS	sredstvo za preredivanje plodova	Metamitron	“Adama” Filijala Fahrenheit B. V. Curaçao, Holandski Antili	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-6900/13	20. 8. 2013. g.	31. 8. 2019. g.
101.	BROMACHEM	R	Bromadiolon	“Duochem”, Beograd, Srbija	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-568/12	6. 3. 2012. g.	1. 12. 2017. g.
102.	BROMADILON AB – zrnasti mamak	R	Bromadiolon	“Eko zaštita” d.o.o. Bijeljina		12.03.3.330-2898/14	16.09.2014. g.	31.5.2021. g.
103.	BROMADILON BB – parafinski mamak	R	Bromadiolon	“Eko zaštita” d.o.o. Bijeljina		12.03.3.330-2899/14	16. 9. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
104.	BROMADILON PB – obloženi mamak	R	Bromadiolon	“Eko zaštita” d.o.o. Bijeljina		12.03.3.330-2900/14	16. 9. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
105.	BROMADILON RB – rasuti mamak	R	Bromadiolon	“Eko zaštita” d.o.o. Bijeljina		12.03.3.330-2901/14	16. 9. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
106.	BROMOTERB 500 SC	H	Terbutilazin + bromoksinil	Adama Agan Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-4633/15	3. 3. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
107.	BUTISAN 400 SC	H	Metazahlor	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-4034/15	22. 12. 2015. g.	23. 10. 2018. g.

108.	BUTOXONE DB	H	2,4-DB – natrijumova so	Nufarm UK Limited, Velika Britanija	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-1685/12	26. 10. 2012. g.	10. 10. 2017. g.
109.	CABRIO TOP	F	Metiram + piraklostrobin	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13931/13	24. 1. 2014. g.	31. 1. 2017. g.
110.	CADILLAC 80 WP	F	Mankozebe	Agria S.A. Plovdiv, Bugarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-7072/09	15. 2. 2010. g.	25. 9. 2016. g.
111.	CALCIO	F	Ciprodinil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4034/12 12.03.3-330-718/16	28. 6. 2013. g. 8. 4. 2016. g.	30. 4. 2017. g.
112.	CALINOGOR	I	Dimetoat	Sharda Worldwide Exports PVT. LTD. Indija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-9153/13	30. 9. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
113.	CALLAM	H	Tritosulfuron + dikamba	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-8253/13	27. 8. 2013. g.	30. 5. 2017. g.
114.	CALYPSO 480 SC	I	Tiakloprid	Bayer Crop Science, AG, Leverkusen, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-521/16	29. 2. 2016. g.	30. 4. 2017. g.
115.	CAMBIO	H	Bentazon natrijum so, dikamba dimetilamonijum so	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1911/16	6. 7. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
116.	CANDEZA	F	Mankozebe	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-8100/14	6. 3. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
117.	CAPOR WG	I	Imidakloprid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4440/15	27. 1. 2016. g.	31. 7. 2019. g.
118.	CAPTAN 50 WP	F	Kaptan	Arysta LifeSciences SAS, Francuska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2353-5/08	16. 6. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
119.	CAPTAN 80 WG	F	Kaptan	Arysta LifeSciences SAS, Francuska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2353-6/08	1. 7. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
120.	CARAMBA EC	F	Metkonazol	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-1586/13	23. 4. 2013. g.	31. 5. 2017. g.
121.	CELEST TOP 312,5 FS	IiF	Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14653/13 12.03.3-330-1771/16	29. 1. 2014. g. 13. 5. 2016. g.	31. 1. 2017. g.
122.	CERES	F	Tiofanat-metil + epoksikonazol	“Galenika-Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-746/16	31. 3. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
123.	CHAMP DP	F	Bakar-hidroksid	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1476/12 12.03.3-330-201-4/15	30. 10. 2012. g. 5. 3. 2015. g.	30. 11. 2016. g.
124.	CHAMP FLOW	F	Bakar-hidroksid	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Brazda” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-864/16	11. 4. 2016. g.	24. 10. 2018. g.
125.	CHESS 50 WG	I	Pimetrozin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-18355/09	4. 1. 2010. g.	30. 10. 2018. g.
126.	China National Chemical Cons.	F	Ciram	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4438/15	27. 1. 2016. g.	30. 4. 2017. g.
127.	CHORUS 50 WG	F	Ciprodinil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-973/12	28. 5. 2012. g.	30. 4. 2017. g.
128.	CHORUS 75 WG	F	Ciprodinil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21802/10	21. 3. 2011. g.	30. 4. 2017. g.
129.	CIMOZATE M	F	Cimoksamil + mankozeb	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1112/14	21. 5. 2014. g.	31. 1. 2018. g.
130.	CINKOSAN	R	Cink-fosfid	“Ekosan” d.o.o. Autoput 2, Novi Beograd, Srbija	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-8358/14	9. 3. 2015. g.	30. 4. 2021. g.

131.	CIPRODEX	F	Ciprodinil	Adama Makthes-him Ltd., Izrael	"Delta Agrar" d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-2024/11	7. 12. 2011. g.	30. 4. 2017. g.
132.	CLARINET	F	Flukvinkonazol + pirimetanil	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	"Golić trade" d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2822/11	30. 1. 2012. g.	31. 5. 2017. g.
133.	CLARO	H	Rimsulfuron + tifensulfurenmetil	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	02-330-17292/09	16. 12. 2009. g.	15. 8. 2018. g.
134.	COLOSSEUM	H	Dikamba-dimetilamonijum	"Chemical Agrosava" d.o.o. Beograd	"Agropex" d.o.o. Obudovac	12.03.3-1686/12	30. 10. 2012. g.	31. 12. 2018. g.
135.	COMBO PLUS	F	Tiofanat-metil + epoksikonazol	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	"Herba komerc" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-13841/13	19. 12. 2013. g.	31. 10. 2017. g.
136.	CONFIDOR SL 200	I	Imidakloprid	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	"Golić trade" d.o.o. Gradiška	02-330-17942/08 12.03.3-330-1769/16	8. 12. 2008. g. 13. 5. 2016. g.	15. 5. 2018. g.
137.	CORAGEN 20 SC	I	Hlorantraniliprol	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-913/12 12.03.3-330-3300/15	28. 5. 2012. g. 5. 10. 2015. g.	30. 10. 2018. g.
138.	CORELLE D	I	Hlorpirifos + cipermetrin	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	"Herba komerc" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12110/13	3. 12. 2013. g.	31. 1. 2018. g.
139.	CORMAX	F	Ciprodinil	Shangai Mio Chemical Co., Šangaj, Kina	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14961/13	24. 1. 2014. g.	30. 4. 2017. g.
140.	CORNISTO	H	Mezotrion	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	"Herba komerc" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1572/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
141.	CORRIDA 48 SC	I	Diflubenzuron	Agria S. A. Plovdiv, Bugarska	"Agrimatco" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-15010/13	23. 4. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
142.	CORUM	H	Bentazon + imazamoks	BASF Agro, Švicarska	"Novoprom" d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1910/16	6. 7. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
143.	CRNA MAMBA	I	Cipermetrin	"Biogenesis" d.o.o. Bačka Topola, Srbija	"Agrovanja" d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1593/14	14. 7. 2014. g.	31. 10. 2017. g.
144.	CRUISER 350 FS	I	Tiametoksam	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	"Agro-Star" d.o.o. Bijeljina	02-330-6710-1/04 12.03.3-330-7231/14 12.03.3-330-1791/16	26. 11. 2004. g. 20. 11. 2014. g. 18. 5. 2016. g.	30. 4. 2018. g.
145.	CRVENI STREL	RR	Etefon	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	"Herba komerc" d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1110/14	21. 5. 2014. g.	31. 7. 2017. g.
146.	CRYSTAL 250 SC	F	Kvinoksifen	Dow Agrosociences, Austrija	"Agrimatco" d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2850/14	18.09.2014. g.	30. 4. 2017. g.
147.	CUNAMI	H	Glufosinat-amonijum	Ningbo Sinagrochem Co.LTD., Kina	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1889/16	20. 6. 2016. g.	31. 7. 2018. g.
148.	CUPROXAT	F	Bakar u obliku trobaznog bakar-sulfata	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	"Delta Agrar" d.o.o. Laktaši	12.03.3-5507/12	13. 12. 2013. g.	30. 11. 2016. g.
149.	CUPROZIN 35 WP	F	Bakar-oksihlorid	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmBH, Hamburg, Njemačka	"Golić trade" d.o.o. Gradiška	02-330-2353-1/08	30. 6. 2008. g.	12. 3. 2018. g.
150.	CURZATE R-WG,		Cimoksanil	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	"Agrimatco" d.o.o. Bijeljina	02-330-1392-1/03 12.03.3-534/12	20. 3. 2003. g. 28. 11. 2012. g.	30. 11. 2016. g.
151.	CYCOCEL 750	RR	Hlormekvat-hlorid	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	"Novoprom" d.o.o. Modriča	12.03.3-8251/13	27. 8. 2013. g.	9. 7. 2018. g.
152.	CYREN	I	Hlorpirifos	Cheminova A/S, Danska	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14568/13	24. 1. 2014. g.	31. 8. 2018. g.
153.	CYTHRIN 250 EC	I	Cipermetrin	Agriphar S. A., Ougree, Belgija	"Agromarket" d.o.o. Bijeljina	02-330-15250/10	20. 10. 2010. g.	28. 2. 2018. g.
154.	DACONIL 720 SC	F	Hlorotalonil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	"Agro-Star" d.o.o. Bijeljina	02-330-4041-1-3/07	29. 5. 2007. g.	27. 12. 2016. g.

155.	DAKOFLO 720 SC	F	Hlorotalonil	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-29199/09 12.03.3-330-696/11	25. 2. 2009. g. 7. 3. 2011. g.	1. 11. 2017. g.
156.	DANADIM PROGRESS	I	Dimetoat	Chemnova A/S, Danska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-805/13	26. 2. 2013. g.	27. 3. 2017. g.
157.	DANCOR 70 WG	H	Metribuzin	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3-12563/13	23. 12. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
158.	DASH	OKV	Mješavina metil-oleata i metil-palmitata, fosfatni ester polioksialkilnog masnog alkohola, smjesa nezasićenih masnih kiselina	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-11177/13	11. 12. 2013. g.	4. 11. 2023. g.
159.	DASTICID PRAH	I	Malation	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	02-330-981-18/04 12.03.3-4041/12	17. 2. 2004. g. 22. 1. 2013. g.	7. 4. 2017. g.
160.	DASTICID SPECIAL	I	Malation	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1582/14	17. 10. 2014. g.	30. 4. 2020. g.
161.	DECIS 2,5 EC	I	Deltametrin	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-19584/08	27. 11. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
162.	DELAN 700 WG	F	Ditianon	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13003/13	24. 6. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
163.	DESSICASH 20 SL	H	Dikvat ili dikvat dibromid	Sharda Worldwide Exports PVT. LTD. Indija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2079/16	6. 7. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
164.	DICARZOL 50 SP	I	Fomentant-hidrohlorid	Gowan Comercio Internacional E Servicos, Sociedade Unipessoal, Limitada, Avenida do Infante50, 9004 – 028 Funchal – Portugal	“Brazda” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-6837/14	22. 1. 2015. g.	30. 9. 2017. g.
165.	DICOPUR TOP 464 - SL	H	2,4-D (u obliku 2,4-D DMA) i dikamba	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2080/16	6. 7. 2016. g.	31. 12. 2018. g.
166.	DIFFERENT 250 - EC	F	Difenokonazol	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-8213/14	2. 2. 2015. g.	31. 12. 2018. g.
167.	DIMETOGAL	I	Dimetoat	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4046/15	25. 1. 2016. g.	31. 7. 2018. g.
168.	DIONAL 500-SC	F	Iprodion	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4045/15	25. 1. 2016. g.	31. 10. 2016. g.
169.	DIONIS	F	Iprodion	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2532/15	28. 9. 2015. g.	31. 10. 2016. g.
170.	DIONIS PLUS	F	Iprodion + tiofanat-metil	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2524/15	28. 9. 2015. g.	31. 10. 2016. g.
171.	DIRAGER	RR	1-NAA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2772/11	27. 1. 2012. g.	31. 12. 2021. g.
172.	DIRAMID	RR	1-NAD	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.330-2771/11	27. 1. 2012. g.	31. 12. 2021. g.
173.	DIREKT 10 SC	I	Alfa-cipermetrin	Agriphar S. A., Ougree, Belgija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-1972/12 12.03.3-330-8253/14	8. 4. 2013. g.	31. 7. 2017. g.
174.	DISK	H	Flurohloridon	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-745/16	31. 3. 2016. g.	31. 5. 2021. g.

175.	DITHANE DG neo tec	F	Mankozeb	Dow Agrosociences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-6710-26/04 12.03.3-330-778-4/11 12.03.3-330-8253/14	11. 11. 2004. g. 22. 3. 2011. g. 12. 2. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
176.	DUAL GOLD 960 EC	H	S-metalohlor	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21810/10 12.03.3-330-7893/14	25. 3. 2011. g. 5. 11. 2015. g.	31. 3. 2015. g. 31. 7. 2017. g.
177.	DUETT ULTRA	F	Tiofanat-metil + epoksikonazol	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	02-330-996/06; 02-330-12257/10; 12.03.3-330-7766/14	17. 2. 2006. g. 30. 8. 2010. g. 27. 1. 2015. g.	31. 10. 2017. g.
178.	DUOFEN	F	Tiofanat-metil	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4966/15	12. 2. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
179.	DUOFEN PLUS	F	Tiofanat-metil + difenokonazol	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2526/15	28. 9. 2015. g.	31. 10. 2017. g.
180.	DUPLEX GOLD 960-EC	H	S-metolahlor	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12138/13	5. 12. 2013. g.	31. 7. 2017. g.
181.	DURATION PRO WG	F	Cimoksani i famoksadon	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1929/16	8. 8. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
182.	DYNALI 090 DC	F	Difenokonazol + ciflufenamid	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14644/13	29. 1. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
183.	DYNAMITE	A	Fenpiroksimat	Nihon Nohyaku Co.LTD., Japan	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3-9/13	18. 3. 2013. g.	30. 11. 2017. g.
184.	ELECT-500	F	Hlorotalonil	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-16298/09	15. 1. 2010. g.	12. 8. 2018. g.
185.	ELUMIS 105 OD	H	Mezotripon + nikosulfuron	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14647/13	29. 1. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
186.	EMBRELIA 140 SC	F	Izopirazam + difenokonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-1464/13 12.03.3-330-2637/14	29. 1. 2014. g. 21. 10. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
187.	EMINENT 125 ME	F	Tetragonazol	Isagro Spa, Milano, Italy	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-1516/14	6. 5. 2014. g.	31. 12. 2019. g.
188.	ENVIDOR SC 240	A	Spirodiklofen	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2450-1/08; 12.03.3-330-7785/14	24. 6. 2008. g. 22. 1. 2015. g.	31. 7. 2020. g.
189.	ES PLUS	OK	Izodecil alkohol etoksilat	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2530/15	28. 9. 2015. g.	25. 9. 2025. g.
190.	ESTERON EXTRA 600 EC	H	2,4-D	Do-w Agrosociences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1710/16	16. 6. 2016. g.	16. 7. 2017. g.
191.	ETALFIX PRO	OK	Polieterski propanol trisiloksan	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-280/10	8. 2. 2010. g.	8. 3. 2017. g.
192.	EVEREST	F	Bakar-hidroksid	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-15939/13	10. 10. 2014. g.	30. 11. 2016. g.
193.	EXCORTA PLUS	F	Epoksikonazol + tiofanat-metil	Shanghai Mjo Chemical Co, Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-96/15	16. 3. 2015. g.	31. 10. 2017. g.
194.	EXTRAVON NETZMITTEL KONZ.	OK	Etoksi-oktilfenol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21799/10	7. 3. 2011. g.	17. 12. 2020. g.
195.	FABAN	F	Pirimetani i ditianon	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-7423/14	2. 12. 2014. g.	30. 4. 2018. g.
196.	FACIRON PRAH	R	Cink-fosfid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12124/13	9. 12. 2013. g.	30. 4. 2021. g.
197.	FANTIKAL WP	F	Fosetil aluminijum + folpet	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-919/15	21. 4. 2015. g.	30. 9. 2017. g.

198.	FARAON	H	Dikamba	Sharda Worldwide Exports PVT. LTD. Indija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-593/13	10. 4. 2013. g.	31. 12. 2018. g.
199.	FARGO	H	Kletodim	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2478/11	26. 1. 2012. g.	8. 11. 2016. g.
200.	FASTAC 10 EC	I	Alfa-cipermetrin	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-30/11 12.03.3-330-7762/14 12.03.3-330-669/15	28. 2. 2011. g. 27. 1. 2015. g. 26.3.2015. g.	31. 7. 2017. g.
201.	FASTAC FORST	I	Alfa-cipermetrin	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13930/13	23. 12. 2013. g.	31. 7. 2017. g.
202.	FIESTA	F	Ditianon	Shangai Mjo Chemical Co., Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-95/15	16. 3. 2015. g.	31. 5. 2021. g.
203.	FILON 80 EC	H	Prosulfokarb	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-939/10	5. 2. 2010. g.	31. 12. 2018. g.
204.	FILON 80 EC	H	Prosulfokarb	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-119/12	26. 3. 2012. g.	31. 12. 2018. g.
205.	FLOYD	H	Fluazifop-p-butuil	Shangai Mjo Chemical Co., Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1887/16	20. 6. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
206.	FLUOCO	F	Fluatrifol	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-2580/12	28. 11. 2012. g.	9. 12. 2020. g.
207.	FLUPACT SC-25	F	Flutriafol	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1114/14	21. 5. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
208.	FLUPISOR	H	Fluazifop-p-butuil	“Chemical Agro-sava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-15938/13	10. 12. 2014. g.	31. 12. 2021. g.
209.	FLUROMARK	H	Fluroksipir-meptil	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4163-2/12	18. 6. 2013. g.	15. 5. 2017. g.
210.	FOBOS EC	I	Bifentrin	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-8822/09 12.03.3.330-696/11	1. 10. 2009. g. 7. 3. 2011. g.	23. 10. 2017. g.
211.	FOCUS ULTRA	H	Cikloksidim	Basf AG, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13001/13 12.03.3-330-7763/14	31. 12. 2013. g. 27. 1. 2015. g.	31. 5. 2021. g.
212.	FOLICUR EW 250	F	Tebukonazol	Bayer Crop Science, AG, Leverkusen, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1068/16	3. 5. 2016. g.	31. 8. 2019. g.
213.	FOLPAN 80 WDG	F	Folpet	Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer Sheva, Izrael	Adama Makhteshim Ltd., Izrael	12.03.3-2422/13	9. 4. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
214.	FORAY 48-B	I	Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki	“Valant Biosciences Crompton”, Illinois, USA	“Eko zaštita” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-533/13	18. 2. 2013. g.	30. 4. 2019. g.
215.	FORCE 0,5 G	I	Teflutrin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2685/11	30. 1. 2012. g.	31. 5. 2017. g.
216.	FORCE 1,5 G	i	Teflutrin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-7467/04 12.03.3-330-7230/14	2. 12. 2004. g. 20. 11. 2014. g.	31. 12. 2021. g.
217.	FORCE 20 CS	I	Teflutrin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14642/13	29. 1. 2014. g.	25. 10. 2016. g.
218.	FORMULA	H	Fluazifop-p-butuil	“Albaught TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4368/15	3. 5. 2016. g.	1. 12. 2018. g.
219.	FORUM STAR	F	Dimetomorf + folpet	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-12657/13	26. 12. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
220.	FOTON	F	Miklobutanil	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-3415/15	5. 10. 2015. g.	31. 5. 2021. g.

221.	FOX EC 200	H	Fluoroksipir-meptil-heptil	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-1475/12	26. 10. 2012. g.	31. 10. 2016. g.
222.	FRONTIER SUPER	H	Dimetenamid	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	02-330-879/05 02-330-12257/10 12.03.3-2755/12	11. 4. 2005. g. 30. 8. 2010. g. 20. 2. 2013. g.	31. 10. 2016. g.
223.	FRONTIER SUPER	H	Dimetenamid-P	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-2755/12	20. 2. 2013. g.	31. 10. 2016. g.
224.	FUNGURAN OH	F	Bakar-hidroksid	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH, Hamburg, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2353-4/08	30. 6. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
225.	FUSILADE FORTE	H	Fluazifop-p-butil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2689/11	30. 1. 2012. g.	18. 6. 2019. g.
226.	FUTOCID EC	I	Bifentrin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4042/12	22. 1. 2013. g.	30. 7. 2017. g.
227.	FUTOCIS EC 2,5	I	Deltametrin	Parijat Agencies PVT Ltd., Indija	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3548/15	6. 11. 2015. g.	31. 10. 2016. g.
228.	FUTOSEM FS	I	Bifentrin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1928/16	8. 8. 2016. g.	31. 7. 2019. g.
229.	FUZIJA	F	Propamokarb-hlorotolonil + hlorotalonil	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-741/16	31. 3. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
230.	GALATION EK-STR	I	Hlorpirifos	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-765/14	6. 4. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
231.	GALBENON	H	Bentazon	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2087/16	6. 7. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
232.	GALEON 50 SC	F	Hlorotalonil	LUXEMBOURG INDUSTRIES Ltd., Tel Aviv, Izrael	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	02-330-11123/08	2. 10. 2008. g.	7. 2. 2017. g.
233.	GALIGAN 240-EC	H	Oksifurfen	Adama Agan Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-879/13	25. 2. 2013. g.	18. 2. 2021. g.
234.	GALLANT SUPER	H	Haloksifop-R-metil	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2752/11 12.03.3-547/12	30. 1. 2012. g. 16. 11. 2012. g.	10. 3. 2013. g. 31. 12. 2020. g.
235.	GALMIN	I	Mineralna ulja	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4044/15	25. 1. 2016. g.	31. 12. 2019. g.
236.	GALOFUNGIN T	F	Tiofanat-metil	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-743/16	8. 4. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
237.	GALON 3	H	Triklopir-trietilamino	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-823/15	20. 4. 2015. g.	31. 5. 2017. g.
238.	GARLON 4	H	Triklopir butotil	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2749/11	30. 1. 2012. g.	31. 5. 2017. g.
239.	GAT VERTIS 1,8-CS	I	Abamektin	GAT Microencapsulation AG, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4271/15	17. 12. 2015. g.	30. 4. 2019. g.
240.	GATGO 20 OD	I	Imidakloprid	GAT Microencapsulation AG, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-3954-2/13 12.03.3-330-1819/16	12. 6. 2013. g. 24. 5. 2016. g.	19. 6. 2019. g.
241.	GATGO 20 SL	I	Imidakloprid	GAT Microencapsulation GmbH, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-12021/10 12.03.3-330-473-2/15 12.03.3-330-2073/16	22. 7. 2010. g. 5. 3. 2015. g. 15. 6. 2016. g.	31. 7. 2019. g.

242.	GATRO 500 SC	F	Fluazinam	Adama Maktheshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-875/12	28. 5. 2012. g.	6. 6. 2017. g.
243.	GENTLEMEN	H	Rimsulfuron	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12139/13	4. 12. 2013. g.	31. 1. 2017. g.
244.	GENTLEMEN PLUS	H	Rimsulfuron + dikamba	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-3666/14	16. 9. 2014. g.	31. 1. 2017. g.
245.	GerBA 4 LG	RR	6-benziladenin 6-BA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2774/11	27. 1. 2012. g.	31. 5. 2021. g.
246.	GERLAGIB LG	RR	Giberelin A4 IA7	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2864/11	27. 1. 2012. g.	31. 8. 2019. g.
247.	GERMON BEWURZELUNGSPUDER (za reznice biljaka)	RR	1-NAA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3-3959/12	21. 1. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
248.	GERMON BEWURZELUNGSPUDER (za reznice drveća)	RR	1-NAA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3-3962/12	21. 1. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
249.	GESTIKAL 240 SC	I	Tiametoksam	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4085/15 12.03.3-330-1792/16	17. 12. 2015. g. 18. 5. 2016. g.	30. 4. 2018. g.
250.	GESTIKAL 350 SL	I	Tiametoksam	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-1594/16	8. 6. 2016. g.	30. 4. 2018. g.
251.	GIBRELIN	RR	Giberelinska kiselina	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	02-330-17293/10	30. 11. 2010. g.	31. 8. 2019. g.
252.	GILAN	H	Propakvizator	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4043/12	28. 6. 2013. g.	30. 11. 2019. g.
253.	GIRASOLIN	H	Flurohloridan	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1443/12	24. 7. 2012. g.	30. 10. 2018. g.
254.	GIZMO 60-FS	F	Tebukonazol	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-16294/09	15. 1. 2010. g.	15. 7. 2018. g.
255.	GLIFOL	H	Glifosat	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2088/16	6. 7. 2016. g.	31. 12. 2017. g.
256.	GLIFOMARK	H	Glifosat	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-369/09	13. 2. 2009. g.	20. 12. 2016. g.
257.	GLIFOSAV 480	H	Glifost IPA	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-1925/16	6. 7. 2016. g.	31. 12. 2017. g.
258.	GLOBUS EC	H	Kvizalofop-P-etil	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1323/12	24. 7. 2012. g.	1. 10. 2017. g.
259.	GLOWIS CS	I	Hlorpirifos + bifentrin	GAT Microencapsulation GmbH, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-4270/15	17. 12. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
260.	GLUFO	H	Glufosinat-amonijum	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-4035/12	24. 4. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
261.	GOAL	H	Oksifluorfen	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2827/11	30. 1. 2012. g.	7. 8. 2019. g.
262.	HABIT 25 OD	H	Tifensulfuron-metil	GAT Microencapsulation GmbH, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-17465/09 12.03.3-330-473-5/15	13. 1. 2010. g. 5. 3. 2015. g.	31. 12. 2018. g.
263.	HABIT 75 WG	H	Tifensulfuron-metil	GAT Microencapsulation GmbH, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-17466/09 12.03.3-330-473-6/15	13. 1. 2010. g. 5. 3. 2015. g.	6. 8. 2018. g.

264.	HALOGENIKS	F	Haloksifop-R-metil	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4967/15	12. 2. 2016. g.	31. 12. 2020. g.
265.	HARPUN	I	Piriproksifen	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1920/11	8. 9. 2011. g.	31. 12. 2018. g.
266.	HASTEN	OK	Smjesa metil i etil-estaraoleinske kiseline	Victorian Chemical Co. Pty. Ltd., Australija	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-5038/12	4. 3. 2013. g.	7. 9. 2022. g.
267.	HELION	H	Flurohloridon	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2531/15	28. 9. 2015. g.	31. 5. 2021. g.
268.	HIDRAZILON	RR	Malein-hidrazid kalijum	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12125/13	9. 12. 2013. g.	31. 10. 2016. g.
269.	HILLAN	F	Fluazinam	Shangai Mio Chemical Co., Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1886/16	20. 6. 2016. g.	28. 2. 2019. g.
270.	HUSSAR OD	H	Jodsulfuron-metil natrijeve soli	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-15221/13	27. 1. 2014. g.	31. 10. 2016. g.
271.	IMIDAN 50 WP	I	Fosmet	Gowan Comercio Internacional E Servicos, Sociedade Unipessoal, Limitada, Avenida do Infante50, 9004 - 028 Funchal - Portugal	“Brazda” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-7209/14	22. 1. 2015. g.	30. 9. 2017. g.
272.	IMOX	OK	Izodecil alkohol etoksilat	Ningbo Sinagrochem Co. Ltd., Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1890/16	8. 8. 2016. g.	30. 4. 2018. g.
273.	IMPACT 25 SC	F	Flutriafol	Cheminova A/S, Danska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-13325/13	16. 12. 2013. g.	31. 5. 2021. g.
274.	INDAR 5 EW	F	Febukonazol	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-669/06 12.03.3.330-778-1/11 12.03.3-539/12	8. 2. 2006. g. 22. 3. 2011. g. 1. 11. 2012. g.	30. 3. 2020. g.
275.	INDOFIL 75 WG	F	Mankozebe	Indofil Industries Limited, Indija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4859/15	23. 3. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
276.	INEX	OK	Etoksilat marnog alkohola	Cosmocel S. A., Meksiko	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-8254/14	6. 2. 2015. g.	31. 12. 2017. g.
277.	INFINITO	F	Propamokarbhidrohlorid + fluopikolid	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-19412/08	30. 10. 2008. g.	26. 10. 2017. g.
278.	INNOVATE	H	Nikosulfuron	Cheminova A/S, Danska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-420/16	8. 2. 2016. g.	20. 11. 2017. g.
279.	INSEGAR 25-WG	I	Fenoksikarb	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2687/11 12.03.3-330-3586/15	2. 3. 2012. g. 2. 11. 2015. g.	31. 5. 2021. g.
280.	INVERT EW	I	Abamektin	Adama Celsius B. V., Amsterdam (NL), Filijala Švicarska	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-9602/13	1. 10. 2013. g.	30. 4. 2019. g.
281.	KAISO WG	I	Lambda-ciha-lotrin	Nufarm GmbH&Co. KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-2347/09 12.03.3-330-201-2/15	3. 4. 2009. g. 5. 3. 2015. g.	4. 11. 2018. g.
282.	KALINOSUL 80 WG	F	Sumpor	Agrostulln GMBH, Wersweg 2	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-1968/12	10. 4. 2013. g.	30. 12. 2019. g.
283.	KARATHANE GOLD 350 EC	F	Meptildinokap	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2750/11 12.03.3-546/12 12.03.3-330-8057/14	30. 1. 2012. g. 27. 11. 2012. g. 12. 2. 2015. g.	31. 12. 2017. g.
284.	KARDINAL	F	Fluazinam	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1914/11	8. 9. 2011. g.	18. 9. 2018. g.

285.	KARUZO	H	Mezotrion + nikosulfuron	“Chemical Agro-sava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2041/16	30. 6. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
286.	KELVIN 4 SC	H	Nikosulfuron	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-10109/13	7. 10. 2013. g.	16. 11. 2017. g.
287.	KELVIN OD	H	Nikosulfuron	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-3511/15	26. 10. 2015. g.	31. 12. 2018. g.
288.	KERB 50 WP	H	Propizamid	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12568/13	23. 12. 2013. g.	31. 1. 2017. g.
289.	KLETOX	H	Kletodim	Shangai Mio Chemical Co., Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1447/12	24. 7. 2012. g.	27. 7. 2019. g.
290.	K-OBIOL EC-25	I	Deltametrin	Bayer Environmental Science sa Lyon	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-1527/13	9. 4. 2013. g.	31. 10. 2016. g.
291.	KOCIDE 2000	F	Bakar-hidroksid	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12572/13	11. 12. 2013. g.	30. 11. 2016. g.
292.	KOHINOR 200-SL	I	Imidaklopid	Adama Celsius B. V., Amsterdam (NL), Filijala Švicarska	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-1609/09 12.03.3-330-1044/15	10. 7. 2009. g. 20. 4. 2015. g.	23. 10. 2016. g.
293.	KONAN	H	Metsulfuron metil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1927/16	8. 8. 2016. g.	31. 3. 2023. g.
294.	KONFUZIJA	I	Deltametrin	“Biogenesis” d.o.o. Bačka Topola, Srbija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1594/14	14. 7. 2014. g.	31. 10. 2016. g.
295.	KONZUL	I	Hlorpirifos + cipermetrin	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1950/16	28. 6. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
296.	KOSSAN WG	F	Sumpor	“Albaught TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4367/15	30. 6. 2016. g.	31. 12. 2019. g.
297.	KRAFT 1,8 EW	I	Abamektin	Cheminova A/S, Danska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2989/11	12. 3. 2012. g.	30. 4. 2019. g.
298.	KRUZ 40 SC	H	Nikosulfuron	Biesterfeld International, Hamburg, Njemačka	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-1825/09	30. 3. 2009. g.	29. 10. 2018. g.
299.	KUBIK PLUS	F	Iprodion + tiofanat-metil	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-13027/13	23. 12. 2013. g.	31. 10. 2016. g.
300.	KUMULUS DF	F	Sumpor	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13929/13	24. 1. 2014. g.	30. 12. 2019. g.
301.	KUPRAHIDRO WG	F	Bakar-hidroksid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3352/15	30. 9. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
302.	LAMBADA	I	Lambda-ciha-lotrin	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1785/16	16. 6. 2016. g.	7. 12. 2021. g.
303.	LANCELOT 450 WG	H	Aminopiralid + florasulam	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1712/16	16. 6. 2016. g.	19. 10. 2021. g.
304.	LANNATE 25 WP	I	Metomil	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-2458/13	29. 4. 2013. g.	31. 8. 2019. g.
305.	LANNATE 90	I	Metom	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3699/15	14. 12. 2015. g.	31. 8. 2019. g.
306.	LASCAR 100 EC	I	Piriprosifen	Adama Maktheshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-874/12	28. 5. 2012. g.	31. 12. 2018. g.
307.	LASER 240 SC	I	Spinosad	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-794/11	22. 3. 2011. g.	31. 1. 2017. g.

308.	LAUDIS	H	Tembutrion	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-1874/09	23. 3. 2009. g.	13. 11. 2017. g.
309.	LECTOR SUPER	H	Kletodim	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12115/13	3. 12. 2013. g.	31. 5. 2021. g.
310.	LETOL EC	I	Mineralno parafinsko ulje	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-2942/13	23. 4. 2013. g.	9. 2. 2019. g.
311.	LINUS	F	Ciprodinil + tebukonazol	Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer Sheva, Izrael	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-1514/14	6. 5. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
312.	LOBO	I	Imidakloprid	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4687/15 12.03.3-330-1793/16	22. 1. 2016. g. 18. 5. 2016. g.	31. 7. 2019. g.
313.	LODIN	H	Fluroksipir-meptil	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-922/12	28. 5. 2012. g.	29. 12. 2020. g.
314.	LONTREL 100	H	Klopivalid	Dow Agrosiences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-542/12	2. 11. 2012. g.	23. 2. 2017. g.
315.	LONTREL-100	H	Klopivalid	Dow Agrosiences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-542/12	2. 11. 2012. g.	23. 2. 2017. g.
316.	LORD 700 WDG		Metribuzin	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-543/12	15. 11. 2012. g.	30. 9. 2017. g.
317.	LUNA EXPERIENCE	F	Tebukonazol + fluopiram	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-626/15	3. 4. 2015. g.	31. 8. 2019. g.
318.	LUNAR	F	Kresoksim-metil	Bayer Crop Science, AG, Leverkusen, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1044/16	3. 5. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
319.	LUTER	H	Fluroksipir-meptil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1926/16	8. 8. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
320.	MAGIS	OK	Izodecil alkohol etoksilat	“Lamberti” S. P. A., Italija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-7887/14	3. 3. 2015. g.	27. 2. 2018. g.
321.	MAISTER OD	H	Foramsulfuron + jodosulfuron-metil-natrijum	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2428/08	5. 11. 2008. g.	31. 8. 2017. g.
322.	MANKOGAL 80	F	Mankozebe	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-94/15	17. 3. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
323.	MANKOGAL S	F	Mankozebe	“Galenika-Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2864/14	4. 9. 2014. g.	31. 1. 2018. g.
324.	MANKOSAV 75 WG	F	Mankozebe	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4089/15	17. 12. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
325.	MANKOSAV 80 WP	F	Mankozebe	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	02-330-1681/10	19. 3. 2010. g.	15. 5. 2019. g.
326.	MASAI	A	Tebufenpirad	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-507/12	12. 3. 2012. g.	31. 10. 2019. g.
327.	MASAI	A	Tebufenpirad	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13932/13	23. 12. 2013. g.	31. 10. 2019. g.
328.	MATCH 050 EC	I	Lifenuron	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21800/10	4. 3. 2011. g.	31. 12. 2019. g.
329.	MATON	H	2,4-D	Nufarm UK Limited, Velika Britanija	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4816/15	1. 2. 2016. g.	8. 12. 2018. g.
330.	MAWRIK EW	I	Tau-fluvalinat	Adama Makhteshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-4635/15	3. 3. 2016. g.	31. 5. 2021. g.
331.	MAXIM EXTRA 050 FS	F	Difekonazol + fludioksonil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3196/15	7. 10. 2015. g.	31. 10. 2018. g.
332.	MERPAN 50-WP	F	Kaptan	Adama Makhteshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-1610/09	8. 2. 2010. g.	9. 4. 2019. g.
333.	MERPAN 80 WDG	F	Kaptan	Adama Makhteshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-4975/15	3. 3. 2016. g.	31. 7. 2018. g.

334.	MESUROL FS 500	I i RE	Metiokarb	Bayer Crop Science, AG, Dormagen, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-17943/08	20. 12. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
335.	METMARK	H	Metsulfuron-metil	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-17288/09	16. 12. 2009. g.	22. 11. 2017. g.
336.	METOD 480 SC	F	Kaptan	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-807/13	26. 2. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
337.	METOD WG	F	Kaptan	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1324/12	24. 7. 2012. g.	30. 9. 2017. g.
338.	METRIPHAR 70 WG	H	Metribuzin	Agriphar S. A., Ougree, Belgija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4691/15	22. 1. 2016. g.	31. 7. 2018. g.
339.	METTO	H	Mezotrion	Jiangsu Agrochem Laboratory Co.Ltd., Jiangsu, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2081/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
340.	MIKAL FLASH	F	Fosetil aluminijum + folpet	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1163/11	30. 1. 2012. g.	30. 4. 2017. g.
341.	MILAGRO	H	Nikosulfuron	Chemnova A/S, Danska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-7929/14	3. 3. 2015. g.	20. 11. 2017. g.
342.	MINERALNO SVIJETLO ULJE	I	Rafinirano mineralno ulje	“Genera” d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, Hrvatska	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-9152-13	17. 10. 2013. g.	31. 12. 2019. g.
343.	MISTRAL 70 WG	H	Metribuzin	Adama Deutschland GmbH, Njemačka	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-4974/15	3. 3. 2016. g.	31. 7. 2018. g.
344.	MODDUS 250 EC	RR	Trineksapak etil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21809/10	15. 4. 2011. g.	30. 4. 2017. g.
345.	MODRO ULJE	FI	Bakar-hidroksid + mineralno ulje	“Genera” d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, Hrvatska	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-5076/12	3. 1. 2013. g.	30. 11. 2016. g.
346.	MOLTOVIN	F	Bakar-(II)-sulfat, trobazni + cimoksanil	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-3243/10 12.03.3-330-201-3/15	13. 4. 2010. g. 5. 3. 2015. g.	30. 11. 2016. g.
347.	MONOSAN HERBI	H	2,4-D Dimetil amonijum so	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-5007/15	29. 2. 2016. g.	26. 10. 2020. g.
348.	MONOSAN HERBI 500	H	2,4-D Dimetil amonijum	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-2089/16	6. 7. 2016. g.	17. 9. 2025. g.
349.	MONT	H	S-Metolahlor	Shandong Binnong Technology, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-519/13	4. 3. 2013. g.	31. 7. 2017. g.
350.	MONT PLUS	H	S-Metolahlor + terbutilazin	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4689/15	22. 1. 2016. g.	31. 1. 2017. g.
351.	MOSPILAN 20-SG	I	Acetamiprid	Nippon Soda Co, Tokio, Japan	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-7111/07	2. 7. 2008. g.	24. 1. 2018. g.
352.	MOTIVEL EXTRA 6 OD	H	Nikosulfuron	ISK Biosciences Europe S. A., Brisel, Belgija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1657/14	4. 9. 2014. g.	16. 1. 2018. g.
353.	MOTIVELL	H	Nikosulfuron	ISK Biosciences Europe S. A., Brisel, Belgija	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-1092/12	24. 7. 2012. g.	31. 12. 2018. g.
354.	MOTO EKSTRA 850	H	2,4-D	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-2086/16	6. 7. 2016. g.	17. 9. 2025. g.
355.	MOVENTO 100-SC	I	Spiroteramat	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-627/15	3. 4. 2015. g.	25. 10. 2020. g.
356.	MOXIMATE 725 WG	F	Mankozeb + cimoksanil	Indofil Industries Limited, Indija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4976/15	23. 3. 2016. g.	31. 1. 2018. g.

357.	MUSTANG	H	2,4-D	Dow Agrosociences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1711/16	16. 6. 2016. g.	19. 10. 2022. g.
358.	MYSTIK 250 EC	F	Tebukonazol	Nufarm GmbH&Co. KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-1477/12	25. 10. 2012. g.	31. 8. 2019. g.
359.	MYTOS	F	Pirimetamil	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-17944/08	20. 12. 2008. g.	12. 3. 2018. g.
360.	NASA SL	H	Glifosat	Agria S. A. Plovdiv, Bugarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1915/16	6. 7. 2016. g.	31.12. 2017. g.
361.	NATIVO 75 WG	F	Tebukonazol + trifloksistrobin	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-19413/08	18. 11. 2008. g.	19. 9. 2017. g.
362.	NELT 250-EC	F	Propikonazol	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1111/14	21. 5. 2014. g.	31. 1. 2017. g.
363.	NEO STOP	RR	Hlorprofam	Chimac Agriphar SA, Belgija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-11233-1/2/06	19. 2. 2007. g.	4. 9. 2016. g.
364.	NEON	F	Ciprodinil	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-3059/15	5. 10. 2015. g.	30. 4. 2018. g.
365.	NICOGAN 40 SC	H	Nikosulfuron	Adama Agan Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-67/11	31. 3. 2011. g.	30. 12. 2018. g.
366.	NICON 4 OD	H	Nikosulfuron	Jiangsu Agrochem Laboratory Co. Ltd., Jiangsu, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-8252/14	12. 2. 2015. g.	31. 12. 2018. g.
367.	NICON 4 SC	H	Nikosulfuron	Jiangsu Repont Pesticide Factorz, Jinatan, Jiangsu, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-272-1/12	2. 3. 2012. g.	5. 2. 2017. g.
368.	NICOSTOCK	H	Nikosulfuron	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-8102/14	13. 2. 2015. g.	31. 12. 2018. g.
369.	NIJANSA WG	F	Propineb	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-15223/13	27. 1. 2014. g.	31. 1. 2017. g.
370.	NIKOMARK	H	Nikosulfuron	MIO Chemical Company Ltd., Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14960/13	24. 1. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
371.	NIKOSAV	H	Nikosulfuron	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2473/11	7. 12. 2011. g.	31. 12. 2018. g.
372.	NITROPOL S	I i A	Parafinsko ulje	“Nirofarm” S. A., Grčka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-53/15	16. 3. 2015. g.	31. 12. 2019. g.
373.	NIVALAL	F	Fluazinam	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3.330-4087/15	17. 12. 2015. g.	28. 2. 2019. g.
374.	NOKAUT	I	Acetamiprid + bifentrin	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4347/15	23. 12. 2015. g.	30. 4. 2017. g.
375.	NOLAN WG 700	F	Ditianon	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14400/13	24. 1. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
376.	NORDOX 75 WG	F	Bakar-oksidi	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2636/14 12.03.3-330-7889/14	16. 9. 2014. g. 5. 1. 2015. g.	30. 11. 2016. g. 31. 1. 2018. g.
377.	NOTA 75 WG	F	Mankozebe	Indofil Industries Limited, Indija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-8124/14	12. 2. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
378.	NOTIKOR	I	Cipermetrin	Parijat Agencies Pvt. Ltd., Indija	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4797/15	27. 1. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
379.	NOTIMIL GOLD MZ	F	Mankozebe + metalsil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-264/15	14. 4. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
380.	NOTIMIL MZ	F	Metalaksil + mankozebe	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1647/16	7. 6. 2016. g.	31. 12. 2018. g.

381.	NOVOVEL	H	Nikosulfuron	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12121/13	3. 12. 2013. g.	23. 10. 2017. g.
382.	NOVOVEL WG 750	H	Nikosulfuron	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12117/13	3. 12. 2013. g.	31. 12. 2018. g.
383.	NUPRID 200 SC	F	Imidaklopid	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-16293/09	15. 1. 2010. g.	15. 10. 2018. g.
384.	NUPRID 600 FS	F	Imidaklopid	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4944/15	29. 2. 2016. g.	31. 7. 2019. g.
385.	Obsthormon 24a	RR	1-NAA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2773/11	27. 1. 2012. g.	31. 12. 2021. g.
386.	OGRIOL	I	Ulje uljane repice	“Albaught TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-2019/16	30. 6. 2016. g.	31. 8. 2019. g.
387.	ONAZOL	F	Penkonazol	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1118/14	21. 5. 2014. g.	31. 12. 2019. g.
388.	OPERA	F	Piraklostrobin + epoksikonazol	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-2756/12	8. 1. 2013. g.	31. 1. 2017. g.
389.	ORIOUS 25 EW	F	Tebukonazol	Adama, Filijala Celsius B. V., Curaçao	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-469/13	25. 2. 2013. g.	06. 11. 2017. g.
390.	ORTIVA OPTI 480 SC	F	Hlorotalonil + azoksistrobin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14639/13	29. 1. 2014. g.	31. 10. 2017. g.
391.	ORVEGO	F	Ametoktradin + dimetomorf	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3.330-576/14	15. 5. 2014. g.	30. 9. 2017. g.
392.	OVI PRON TOP EC	I	Mineralno (parafinsko) ulje	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-418/16	14. 3. 2016. g.	31. 12. 2019. g.
393.	OXON 75 WG	H	Oksasulfuron	Jiangsu Agrochem Laboratory Co. Ltd., Jiangsu, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2082/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
394.	PALLAS	OKV	Alkilfenol al-koksilat	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12573/13 12.03.3-330-8055/14	12. 12. 2013. g. 13. 1. 2015. g.	19. 10. 2021. g.
395.	PALLAS 75 WG	H	Piroksulam	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12567/13 12.03.3-330-8056/14	12. 12. 2013. g. 13. 1. 2015. g.	19. 10. 2021. g.
396.	PANIDA GRANDE	H	Pendimetalin	Raillis India Limited, Mumbai, Indija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-1689-1/10	19. 4. 2010. g.	3. 10. 2016. g.
397.	PASSAT	H	Imazomoks	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1908/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
398.	PEHAR	F	Pirimetamil	“Galenika-Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-279/12	12. 3. 2012. g.	31. 5. 2017. g.
399.	PENNZOZEB WG	F	Mankozebe	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-2987-1/11	2. 3. 2012. g.	23. 1. 2017. g.
400.	PERFEKTHION	I	Dimetoat	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-479/12	13. 3. 2012. g.	30. 9. 2017. g.
401.	PERGADO C	F	Mandipropamid + bakar (Cu) u obliku bakar-oksihlorida	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21845/10	23. 2. 2011. g.	30. 11. 2016. g.
402.	PERGADO F	F	Folpet + mandipropamid	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-278/10	8. 2. 2010. g.	27. 3. 2017. g.
403.	PERGADO MZ (REVUS MZ)	F	Mankozebe + mandipropamid	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14238/13	24. 1. 2014. g.	3. 4. 2017. g.

404.	PIKOGAL PLUS	H	Klopivalid	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1918/11	8. 9. 2011. g.	30. 4. 2017. g.
405.	PINOZEB M-45	F	Mankozeb	“Albaugh TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-2017/16	30. 6. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
406.	PINTO	F	Bifentrin	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-273/10	15. 2. 2010. g.	27. 3. 2017. g.
407.	PINUREL D	I	Hlorpirifos + cipermetrin	“Albaugh TKI” d.o.o. Grajski trg 21, Race, Slovenija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-4372/15	3. 5. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
408.	PIRALIS 100	H	Klopivalid	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1442/12	24. 7. 2012. g.	30. 4. 2017. g.
409.	PLAMEN	H	Dikamba	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1916/11	8. 9. 2011. g.	5. 10. 2016. g.
410.	PLAMEN K	H	Dikamba	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-6296/13	17. 6. 2013. g.	31. 12. 2018. g.
411.	PLANET 72 WP	F	Mankozeb	United Phosphorus Ltd. Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3-12564/13	13. 12. 2013. g.	31. 1. 2018. g.
412.	PLANTEEN WG 41,5	H	Flufenacet + metribuzin	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-7787/14	22. 1. 2015. g.	31. 10. 2016. g.
413.	PLAVO ULJE	IAF	Bakar-oksihlorid + mineralno ulje	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-2084/16	3. 8. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
414.	POLUX	I	Deltametrin	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4164/15	23. 12. 2015. g.	31. 10. 2016. g.
415.	POLYRAM-DF	F	Metiram	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-12659/13	26. 12. 2013. g.	31. 8. 2018. g.
416.	POSTALON 90 SC	F	Miklobutanil + kvinoksifen	Dow Agrosiences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-2849/14	18. 9. 2014. g.	30. 4. 2017. g.
417.	POZITRON FS	I	Imidakloprid	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1922/11 12.03.3-330-2140/16	8. 9. 2011. g. 21. 6. 2016. g.	23. 2. 2017. g.
418.	PRESSTO 960 SC	H	S-metalohlor	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-8293/14	9. 2. 2015. g.	31. 7. 2017. g.
419.	PREVENT 80 WP	F	Mankozeb	Agria S.A. Plovdiv, Bugarska	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-136/08	3. 7. 2008. g.	22. 2. 2018. g.
420.	PREVICUR ENERGY	F	Propamokarbhidrohlorid + fosetil aluminijum	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-17939/08	7. 11. 2008. g.	1. 12. 2016. g.
421.	PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC	H	S-metolahlor + terbutilazin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-2688/11 12.03.3-330-21/15	30. 1. 2012. g. 3. 3. 2015. g.	31. 7. 2017. g.
422.	PRIMIDEX FORTE 6,5 G	I	Hlorpirifos + imidakloprid	Adama Maktheshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-4643/15 12.03.3-330-2139/16	22. 1. 2016. g. 21. 6. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
423.	PRINCE	I	Piriprosifen	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14956/13	24. 1. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
424.	PRINCIPAL PLUS	H	Nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba	Du Pont International Operations S.a.r.l., Zeneva, Švicarska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-3665-2/12 12.03.3-330-3298/15	19. 11. 2012. g. 5. 10. 2015. g.	31. 1. 2017. g.
425.	PRIZMA	F	Propikonazol	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-4178/15	22. 12. 2015. g.	31. 1. 2017. g.
426.	PROGERBALIN LG	RR	giberelin A4 I A7 + benziladenin	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2863/11	28. 1. 2012. g.	31. 12. 2021. g.

427.	PROMESA	F	Azoksistrobin	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1327/12	24. 7. 2012. g.	8. 10. 2020. g.
428.	PROSARO 250 EC	F	Protiokonazol + tebukonazol	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2428-3/08	30. 6. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
429.	PROTEUS 110 OD	I	Tiaklopid + deltametrin	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2428-4/08	27. 6. 2008. g.	15. 5. 2018. g.
430.	PROTIVEL 75-WG	H	Nikosulfuron	Agro-Care Chemical Industry Group, Šangaj, Kina	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-1487/13	24. 6. 2014. g.	12. 7. 2017. g.
431.	PULSAR 40	H	Imazamoks	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1907/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
432.	QUADRIS	F	Azoksistrobin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21795/10	23. 3. 2011. g.	17. 12. 2020. g.
433.	QUEEN	F	Azoksistrobin	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1439/12	24. 7. 2012. g.	26. 7. 2021. g.
434.	QUICKPHOS	IA	Aluminijum fosfid	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Agrolux” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-1751/15	15. 6. 2015. g.	31. 8. 2019. g.
435.	QUILT XCEL 263 SE	F	Azoksistrobin + propikonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-6317/14	23. 10. 2014. g.	31. 1. 2017. g.
436.	QUIRIS	F	Azoksistrobin	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-13848/13	18. 12. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
437.	RACER 25 EC	H	Flurohloridon	Adama Agan Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-1565/14	6. 5. 2014. g.	31. 5. 2021. g.
438.	RADAR 300 EW	I	Hlorpirifos	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-463/15	16. 3. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
439.	RADAR 300 ME	I	Hlorpirifos	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4421/15	26. 1. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
440.	RADAR VERSUS G	I	Hlorpirifos	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-8823/09	1. 10. 2009. g.	8. 8. 2018. g.
441.	RAFAL 120	H	Kletodim	Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1915/11	8. 9. 2011. g.	2. 10. 2019. g.
442.	RAK 3	FEROMON	Colmedone	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-13000/13	16. 12. 2013. g.	31. 8. 2019. g.
443.	RATAK FORST	R	Difenakum	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-3546/15	14. 12. 2015. g.	31. 12. 2019. g.
444.	REAL 200 FS	F	Tritikonazol	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-620/13	4. 3. 2013. g.	31. 1. 2017. g.
445.	REGALIS	RR	Proheksadion-kalcijum	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	02-330-1054/10 12.03.3-330-7764/14	15. 3. 2010. g. 27. 1. 2015. g.	31. 12. 2021. g.
446.	REGALIS PLUS	RR	Proheksadion-kalcijum	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-4035/15	22. 12. 2015. g.	31. 12. 2021. g.
447.	RELDAN 22	I	Hlorpirifos-metil	Dow Agrosiences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12566/13	16. 12. 2013. g.	31. 1. 2018. g.
448.	REPOS EC 300	F	Difenokonazol + propikonazol	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14398/13	24. 1. 2014. g.	31. 12. 2017. g.
449.	RETENGO	F	Piraklostobin	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-4033/15	17. 12. 2015. g.	31. 1. 2017. g.
450.	REVUS	F	Mandipropamid	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-18353/09	4. 1. 2010. g.	13. 6. 2017. g.

451.	REVUS TOP 500 SC	F	Mandipropamid + difenokonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14641/13	29. 1. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
452.	REZON	H	Terbutilazin	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1911/11	8. 9. 2011. g.	23. 7. 2019. g.
453.	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	F	Mankozeb + metalaksil-M	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-242/16	18. 2. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
454.	RIMEX	H	Rimsulfuron	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-17291/09	16. 12. 2009. g.	6. 8. 2018. g.
455.	RIMEX EXTRA	H	Rimsulfuron + Dikamba	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-17290/09	16. 12. 2009. g.	15. 12. 2018. g.
456.	RINICO	H	Nikosulfuron + rimsulfuron	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-2034/12	27. 11. 2012. g.	31. 1. 2017. g.
457.	RIVAL 607 SL	F	Propamokarb hidrohlorid	Agria S. A. Plovdiv, Bugarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-218/12 12.03.3-330-7886/14	15. 3. 2012. g. 3. 3. 2015. g.	30. 9. 2017. g.
458.	RIZZA 250 EW	F	Tebukonazol	Cheminova A/S, Danska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14567/13	24. 1. 2014. g.	31. 8. 2019. g.
459.	RONUM WG	F	Boskalid + piraklostrobin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-8176/14	9. 3. 2015. g.	31. 1. 2017. g.
460.	RUFAST FLO	A II	Akrinatriin	Cheminova A/S, Danska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-1022/12	28. 5. 2012. g.	11. 11. 2021. g.
461.	RUNNER 240-SC	I	Metoksifenozid	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1093/15	25. 1. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
462.	SATURN 250 EC	I	Hlorpirifos	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4191/15	17. 12. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
463.	SATURN 7,5 GR	I	Hlorpirifos	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2529/15	28. 9. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
464.	SATURN TERRA	I	Hlorpirifos	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2523/15	28. 9. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
465.	SAVANUR EC	I	Hlorpirifos + cipermetrin	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4192/15	17. 12. 2015. g.	31. 10. 2017. g.
466.	SAVAZON 480	H	Bentazon N-soli	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4815/15	24. 5. 2016. g.	30. 6. 2017. g.
467.	SCOOTER 250 EC	F	Difenokonazol	Almadine Corporation, Švicarska	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-877/12	28. 5. 2012. g.	31. 12. 2018. g.
468.	SCORE 250 EC	F	Difenokonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21798/10	4. 3. 2011. g.	31. 12. 2018. g.
469.	SCORPIO 70 WG	H	Metribuzin	“Genera” d.d., Kalinovica, Hrvatska, “Agriphar S. A.”, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	02-330-16210-5/09 12.03.3-330-519/12 12.03.3-7408/13	12. 2. 2010. g. 13. 3. 2012. g. 27. 8. 2013. g.	21. 11. 2013. g. 30. 9. 2017. g.
470.	SEKATOR OD	H	Amidosulfuron + Jodosulfuron-metil-natrijum + Mefenpirdietil	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-523/16	29. 2. 2016. g.	31. 10. 2016. g.
471.	SEKVENCA	F	Difekonazol	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1909/11	8. 9. 2011. g.	31. 12. 2018. g.
472.	SEKVENCA PLUS	F	Tiofanat-metil + difenokonazol	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-30/16	17. 2. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
473.	SELECT SUPER	H	Kletodim	Arysta LifeSciences SAS, Francuska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2353-2/08	1. 6. 2008. g.	15. 5. 2018. g.

474.	SHAVIT F 72 WDG	F	Folpet + Triadimentol	Adama Maktheshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-3707/12	15. 1. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
475.	SIGNUM	F	Boskalid + piraklostrobin	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-10111/13	16. 10. 2013. g.	31. 10. 2017. g.
476.	SIGURA	F	Difenokonazol	Shangai Mio Chemical Co., Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14958/13	24. 1. 2014. g.	31. 12. 2018. g.
477.	SIRAN	H	Nikosulfuron	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-2110/09	23. 4. 2009. g.	20. 11. 2017. g.
478.	SIRAN 750 WG	H	Nikosulfuron	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1440/12	24. 7. 2012. g.	31. 12. 2018. g.
479.	SIRIUS	H	Glufosinat-amonijum	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-15143/13	10. 12. 2014. g.	30. 9. 2017. g.
480.	SOJAL	H	Oksasulfuron	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1563/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
481.	SOLACE	F	Mankozeb + cimoksanil	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-16297/09	15. 1. 2010. g.	29. 1. 2019. g.
482.	SONAR	IiA	Dimetoat	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-1596/16	28. 6. 2016. g.	31. 7. 2018. g.
483.	SPECTOR WG-6,25	H	Amidosulfuron + jodosulfuron-metil-natrijum + mfenpirdietil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14392/13	31. 12. 2013. g.	31. 10. 2016. g.
484.	SPEED	I	Tiametoksam	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12111/13	3. 12. 2013. g.	31. 1. 2017. g.
485.	STARANE 250 EC	H	Fluoroksipir-meptil-heptil	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-1314/12	1. 11. 2012. g.	11. 7. 2018. g.
486.	STARANE-250 EC	H	Fluoroksipir-meptil-heptil	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-11940/08 12.03.3-330-778/11	5. 10. 2009. g. 22. 3. 2011. g.	11. 7. 2018. g.
487.	STARLINE	H	Fluoroksipir	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-330-49/16	16. 3. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
488.	STIMOLANTE 66f	RR	1-NNA	L. Gobbi s.r.l. Campo Ligure, Italija	“Ugrenović” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2863/11	27.01.2012. g.	31.12.2021. g.
489.	STOMP AQUA	H	Pendimetalin	BASF Agro, Švicarska	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1905/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
490.	STORY DF	F	Kresoksim-metil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14396/13	31. 12. 2013. g.	31. 12. 2021. g.
491.	STRABON	H	Fluoroksipir-meptil	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-1595/16	8. 6. 2016. g.	31. 12. 2021. g.
492.	STROBY DF	F	Kresoksim-metil	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-578/14	26. 3. 2014. g.	31. 12. 2021. g.
493.	SULCOGAN	H	Sulkotrin	Adama Agan Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-1287/12	24. 7. 2012. g.	29. 6. 2019. g.
494.	SWAP WG-62,5	F	Ciprodinil + fludioksonil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14403/13	31. 12. 2013. g.	30. 4. 2017. g.
495.	SWITCH 62,5 WG	F	Ciprodinil + fludioksonil	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21804/10	7. 3. 2011. g.	30. 4. 2017. g.
496.	SYMPHONY	H	Tifensulfuron-metil	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-17289/09	16. 12. 2009. g.	27. 7. 2017. g.
497.	SYSTHANE 24 E	F	Miklobutanil	Dow Agrosciences, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-354/12	20. 3. 2012. g.	13.11.2017. g.
498.	TALENDO	F	Prokvinazid	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-334/16	3. 5. 2016. g.	31. 7. 2020. g.

499.	TALISMAN	H	Nikosulfuron	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-8820/09 12.03.3-330-696/11	1. 10. 2009. g. 7. 3. 2011. g.	29. 1. 2017. g.
500.	TALISMAN EK- STRA	H	Nikosulfuron, sulkotriion	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-6297/13	17. 6. 2013. g.	31. 12. 2018. g.
501.	TANDUS POWER	H	Fluorokspir- meptil, MCPA- 2EHE	Nufarm GmbH&Co. KG, Linc, Austrija	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-103/15	1. 4. 2015. g.	31. 10. 2017. g.
502.	TANGENTA	H	Sulkotriion	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1921/11	8. 9. 2011. g.	31. 8. 2019. g.
503.	TAROT 25 WG	H	Rimsulfuron	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-1392-5/03 12.03.3-544/12	20. 3. 2003. g. 15. 11. 2012. g.	31. 1. 2017. g.
504.	TAROT PLUS WG	H	Dikamba + Rimsulfuron	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-1392-7/03 12.03.3-533/12	20. 3. 2003. g. 26. 10. 2012. g.	31. 1. 2017. g.
505.	TEATAR	F	Azoksistrobin	“Chemical Agro-sava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-8243/14	2. 2. 2015. g.	31. 12. 2021. g.
506.	TEATAR PLUS	F	Azoksistrobin, difenkonazol	“Chemical Agro-sava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-8214/14	2. 2. 2015. g.	31. 12. 2018. g.
507.	TEBUKON	F	Tebukonazol	Sinochen Ningbo Ltd., Ningbo, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1445/12	24. 7. 2012. g.	31. 8. 2019. g.
508.	TEKUĆI SUM- POR-BRIMFLO	F	Sumpor	“Sumil Chemical Industries” Pty. Ltd., Mumbai, Indija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-9151/13	17. 10. 2013. g.	30. 12. 2019. g.
509.	TELDOR SC 500	F	Fenheksamid	Bayer Crop Science, AG, Monheim, Njemačka	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-89/16	7. 3. 2016. g.	6. 8. 2025. g.
510.	TELUS	H	S-metolahlor	“Chemical Agro-sava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-15142/13	19. 2. 2014. g.	31. 7. 2017. g.
511.	TENOR 500 SC	F	Fenheksamid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.330-3350/15	7. 10. 2015. g.	1. 1. 2016 – 1. 10. 2024. g.
512.	TEPEKI	I	Fionikamid	ISK Biosciences Europe S.A., Briel, Belgija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1655/14	4. 9. 2014. g.	31. 8. 2020. g.
513.	TERBIS	H	Terbutilazin	Shangai Mio Chemical Co., Šangaj, Kina	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4162/12	8. 1. 2013. g.	24. 7. 2019. g.
514.	TERCEL	F	Piraklostrobin + ditianon	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-9285/13	16. 10. 2013. g.	30. 10. 2017. g.
515.	TERIDOX 500 EC	H	Dimetaklor	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-10188-2/06 12.03.3-330-3589/15	21. 12. 2006. g. 2. 11. 2015. g.	31. 12. 2019. g.
516.	TERVIGO 020 SC	N	Abamektin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14645/13	29. 1. 2014. g.	30. 4. 2019. g.
517.	TETETON GRA- NULE NEW G-7,5	I	Hlorpirifos	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-12104/13	3. 12. 2013. g.	31. 1. 2018. g.
518.	TEZIS	H	Metsulfuron- metil	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3.330-2090/16	6. 7. 2016. g.	31. 3. 2023. g.
519.	THIOVIT JET 80 WG	F	Sumpor	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-4041-1-4/07 12.03.3-330-7232/14	29. 5. 2007. g. 20. 11. 2014. g.	30. 12. 2019. g.
520.	TIARID	I	Tiaklopid	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-4040/12	17. 6. 2013. g.	30. 4. 2017. g.

521.	TIFFO 450 SC	F	Tiofanat-metil	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4441/15	27. 1. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
522.	TIGER 25 OD	H	Rimsulfuron	GAT Microencapsulation GmbH, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-17467/09 12.03.3-330-473-3/15	13. 1. 2010. g. 5. 3. 2015. g.	4. 12. 2018. g.
523.	TIGER 25 WG	H	Rimsulfuron	GAT Microencapsulation GmbH, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-2345/09 12.03.3-330-473-4/15	30. 3. 2009. g. 5. 3. 2015. g.	6. 8. 2018. g.
524.	TIMAG	H	Klomazon	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14394/13	31. 12. 2013. g.	31. 10. 2018. g.
525.	TIMPANI	F	Hlorotanolin + tebukonazol	Nufarm GmbH&Co. KG, Linc, Austrija	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-203/15	27. 3. 2015. g.	31. 10. 2017. g.
526.	TIPOFEN 300	H	Klopiralid	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-4088/15	17. 12. 2015. g.	30. 4. 2018. g.
527.	TITANIUM	F	Tebukonazol	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-4179/15	22. 12. 2015. g.	31. 8. 2019. g.
528.	TOMIGAN 250 EC	H	Fluroksipir-meptil	Adama Agan Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-1515/14	5. 5. 2014. g.	24. 8. 2019. g.
529.	TONUS	I	Acetamiprid	Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina; “Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-10817-26/06 12.03.3-330-696/11 12.03.3-330-7190/14 12.03.3-330-433-2/15	9. 2. 2007. g. 7. 3. 2011. g. 23. 1. 2015. g. 9. 3. 2015. g.	23. 10. 2016. g.
530.	TOPAS 100 EC	F	Penkonazol	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-21806/10	7. 3. 2011. g.	31. 12. 2019. g.
531.	TORAX WG	I	Klotianidin	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-4437/15	27. 1. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
532.	TORNADO FORTE	H	Hlorotoluron i diflufenikan	Nufarm GmbH&Co. KG, Linc, Austrija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-330-130/16	16. 3. 2016. g.	31. 10. 2017. g.
533.	TREND 90	OK	Izodekanol-etoksilat	DU PONT PARIZ, Francuska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-1392-6/03 12.03.3-540/12 12.03.3-330-3292/15	20. 3. 2003. g. 18. 2. 2013. g. 28. 10. 2015. g.	31. 10. 2022. g.
534.	TRIFARI WG-50	H	Triflusuifuron-metil	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1113/14	21. 5. 2014. g.	31. 12. 2019. g.
535.	TUBERITE N	RR	Hlorprofam	Agriphar S.A., Ougree, Belgija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	02-330-16210/09 12.03.3-330-519/12 12.03.3-1770/12 12.03.3-330-8152/14	12. 2. 2010. g. 13. 3. 2012. g. 3. 1. 2013. g. 2. 2. 2015. g.	21. 11. 2016. g.
536.	TUBERPROP 1%	RR	Hlorprofan	United Phosphorus Ltd., Velika Britanija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4945/15	23. 3. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
537.	TVISTER	H	Mezotrion + terbutilazin	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-2042/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
538.	UNIVERSALIS	F	Folpet + azoksi-strobin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-4041-1-1/07	29. 5. 2007. g.	27. 12. 2016. g.
539.	URANUS	A	Etoksazol	“Galenika–Fito-farmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1750/15	11. 6. 2015. g.	31. 7. 2017. g.

540.	VALIS M	F	Mankozeb + valofenal	Isagro Spa, Milano, Italy, Belchim Crop Protection, N. V. / S. A., Belgija	“Pinus Pro” d.o.o. Šamac; “Agromarket” d.o.o. Bijeljina	02-330-4271/09; 12.03.3-330-7187/14	15. 6. 2009. g. 28. 11. 2014. g.	10. 10. 2017. g.
541.	VANTEX 60CS	I	Gama cihalotrin	Cheminova A/S, Danska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-25739/08	12. 2. 2009. g.	12. 3. 2018. g.
542.	VEKTAFID R	F	Parafinsko bijelo ulje + bakar iz bakar-oleata	Corax-Bioner E. P. C. C., Budapest, Mađarska	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-66/11	17. 2. 2011. g.	30. 11. 2016. g.
543.	VEKTAFID S	F	Parafinsko bijelo ulje + sumpor iz kalcijum-poli-sulfida	Corax-Bioner E. P. C. C., Budapest, Mađarska	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-65/11	17. 2. 2011. g.	22. 12. 2018. g.
544.	VELTON WG	H	Metribuzin	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-14903/13	31. 12. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
545.	VENPAN WDG-80	F	Kaptan	Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-13847/13	19. 12. 2013. g.	30. 9. 2017. g.
546.	VENTOR	F	Difenokonazol	Biesterfeld International, Hamburg, Njemačka	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-16300/09	15. 1. 2010. g.	29. 12. 2018. g.
547.	VERTIGO 1,8 EC	A II	Abamektin	Almadine Corporation, Švicarska	“Eko-Bel” d.o.o. Laktaši	12.03.3.330-876/12	28. 5. 2012. g.	30. 4. 2019. g.
548.	VERTIMEC 018-EC	A i I	Abamektin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	02-330-6710-2/04 12.03.3-330-7233/14	26. 11. 2004. g. 20. 11. 2014. g.	30. 4. 2019. g.
549.	VICTUS DUO	H	Nikosulfuron + rimsulfuron	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-3824/15	22. 12. 2015. g.	31. 1. 2017. g.
550.	VILOKSAN	F	Mankozeb + cimoksanil	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-472/15	27. 3. 2015. g.	31. 1. 2018. g.
551.	VILOTRIN 10 WP	I	Lambda-cihalotrin	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-791/16	25. 5. 2016. g.	31. 3. 2023. g.
552.	VIVANDO	F	Metrafenon	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1580/12	25. 10. 2012. g.	31. 1. 2017. g.
553.	VOKAL WP	F	Mankoze + cimoksanil	“Galenika–Fitofarmacija” a.d., Zemun, Beograd, Srbija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-4641/15	23. 3. 2016. g.	31. 1. 2018. g.
554.	VOLIAM TARGO 063 SC	I	Hlorotalonilprol + abamektin	Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švicarska	“Agro-Star” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14651/13	29. 1. 2014. g.	30. 4. 2019. g.
555.	VOLLEY 20 SP	I	Acetamiprid	Willowood, Hong Kong, Kina	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-18334/09 (02-330-2381-12/03) 12.03.3-541/12 12.03.3-330-7962/14	13. 1. 2010. g. (8. 5. 2003. g.) 28. 11. 2012. g. 2. 3. 2015. g.	30. 4. 2017. g.
556.	VONDOZEB PLUS	F	Mankozeb	CerexAgri, United Phosphorus Limited, Velika Britanija	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-1689-2/10	20. 10. 2010. g.	9. 4. 2019. g.
557.	VYDATE 10 L	NiI	Oksamil	Du Pont International Operations S.a.r.l., Ženeva, Švicarska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	12.03.3.330-1943/14	18. 9. 2014. g.	31. 1. 2018. g.
558.	WARANT POWER	I	Imidakloprid + gama-cihalotrin	Cheminova A/S, Danska	“Agromarket” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-14566/13 12.03.3-330-3390/15 12.03.3.330-1790/16	24. 1. 2014. g. 7. 10. 2015. g. 18. 5. 2016. g.	31. 7. 2019. g.
559.	WARRANT 200 SL	I	Imidakloprid	Cheminova A/S, Danska	“Agrimatco” d.o.o. Bijeljina	02-330-20394/10 12.03.3-330-1789/16	28. 2. 2011. g. 18. 5. 2016. g.	27. 3. 2017. g.

560.	WARRANT 70-WG	I	Imidakloprid	Cheminova A/S, Danska	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-20628-2/10 12.03.3-330-1788/16	17. 2. 2011. g. 18. 5. 2016. g.	17. 3. 2018. g.
561.	WEBETION-ULV	I	Malation	China National Chemical Construction Jiangsu Company, Kina	“Herba komerc” d.o.o. Bijeljina	12.03.3-330-1583/14	17. 10. 2014. g.	30. 4. 2020. g.
562.	WING P	H	Pendimetalin + dimetenamid-P	BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-1906/16	1. 8. 2016. g.	31. 7. 2017. g.
563.	WINNER FLOW	F	Tribazični b-karni sulfat i zoksamid	Nufarm GmbH&Co. KG, Linc, Austrija	“Mikropek” d.o.o. Banja Luka	12.03.3-330-48/16	16. 3. 2016. g.	31. 1. 2017. g.
564.	WIZZZAARD	I	Acetamiprid	Stockton Chemical Corporation, USA	“Novoprom” d.o.o. Modriča	12.03.3-330-8098/14	12. 2. 2015. g.	30. 4. 2017. g.
565.	ZAMIR 400 EW	F	Prohloraz + tebukonazol	Adama Maktheshim Ltd., Izrael	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	12.03.3-330-4631/15	3. 3. 2016. g.	16. 6. 2018. g.
566.	ZATO PLUS	F	Trifloksistrobin + kaptan	Bayer Crop Science, AG, Leverkusen, Njemačka	“Golić trade” d.o.o. Gradiška	02-330-2428-2/08	30. 6. 2008. g.	12. 3. 2018. g.
567.	ZEAGRAN 340 SE	H	Terbutilazin	Nufarm GmbH&Co KG, Linc, Austrija	“Delta Agrar” d.o.o. Laktaši	02-330-945/08	2. 7. 2008. g.	22. 2. 2018. g.
568.	ZEAZIN	H	Terbutilazin	“Chemical Agrosava” d.o.o. Beograd	“Agropex” d.o.o. Obudovac	12.03.3-330-177/12	6. 3. 2012. g.	21. 12. 2019. g.
569.	ZLATOSPILAN SP	I	Acetamiprid	“Biogenesis” d.o.o. Bačka Topola, Srbija	“Agrovanja” d.o.o. Gradiška	12.03.3-330-1592/14	14. 7. 2014. g.	30. 4. 2017. g.

Legenda:

I – insekticid,	RE – repelent,	M – moluskocid,
F – fungicid,	N – nematocid,	R – rodenticid,
H – herbicid,	B – baktericid,	AD – aduvant,
A – akaricid,	OK – okvašivač,	DSZ – sredstvo za dezinfekciju,
RR – regulator rasta,	OV – ovlaživač,	SDR – sredstvo za deratizaciju.

2. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju Liste registriranih sredstava za zaštitu bilja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/14).

3. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 12.03.3-052-5965/16
19. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Dr. Stevo Mirjanić, s.r.

1221

Na osnovu člana 69. stav 4. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), t. III. i V. Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plaće, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku, broj: 04/1-012-2-1406/16, od 29.6.2016. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 53/16), i člana 52. stav 1. tačka 2. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 67/16), ministar pravde, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Sindikata pravosuđa Republike Srpske, broj: 01-08/16, donosi

UPUTSTVO

O NAČINU OBRAČUNA NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA PRAVOSUĐA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovim uputstvom uređuje se način obračuna naknade troškova prijevoza zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske na koje se odnosi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske (u daljem tekstu: institucije pravosuđa).

Član 2.

Institucijama pravosuđa smatraju se sudovi i tužilaštva u Republici Srpskoj, Pravobranilaštvo Republike Srpske, kazneno-popravne ustanove Republike Srpske, Sudska policija Republike Srpske i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Član 3.

Pravo na troškove prijevoza radnik ostvaruje ako mu je mjesto stanovanja udaljeno od radnog mjesta preko četiri kilometra.

Član 4.

Pravo na troškove prijevoza ne pripada zaposlenom koji ima pravo na upotrebu službenog vozila.

Član 5.

(1) Zaposleni u institucijama pravosuđa ima pravo na naknadu troškova prijevoza u javnom gradskom saobraćaju kod dolaska na posao i povratka sa posla u visini pune mjesečne karte kod prijevoznika koji vrši prijevoz putnika u gradskom, prigradskom ili međugradskom linijskom saobraćaju.

(2) Naknada troškova prijevoza iz stava (1) ovog člana ostvaruje se na način da zaposleni svaki mjesec, prilikom obračuna troškova prijevoza, prilaže mjesečnu kartu izdatu na svoje ime, a naknada mu se isplaćuje na tekući račun.

Član 6.

(1) Zaposleni u institucijama pravosuđa koji svoje pravo ne ostvaruje na način propisan u članu 5. ovog uputstva ima pravo na naknadu troškova prijevoza u javnom gradskom saobraćaju kod dolaska na posao i povratka s posla u visini do pune ugovorene cijene mjesečne karte kod prijevoznika koji vrši prijevoz putnika u gradskom, prigradskom i međugradskom linijskom saobraćaju.

(2) Naknada prijevoza ostvaruje se uplatom iznosa ugovorene cijene mjesečne karte kod ovlaštenog prijevoznika.

(3) Ugovaranje cijene mjesečne karte kod ovlaštenog prijevoznika vrši rukovodilac institucije pravosuđa ili lice koje on ovlasti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Zaposlenom koji svoje pravo na naknadu troškova prijevoza ne ostvaruje putem mjesečne karte ni putem ugovorene cijene mjesečne karte, a kojem je mjesto stanovanja udaljeno od radnog mjesta preko četiri kilometra, pripada pravo na troškove prijevoza u visini od 50% cijene mjesečne karte ili ugovorene cijene mjesečne karte.

Član 8.

(1) Mjesto stanovanja u smislu ovog uputstva je adresa navedena u potvrdi o prebivalištu koju izdaje nadležni organ.

(2) Za zaposlene koji umjesto stana na adresi koja je navedena u potvrdi prebivališta koriste drugi stan po osnovu vlasništva, državnine, zakupa ili nekog drugog osnova koji je udaljen više od četiri kilometra od radnog mjesta do mjesta stanovanja smatra se adresom tog stana.

Član 9.

(1) Zaposleni čije je mjesto stanovanja udaljeno od radnog mjesta preko četiri kilometra dužan je dostaviti ovjerenu izjavu rukovodiocu institucije pravosuđa ili licu koje on za to ovlasti, a koja je sastavni dio ovog uputstva.

(2) Zaposleni je dužan prijaviti svaku promjenu podataka od kojih ovisi ostvarivanje prava na troškove prijevoza rukovodiocu institucije pravosuđa ili licu koje on za to ovlasti, najkasnije u roku od tri dana od dana nastale promjene.

Član 10.

Rukovodilac ustanove ili lice koje on za to ovlasti vrši kontrolu najkraćeg puta od mjesta stanovanja do radnog mjesta na osnovu zbirne dužine najkraće linije javnog saobraćaja utvrđene na osnovu međustaničnog rastojanja po osnovu akta organa lokalne uprave na čijem području zaposleni stanuje i rastojanja između mjesta stanovanja i najbližeg autobusnog stajališta kao početne stanice i radnog mjesta i najbližeg autobusnog stajališta kao krajnje autobuske stanice.

Član 11.

(1) Izuzetno, naknada troškova prijevoza pripada zaposlenim invalidima čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada i manje od četiri kilometra bez obzira na porijeklo invalidnosti ili procenat invaliditeta u visini utvrđenoj u čl. 5, 6. i 7. ovog uputstva.

(2) Visina naknade troškova prijevoza umanjuje se za iznos popusta koji prijevoznik odobrava pojedinim kategorijama invalida i drugim zaposlenim sa priznatim statusom člana porodice poginulog borca.

Član 12.

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 08.040/020-1857/16
19. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Anton Kasipović, s.r.

_____, JMB _____,

(u daljem tekstu: zaposleni), na zahtjev rukovodioca institucije, a u svrhu ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza, na osnovu člana 9. Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prijevoza zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, dajem

IZJAVU

o udaljenosti mjesta stanovanja od radnog mjesta

Stanujem na adresi _____ i mjesto stanovanja je od radnog mjesta udaljeno više od četiri kilometra.

Izjavu dajem radi naknade troškova prijevoza kod dolaska na posao i povratka s posla na relaciji koju svakodnevno koristim:

a) usluge prijevoznika u javnom saobraćaju (gradskom, prigradskom ili međugradskom) na liniji _____ kod prijevoznika _____.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci, od kojih ovisi isplata naknade troškova prijevoza, tačni i potpuni i da ću svaku promjenu podataka od kojih ovisi isplata naknade troškova prijaviti u roku od tri dana od dana nastanka promjene.

Dana: _____

Potpis: _____

1222

Na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o republickoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 86/10, 24/12 i 121/12) i člana 2. Pravilnika o programu stručnog ispita za stečajnog upravnika i načina njegovog polaganja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/03), ministar pravde donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA

I.

U Komisiju za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika imenuju se:

1. Nedeljko Milijević, sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, predsjednik Komisije,
2. Dragica Ristić, direktor Privredne komore Republike Srpske, zamjenik predsjednika Komisije.

II.

Za članove Komisije - ispitivače iz oblasti stečajnog prava imenuju se:

1. Nedeljko Milijević, sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, predsjednik Komisije,
2. Dragica Ristić, direktor Privredne komore Republike Srpske, zamjenik predsjednika Komisije.

III.

Za članove Komisije - ispitivače iz oblasti osnova građanskog i privrednog prava imenuju se:

1. Nikola Kovačević, savjetnik ministra pravde Republike Srpske,
2. Igor Dabić, sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

IV.

Za članove Komisije - ispitivače iz oblasti osnova računovodstva i finansija imenuju se:

1. Sara Savanović, diplomirani ekonomista, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske,
2. Ibrahim Medić, diplomirani ekonomista.

V.

Za sekretara Komisije imenuje se Neda Blagojević, viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove u Resoru pravosuđa - Ministarstvo pravde Republike Srpske.

VI.

Mandat Komisije traje dvije godine.

VII.

Komisija ima pravo na naknadu za rad, koja se utvrđuje posebnim Rješenjem.

VIII.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 08.020/111-75/16
29. juna 2016. godine
Banja Luka

Ministar,
Anton Kasipović, s.r.

Republički zavod za statistiku

Na osnovu člana 21. Zakona o statistici Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 85/03), a u skladu sa višegodišnjim Statističkim programom Republike Srpske (Odluka Narodne skupštine Republike Srpske, objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 120/12), Republički zavod za statistiku o b j a v l j u j e

KOEFICIJENTE

POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI SRPSKOJ

Mjesečni koeficijent potrošačkih cijena u julu 2016. godine u odnosu na juni 2016. godine je -0,003.

Broj: 06.3.04/060.1.6.7-267/16
22. augusta 2016. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr. Radmila Čičković, s.r.

Republički zavod za statistiku i z d a j e

SAOPĆENJE

1. Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2016. godine iznosi 1350 KM.

2. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2016. godine iznosi 838 KM.

3. Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u periodu januar - juli 2016. godine iznosi 1344 KM.

4. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u periodu januar - juli 2016. godine iznosi 835 KM.

Broj: 06.3.03/060.1.3.7-138/16
22. augusta 2016. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr. Radmila Čičković, s.r.

Republički zavod za statistiku Republike Srpske o b j a v l j u j e

PROSJEČNE

BRUTO PLATE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U REPUBLICI SRPSKOJ U JULU 2016. GODINE

Ukupno	1350
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	1145
B Vađenje ruda i kamena	1736
C Prerađivačka industrija	977
D Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1771
E Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	1098
F Građevinarstvo	862
G Trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala	937
H Saobraćaj i skladištenje	1005

I Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo	896
J Informacije i komunikacije	1981
K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2069
L Poslovanje nekretninama	1081
M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	1266
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	821
O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	1817
P Obrazovanje	1398
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	1733
R Umjetnost, zabava i rekreacija	864
S Ostale uslužne djelatnosti	1121

Broj: 06.3.03/060.1.3.7-138/16
22. augusta 2016. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr. Radmila Čičković, s.r.

Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske

Na osnovu člana 240. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/16) i čl. 34. i 35. Zakona o plaćama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/09), Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, s jedne strane, i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, s druge strane, z a k l j u č u j u

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OBLASTI ZDRAVSTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Ugovora

Član 1.

(1) Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavaca koja proističu po osnovu rada, međusobni odnosi radnika i poslodavaca, kao i druga pitanja koja nisu na potpun i cjelovit način uređena Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom, postupak kolektivnog pregovaranja, međusobni odnosi učesnika u zaključivanju Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između radnika i poslodavca u zdravstvenim ustanovama.

(2) Odredbama ovog kolektivnog ugovora ne može se utvrditi manji obim prava od prava koja su određena Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.

(3) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom kolektivnom ugovoru za označavanje muškog i ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Obaveznost

Član 2.

Ovaj kolektivni ugovor obavezan je za strane koje su neposredno učestvovala u njegovom zaključivanju ili koje su bile predstavljene u zaključivanju Kolektivnog ugovora na osnovu njihove punomoći, kao i za one pravne subjekte koji naknadno pristupe Kolektivnom ugovoru.

Obim prava

Član 3.

(1) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, pravilnikom o radu i ugovorom o radu detaljnije se razrađuju određena

pitanja, prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, ali se ne mogu utvrditi u manjem obimu od onoga koji je utvrđen Zakonom o radu, Općim kolektivnim ugovorom i ovim kolektivnim ugovorom.

(2) Poslodavcem u smislu ovog kolektivnog ugovora smatraju se sve javne zdravstvene ustanove registrirane u Republici Srpskoj, koje se finansiraju iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, budžeta Republike Srpske i budžeta jedinica lokalne samouprave.

II. ZAKLJUČIVANJE I PRIMJENA UGOVORA O RADU

Uvjeti za zaključivanje ugovora o radu

Član 4.

(1) Ugovor o radu se zaključuje između radnika i poslodavca na način i u postupku utvrđenim Zakonom o radu.

(2) Poslodavac je dužan omogućiti radniku prije stupanja na rad da se upozna sa propisima o radnim odnosima i organizacijom rada.

(3) Pored općih uvjeta za zaključivanje ugovora propisanih zakonom i Općim kolektivnim ugovorom, poslodavac je dužan pravilnikom o radu utvrditi i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Probni rad

Član 5.

(1) Probni rad može trajati najviše tri mjeseca, a izuzetno, ovaj rok se može sporazumno produžiti još do tri mjeseca.

(2) Dužina probnog rada ovisi od vrste i složenosti poslova na radnom mjestu i precizira se kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili pravilnikom o radu.

(3) Prilikom zaključivanja ugovora o probnom radu radnik se upoznaje sa načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata probnog rada i vodi dnevnik rada u koji za svaki dan unosi obim poslova i radnih zadataka koje obavlja.

(4) Neposredni rukovodilac svojim potpisom u dnevnik rada radnika potvrđuje da je radnik obavio poslove i zadatke i unosi svoje primjedbe i zapažanja.

(5) Ocjena probnog rada vrši se na način i po postupku utvrđenim općim aktom ustanove.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

Član 6.

(1) Poslodavac će uputiti radnika na dopunsko osposobljavanje i stručno obrazovanje i usavršavanje o trošku ustanove, a u skladu sa potrebama radnog mjesta i promjenom u metodi i tehnologiji rada.

(2) Stručno osposobljavanje i usavršavanje može se obavljati neposredno kod poslodavca ili u specijaliziranim obrazovnim ustanovama.

(3) Za vrijeme stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnik ima pravo na punu plaću koju bi primio da je bio na radu.

Raspoređivanje radnika

Član 7.

(1) Radnik se raspoređuje na radno mjesto za koje zasniva radni odnos i koje je navedeno u ugovoru o radu.

(2) Zaposleni se u toku rada može rasporediti na svako radno mjesto u mjestu rada koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima, ako postoji potreba procesa i organizacije rada, u skladu sa pravilnikom o radu.

(3) Poslodavac može radnika, za vrijeme trajanja ugovora o radu, uputiti na rad u drugo mjesto bez njegovog pristanka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako je djelatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mjestima van sjedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dijela;

2) ako je udaljenost od mjesta u kome radnik radi do mjesta u koje se raspoređuje na rad manja od 50 kilometara

u jednom pravcu i ako je organiziran redovan prijevoz koji omogućava pravovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbijedena naknada troškova prijevoza u visini cijene prijevozne karte u javnom saobraćaju;

3) ako radno mjesto u drugom mjestu rada odgovara njegovoj stručnoj spreml i iskustvu stečenom radom.

(4) Zaposlena žena za vrijeme trudnoće, majka sa djetetom do tri godina života, majka djeteta zaostaloga u razvoju ili sa teškim urođenim ili stečenim oboljenjima i stanjima, zaposleni kod koga je utvrđena invalidnost druge kategorije i invalidi sa preostalim, odnosno smanjenom radnom sposobnošću ne mogu da budu raspoređeni u smislu stava 3. ovog člana.

III. ODMORI I ODSUSTVA

Godišnji odmor

Član 8.

(1) Godišnji odmor utvrđen Zakonom o radu uvećava se po jedan dan za svake četiri navršene godine radnog staža.

(2) Godišnji odmor uvećava se:

1) samohranom roditelju, staratelju i usvojiocu sa maloljetnom djecom do sedam godina - dva radna dana;

2) roditelju, staratelju i usvojiocu djeteta sa teškim fizičkim i mentalnim oboljenjima - tri radna dana;

3) radnicima na poslovima sa posebnim rizicima na radu - do šest dana.

(3) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i pravilnikom o radu se precizira dužina uvećanja godišnjeg odmora za svako radno mjesto.

(4) U dane godišnjeg odmora ne računaju se dani sedmičnog odmora, praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, vrijeme privremene nesposobnosti za rad i drugi oblici odobrenog odsustva sa posla.

(5) Subote se ne računaju u dane godišnjeg odmora.

(6) Radnik koji nema najmanje šest mjeseci neprekidnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od jednog dana za svaki navršeni mjesec rada.

(7) Godišnji odmor uvećan po osnovima iz stava 2. ovog člana ne može se utvrditi u trajanju dužem od trideset radnih dana, osim radnicima iz stava 2. tačka 3. ovog člana.

(8) Kod raspoređivanja korištenja godišnjeg odmora zaposlenih poslodavac može uzeti u obzir i opravdane želje radnika.

Plaćeno odsustvo

Član 9.

(1) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju do pet dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

1) prilikom sklapanja braka - pet radnih dana;

2) prilikom smrti člana uže porodice - pet radnih dana;

3) u slučaju teže bolesti člana uže porodice - tri radna dana;

4) prilikom rođenja djeteta - tri radna dana;

5) dobrovoljnog davanja krvi - dva radna dana prilikom svakog davanja krvi;

6) radi zadovoljavanja vjerskih i tradicijskih potreba - dva radna dana;

7) preseljenja u drugi stan - dva radna dana;

8) polaganja stručnog ispita - jedan radni dan.

(2) Poslodavac može, na zahtjev radnika, odobriti plaćeno odsustvo duže od pet radnih dana u toku kalendarske godine u opravdanim slučajevima.

(3) Uz zahtjev za korištenje plaćenog odsustva po svim osnovima potrebno je priložiti odgovarajući dokaz o postojanju slučaja za koji se traži plaćeno odsustvo.

(4) Članom uže porodice, u smislu ovog kolektivnog ugovora, smatraju se: bračni i vanbračni supružnici, njihova

djeca (bračna, vanbračna i usvojena), pastorčad, djeca uzeta pod starateljstvo i druga djeca bez roditelja uzeta na izdržavanje, majka, otac, očuh i maćeha, a članom šire porodice: djed, baka, brat, sestra i članovi uže porodice bračnog supružnika u prvom stepenu srodstva.

(5) Poslodavac uz konsultacije sa sindikatom može radnika uputiti na plaćeno odsustvo (čekanje) u slučaju neplaniranog, privremenog smanjenja obima poslova kod poslodavca, kao i razloga ekonomsko-finansijske ili tehničko-tehnološke prirode ili posljedica više sile.

(6) Za vrijeme trajanja odsustva iz stava 5. ovog člana radnik ne dolazi na posao i ostvaruje pravo na naknadu plaće u skladu sa Zakonom o radu.

Neplaćeno odsustvo Član 10.

(1) Poslodavac može zaposlenom, na njegov pisani zahtjev, odobriti neplaćeno odsustvo u sljedećim slučajevima:

- 1) stručnog ili naučnog usavršavanja u inozemstvu,
- 2) njege teško oboljelog člana porodice i
- 3) u drugim opravdanim slučajevima, na zahtjev zaposlenog.

(2) Neplaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana može trajati do tri mjeseca, osim u slučajevima stručnog ili naučnog usavršavanja u inozemstvu, koje može trajati do jedne godine.

IV. ZAŠTITA RADNIKA

Zaštita na radu Član 11.

Poslodavac je dužan da osigura sve potrebne uvjete zaštite na radu kojim se štiti fizičko i psihičko zdravlje radnika u procesu rada u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti zaštite na radu.

Posebne mjere zaštite na radu Član 12.

(1) Radnik koji radi na radnom mjestu sa posebnim i otežanim uvjetima rada ima pravo na posebne mjere zaštite srazmjerno stepenu i štetnosti, i to: periodične ljekarske preglede, skraćeno radno vrijeme, godišnji odmor uvećan do šest dana, duži dnevni odmor, raspoređivanje na druge poslove.

(2) Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu mogu se utvrditi i druge mjere u ovisnosti od štetnosti, opasnosti i konkretnih prava zaposlenih za svako radno mjesto.

(3) Zaposleni ima pravo na staž sa uvećanim trajanjem u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Utvrđivanje radnih mjesta sa povećanim rizikom Član 13.

Sindikalna organizacija može u skladu sa Zakonom da pokrene inicijativu za utvrđivanje radnih mjesta sa povećanim rizikom, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Posebna zaštita žene i materinstva Član 14.

Ženu za vrijeme trudnoće i majku djeteta do tri godine života poslodavac može rasporediti na rad u drugo mjesto rada i na rad noću samo uz njen pristanak.

Posebna zaštita bolesnih i invalidnih lica Član 15.

(1) Radniku koji je povrijeđen na poslu ili je obolio od profesionalne bolesti poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme dok je zdravstveno nesposoban za rad, bez obzira da li je radnik sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme.

(2) Poslodavac je dužan rasporediti radnika - invalida, odnosno radnika sa preostalim radnom sposobnošću na rad-

no mjesto koje odgovara njegovim stručnim i radnim sposobnostima u roku od trideset dana od dana pravosnažnosti akta kojim je utvrđena invalidnost, odnosno preostala radna sposobnost.

(3) Radniku - invalidu pripada pravo na naknadu plaće u visini od 100% od prosječne plaće koju je radnik ostvario u odgovarajućem prethodnom periodu ili od plaće koju bi ostvario da je bio na radu za vrijeme dok ga poslodavac ne rasporedi u smislu stava 1. ovog člana.

(4) Radniku pet godina pred sticanje uvjeta za penziju ne može se odrediti rad noću, prekovremeni ili neki drugi rad mimo redovnog radnog vremena ako radnik nije saglasan sa tim.

Uvećanje osnovne plaće Član 16.

(1) Plata radnika uvećava se:

- 1) po osnovu rada noću - za 35%,
- 2) za rad na dane državnog praznika i druge dane u koje se po zakonu ne radi - za 50%,
- 3) po osnovu obavljanja visoko složenih, najsloženijih i izuzetno značajnih poslova do 30%,
- 4) po osnovu posebnih i otežanih uvjeta rada od 5 do 15%.

(2) Uvećanja se međusobno ne isključuju.

(3) Osnovna plaća zaposlenih uvećava se prema uvjetima rada kako slijedi:

1) zaposleni koji rade sa jonizirajućim zračenjima, u odjeljenjima za karantinske bolesti i odeljenjima koji se bave liječenjem pacijenata oboljelih od HIV/AIDS - 15%,

2) zaposlenim koji rade u bolničkim ustanovama: na odjeljenjima hirurških disciplina, hirurških sala, jedinicama intenzivne njege, odjeljenjima invazivne kardiološke dijagnostike i terapije, hitnoj medicinskoj pomoći i psihijatriji - 12%,

3) medicinskim sestrama na bolničkim odjeljenjima - 6%,

4) zaposlenim koji rade na parenteralnoj aplikaciji citostatika, u mikrobiološkim citološkim biohemijsko-hematološkim, bromatološkim, patološkim, protetskim i imunološkim laboratorijima, na infektivnim odjeljenjima, u higijensko-epidemiološkoj službi, ginekologiji i akušerstvu, na odjeljenjima pedijatrije i odjeljenjima za nedonoščad, maksilofacijalnoj i oralnoj hirurgiji koji rade na svim nivoima zdravstvenih djelatnosti, transfuziološkoj službi, hemodijalizi, sterilizaciji, palijativnoj njezi, endoskopiji, patronažnoj službi u centrima za mentalno zdravlje, centrima za liječenje ovisnosti, u prosekturi, odjeljenjima koja se bave liječenjem i dijagnostikom aktivne tuberkuloze i na neurološkim odjeljenjima - 5%.

Naknada plaće Član 17.

(1) Poslodavac je dužan radniku isplatiti naknadu plaće u visini od 100% za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi, te privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu i profesionalne bolesti.

(2) Radnik ima pravo na naknadu plaće u slučaju učešća na izložbama inovacija, kao i u drugim slučajevima koji se utvrde kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

(3) Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Učešće u dobiti po osnovu inovacija Član 18.

(1) Poslodavac je dužan da uredi uvjete i način utvrđivanja učešća radnika u dobiti ostvarenoj po osnovu inovacije, izuma, tehničkih unapređenja i drugih vidova stvaralaštva.

(2) Visinu naknade utvrđuje komisija, s tim da ova naknada ne može biti niža od 10% godišnje ostvarene dobiti po ovom osnovu.

Ostala primanja radnika Član 19.

Poslodavac zaposlenima isplaćuje:

1) dnevnicu za službeno putovanje u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH i u inozemstvu u visini koju odredi Vlada Republike Srpske posebnim aktom;

2) naknadu troškova prijevoza kod dolaska na posao i povratka s posla u visini pune cijene prijevozne karte u javnom saobraćaju, ako nije organiziran prijevoz od strane poslodavca;

3) otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju - u visini tri prosječne plaće zaposlenih u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa;

4) jubilarnu nagradu za:

- 20 godina radnog staža kod poslodavca u visini jedne prosječne plaće u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada,

- 30 godina radnog staža kod poslodavca u visini dvije prosječne plaće u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada;

5) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta u visini jedne prosječne plaće zaposlenih u oblasti zdravstvene zaštite i socijalnog rada.

Novčana pomoć Član 20.

Radniku ili njegovoj porodici na teret poslodavca isplaćuje se pomoć u slučaju:

1) smrti radnika - u visini tri prosječne plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada,

2) smrti člana uže porodice - u visini dvije prosječne plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada,

3) teške invalidnosti radnika u visini dvije prosječne plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada,

4) dugotrajne bolesti radnika (određene od strane ljekarske komisije) u visini od jedne prosječne plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada.

V. ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

Povreda prava iz radnog odnosa Član 21.

(1) Ukoliko radnik smatra da mu je od strane poslodavca povrijeđeno pravo iz radnog odnosa, može podnijeti pisani zahtjev poslodavcu da mu obezbijedi ostvarivanje tog prava, u roku 30 dana od dana saznanja za povredu prava, a najdalje u roku od tri mjeseca od dana učinjene povrede.

(2) U slučaju povrede prava radnika, prije traženja zaštite kod nadležnog suda, radnik i poslodavac radni spor mogu riješiti sporazumom ili mirnim rješavanjem sporova.

Kolektivni zahtjevi Član 22.

(1) Radnici mogu podnositi kolektivne zahtjeve radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima od zajedničkog interesa za više radnika, kao i podnositi prigovore protiv pojedinačnih rješenja kojima je odlučivano o njihovim pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima na radu ili u vezi sa radom.

(2) O kolektivnim zahtjevima odlučuje upravni odbor ili drugi njemu po funkciji odgovarajući organ poslodavca.

(3) Ako se kolektivnom zahtjevu ne može udovoljiti, podnosiocima zahtjeva daje se obrazloženje.

(4) Prilikom odlučivanja o kolektivnom zahtjevu nadležni organ je dužan da omogući predstavnicima radnika da i usmeno obrazlože svoj zahtjev.

Disciplinski postupak Član 23.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se pokretanje, vođenje, zastarjelost disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zbog povrede radnih obaveza i druga pitanja od značaja za zaštitu radne discipline, kao i pitanje materijalne odgovornosti radnika.

Inicijativa za pokretanje postupka Član 24.

(1) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka može dati svaki radnik i neposredni rukovodilac koji ima saznanja o učinjenoj povredi radne obaveze.

(2) Inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se u pisanoj formi i mora biti obrazložena i potkrijepljena dokazima.

Pokretanje postupka Član 25.

Disciplinski postupak pokreće se zahtjevom, koji treba da sadrži: ime i prezime radnika koji je učinio povredu radne obaveze, radno mjesto, zanimanje i druge potrebne podatke, činjenični opis povrede radne obaveze, vrijeme, mjesto i način izvršenja, vrstu i pravnu kvalifikaciju povrede radne obaveze, posljedice učinjene povrede, podatke o pričinjenoj šteti, dokaze za navode iz zahtjeva i drugo.

Postupak Član 26.

(1) Disciplinski postupak pokreće direktor ustanove ili lice koje on ovlasti.

(2) Postupak utvrđivanja odgovornosti za teže povrede radnih obaveza i dužnosti provodi disciplinska komisija.

(3) Disciplinska komisija sastoji se od tri člana, od kojih jedan mora biti iz reda sindikata kojem radnik pripada.

(4) Članove disciplinske komisije imenuje upravni odbor, osim predstavnika sindikata, koga imenuje nadležni organ sindikata.

Član 27.

(1) Lice ovlašćeno za pokretanje disciplinskog postupka dužno je podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana saznanja za učinjenu povredu, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana učinjene povrede radne obaveze.

(2) Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka zajedno sa kompletnim predmetom i svim priložima obavezno se dostavlja radniku, disciplinskoj komisiji i sindikalnoj organizaciji.

(3) Komisija radi u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova.

(4) Radniku protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak direktor i organ upravljanja obavezani su omogućiti pristup svojoj potrebnoj dokumentaciji, kao i prisustvo sjednice na kojima se raspravlja o disciplinskoj odgovornosti.

Član 28.

(1) Po prijemu zahtjeva predsjednik komisije poziva podnosioca zahtjeva, radnika protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, predstavnike sindikata, svjedoke i druga lica za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

(2) Poziv mora biti uručen najkasnije osam dana prije održavanja rasprave.

(3) Raspravom rukovodi predsjednik komisije, koji daje i oduzima riječ, postavlja pitanja, traži objašnjenja, a nakon toga daje riječ članovima komisije.

(4) Rasprava će se odložiti ako ne postoji dokaz da je poziv uručen, odnosno ako je radnik opravdano spriječen da dođe na raspravu, a tada se određuje novi termin održavanja rasprave.

(5) U toku rasprave vodi se zapisnik.

Član 29.

(1) Disciplinska komisija po provedenom postupku i utvrđenom činjeničnom stanju obustavlja postupak ako je nastupila zastara za pokretanje i vođenje postupka, oslobađa radnika odgovornosti ili izriče mjeru prestanka radnog odnosa ako je radnik učinio težu povredu radne obaveze ili novčane kazne u visini do 30% od neto plaće radnika u trajanju do tri mjeseca.

(2) Poslodavac može mjeru prestanka radnog odnosa zbog teže povrede radne obaveze zamijeniti novčanom kaznom u visini do 30% od plaće radnika u trajanju do tri mjeseca, pod uvjetom da nisu nastupile znatno teže posljedice za poslodavca, da je stepen odgovornosti radnika nesavjesni nehat i ako su utvrđene olahkotne okolnosti za radnika, o čemu donosi posebnu odluku na zahtjev radnika i disciplinske komisije.

Član 30.

(1) Na prvostepenu odluku radnik protiv koga se vodio disciplinski postupak i podnosilac zahtjeva mogu podnijeti prigovor drugostepenom organu (upravnom odboru) u roku od petnaest dana od prijema odluke.

(2) Prigovor ne odlaže izvršenje odluke, a odluka drugostepenog organa je konačna.

Član 31.

(1) Pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana kada je povreda učinjena, odnosno od dana saznanja za povredu, a najdalje u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

(2) Vođenje postupka zastarijeva nakon šest mjeseci od dana pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika.

(3) Izvršenju izrečene mjere za povredu radne obaveze ne može se pristupiti ako je proteklo više od dva mjeseca od dana konačne odluke kojom je mjera izrečena.

VI. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Otkazni rok

Član 32.

(1) Radnik ima pravo na otkazni rok ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi, ako usljed ekonomskih, organizacionih ili tehnoloških promjena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, te ako odbije zaključivanje aneksa ugovora o radu.

(2) Otkazni rok ovisi od dužine radnog staža radnika i utvrđuje se za:

- 1) od dvije do deset godina 30 dana,
- 2) od deset do dvadeset godina 45 dana,
- 3) od dvadeset do trideset godina 75 dana,
- 4) preko trideset godina 90 dana.

(3) Radnik nema pravo na otkazni rok u slučaju prestanka radnog odnosa po osnovu izvršenja teže povrede radne obaveze, ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo na radu ili u vezi sa radom i ako se radnik, u roku od pet radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa, ne vrati na rad.

Otpremnina

Član 33.

(1) Zaposleni, u skladu sa članom 194. Zakona o radu, ima pravo na otpremninu na teret poslodavca, i to:

1) za rad od dvije do tri godine rada kod poslodavca - jedna prosječna neto mjesečna plaća radnika isplaćena u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koja mu pripada u skladu sa kolektivnim ugovorom,

2) za rad od tri do šest godina kod poslodavca - dvije prosječne neto mjesečne plaće radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koja mu pripada u skladu sa kolektivnim ugovorom,

3) za rad od šest do deset godina kod poslodavca - tri prosječne neto mjesečne plaće radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koja mu pripada u skladu sa kolektivnim ugovorom,

4) za rad od 10 do 15 godina kod poslodavca - pet prosječnih neto mjesečnih plaća radnika isplaćenih u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koje mu pripadaju u skladu sa kolektivnim ugovorom,

5) za rad preko 15 godina kod poslodavca - šest prosječnih neto mjesečnih plaća radnika isplaćenih u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili plaća koje radniku pripadaju u skladu sa kolektivnim ugovorom.

(2) Prilikom utvrđivanja programa rješavanja viška zaposlenih poslodavac je dužan da sa reprezentativnim sindikatom razradi kriterije za utvrđivanje viška zaposlenih u skladu sa zakonom.

(3) Otpremnina iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

(4) Pored otpremnine, poslodavac i radnik se mogu sporazumjeti da se radniku obezbijedi i neki drugi vid naknade, o čemu se zaključuje poseban sporazum.

VII. UVJETI ZA RAD SINDIKATA

Član 34.

Poslodavac je dužan da sindikatu omogući formiranje i djelovanje u skladu sa njegovom ulogom i zadacima, statutom, programom i međunarodnim konvencijama o radu, i to:

1) da pokreće inicijative, podnosi zahtjeve i prijedloge i da zauzima stavove od značaja za materijalni, ekonomski i socijalni položaj radnika,

2) da se mišljenja i prijedlozi sindikata razmotre prije donošenja odluke od značaja za materijalni, ekonomski i socijalni položaj radnika i da se u odnosu na njih opredijeli.

Član 35.

Poslodavac osigurava reprezentativnom sindikatu sljedeće uvjete za njegovo djelovanje:

1) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno-tehničke i računovodstvene usluge,

2) naknadu plaće u visini od 15% predsjedniku reprezentativnog sindikata kod poslodavca do 100 radnika, odnosno za svakih narednih 100 radnika još po 2,5% na osnovnu plaću,

3) naknadu od 25% na osnovnu plaću za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika reprezentativnog sindikata gdje je broj zaposlenih preko 500, o čemu se zaključuje poseban ugovor.

Član 36.

(1) Predsjednika i povjerenika sindikata zbog njegove sindikalne aktivnosti, ako djeluje u skladu sa važećim zakonima, kolektivnim ugovorima i općim aktima, nije moguće bez saglasnosti nadležnog organa sindikata rasporediti na drugo radno mjesto, niti uputiti na rad kod drugog poslodavca.

(2) Pravo iz stava 1. ovog člana traje za vrijeme obavljanja funkcije.

Član 37.

(1) Predstavnicima sindikata mora se omogućiti odsustvovanje sa posla radi prisustvovanja sindikalnim sastancima, konferencijama, sjednicama i kongresima i radi osposobljavanja na kursovima i seminarima.

(2) Predstavnicima sindikata osigurava se pristup svim radnim mjestima kod poslodavca kad je to potrebno za obavljanje njihove funkcije.

(3) U slučaju potrebe ubiranja sredstava solidarnosti, predstavnici radnika koje sindikat za to ovlasti imaju pravo da ovu aktivnost obavljaju u odgovarajućim prostorijama ili pogonima poslodavca.

(4) Predstavnicima sindikata dozvoljeno je da ističu obavijesti sindikata na oglasnoj tabli ustanove.

(5) Predstavnicima sindikata dozvoljava se da koriste najmanje dva sata mjesečno u toku radnog vremena za sastanke u ustanovi i dva sata sedmično za ostale sindikalne aktivnosti, po isteku radnog vremena.

(6) Poslodavac je obavezan primiti na razgovor predsjednika sindikata, odnosno sindikalnog predstavnika, po mogućnosti odmah, ali najkasnije u roku od tri dana.

(7) Poslodavac je obavezan u pismenoj formi odgovoriti na svaki dopis predsjednika sindikata, odnosno sindikalnog predstavnika.

(8) Poslodavac ili predsjednik organa upravljanja obavezni su pozvati predsjednika sindikalne organizacije na sjednicu organa upravljanja sa utvrđenim dnevnim redom, kada se na sjednici raspravlja o ekonomsko-socijalnom položaju radnika.

(9) Poslodavac je dužan da predstavnicima sindikata dozvoli da radnicima dostavljaju informacije, biltene, publikacije, letke i druga dokumenta sindikata.

(10) Poslodavac je dužan obezbijediti slobodan pristup vanjskim sindikalnim predstavnicima u organizaciju sindikata organiziranu kod njega, s tim da te aktivnosti i posjete budu ranije najavljene direktoru.

(11) Aktivnosti sindikata vrše se tako da ne idu na štetu redovnog funkcioniranja poslodavca i radne discipline.

Član 38.

Poslodavac je na pisani zahtjev sindikata dužan obezbijediti obračun i uplatu sindikalne članarine obustavom iznosa članarine iz plaća radnika, članova sindikata, prilikom svake isplate plaće po osnovu pisane izjave, odnosno dostavljene potpisane sindikalne pristupnice radnika.

VIII. INFORMIRANJE RADNIKA

Član 39.

(1) Poslodavac je dužan informirati radnika o pravima, dužnostima i odgovornostima, a posebno iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora, plaćama, uvjetima rada, načinu zaštite prava radnika, općem stanju i perspektivi poslodavca i djelatnosti, te planovima za budući razvoj, perspektivi radnog odnosa, uvjetima rada i zaštite na radu.

(2) Poslodavac je dužan da radnika obavještava o svim aktivnostima vezanim za utvrđivanje prestanka potrebe za radom radnika, a svakog radnika osobno da upozna sa mogućnostima za rješavanje njegovog radno-pravnog statusa.

(3) Sindikat ima pravo da zahtijeva od poslodavca i druge informacije značajne za ostvarivanje prava radnika u skladu sa Zakonom o slobodama pristupa informacijama.

IX. POSEBNE ODREDBE

Ostvarivanje prava na štrajk Član 40.

(1) Poslodavac i sindikat dužni su preduzeti sve mjere: međusobno uvažavanje, usaglašavanje i dogovaranje u cilju ostvarivanja i poboljšanja radnih i socijalnih prava radnika, poštovanje odredbi kolektivnih ugovora, u cilju otklanjanja uzroka koji dovode do štrajka.

(2) Ukoliko se i pored preduzetih mjera uzroci ne otklone i dođe do štrajka, organizira se i vodi u skladu sa Zakonom o štrajku uz poštivanje minimuma procesa rada.

Zajednička komisija

Član 41.

(1) Za tumačenje i praćenje primjene ovog kolektivnog ugovora, rješavanje spornih pitanja koja nastanu u provođenju Kolektivnog ugovora potpisnici obrazuju zajedničku komisiju, od kojih svaki od učesnika imenuje po dva predstavnika.

(2) Komisija donosi zaključke konsenzusom.

Kontrola i nadzor

Član 42.

(1) Kontrolu i nadzor nad primjenom ovog kolektivnog ugovora vrši organ nadležan za inspekcijske poslove putem Republičke uprave za inspekcijske poslove.

(2) Kontrolu isplata po odredbama ovog kolektivnog ugovora vrši Poreska uprava.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

(1) Učesnici u zaključivanju ovog kolektivnog ugovora mogu sporazumno da mijenjaju odredbe ovog ugovora.

(2) Postupak za izmjenu i dopunu ovog kolektivnog ugovora može pokrenuti svaka od strana potpisnica.

(3) Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora vrše se na način i po postupku po kojem je i zaključen.

(4) Svaki od učesnika ovog kolektivnog ugovora može otkazati kolektivni ugovor ili njegove pojedine odredbe.

(5) Otkazni rok traje 60 dana od dana obavještanja ostalih učesnika o otkazu. Otkaz se saopćava pismeno i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(6) Nakon isteka otkaznog roka učesnici su dužni pokrenuti postupak za zaključivanje novog kolektivnog ugovora ili njegove izmjene i dopune u roku od 15 dana.

(7) U slučaju otkaza, Kolektivni ugovor se primjenjuje najduže 60 dana od dana podnošenja otkaza.

Član 44.

(1) Ovaj kolektivni ugovor zaključuje se na period od tri godine, smatra se zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu potpišu njegovi učesnici, a stupa na snagu u roku od osam dana po objavi u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(2) Poslodavci su dužni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora uskladiti svoja akta sa njegovim odredbama.

(3) Troškove objave ovog kolektivnog ugovora u "Službenom glasniku Republike Srpske" snose sve strane solidarno.

(4) Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaje važiti Kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva Republike Srpske, objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 95/09.

Broj: 77/16
18. augusta 2016. godine
Banja Luka

Sindikat zdravstva i
socijalne zaštite RS,
predsjednik,
Milenko Granulić, s.r.

Broj: 11/03-020-15/16
18. augusta 2016. godine
Banja Luka

Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite RS,
ministar,
Dr. Dragan Bogdanić, s.r.

SADRŽAJ

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE	1220 Rješenje o utvrđivanju Liste registriranih sredstava za zaštitu bilja.....	30
1212 Ukaz o postavljenju šefa Predstavništva Republike Srpske u Kraljevini Belgiji	1	
VLADA REPUBLIKE SRPSKE	1221 Uputstvo o načinu obračuna naknade troškova prijevoza zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske	56
1213 Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac	1	
1214 Zaključak broj: 04/1-012-2-1803/16	1	
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	1222 Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika.....	57
1215 Pravilnik o mjerama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma <i>Xylella fastidiosa</i>	2	
1216 Pravilnik o deklariranju, opisivanju i predstavljanju jakih alkoholnih pića	7	
1217 Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova utvrđivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje	15	
1218 Pravilnik o sadržini i obrascu zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja.....	21	
1219 Program uzgoja goveda u Republici Srpskoj za period 2016-2021. godine.....	25	
	REPUBLICKI ZAVOD ZA STATISTIKU	
	Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u julu 2016. godine.....	58
	Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto plaćama zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćenim u julu 2016. godine i u periodu januar - juli 2016. godine.....	58
	Prosječne bruto plaće po zaposlenom isplaćene u Republici Srpskoj u julu 2016. godine.....	58
	SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE	
	Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva.....	58
	OGLASNI DIO	8 strana

OBAVJEŠTENJE

JU Službeni glasnik Republike Srpske, raspolaže moderno opremljenom štamparijom, u kojoj štampamo vlastita izdanja i raznovrsne grafičke proizvode, od kojih izdajamo:

- Štampanje vrijednosnih papira na specijalnim zaštićenim papirima i sa mogućnošću zaštite nanošenjem **HOLOGRAMA**, (jedini u Republici Srpskoj).

U okviru ove grupe poslova radimo:

- Za Ministarstvo finansija mjenice, tombolske listiće, sertifikate, specijalne naljepnice,
- Za Ministarstvo uprave i lokalne samouprave matične knjige i izvode iz matičnih knjiga,
- Za Banjalučki univerzitet diplome, indekse i druge obrasce sa zaštitom,
- Za Auto-moto savez Republike Srpske radimo međunarodne vozačke dozvole i obrasce sa hologramskom zaštitom.

